

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA

Član 1

U Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08) u članu 1 stav 1 i drugim odredbama zakona riječ "materija" u različitom padežu zamjenjuje se riječju „supstanca“ u odgovarajućem padežu.

Član 2

U članu 2 poslije tačke 12 dodaju se četiri nove tačke koje glase:

“12a) **dobra poljoprivredna praksa zaštite bilja** (good plant protection practice / GPPP) je praksa biranja, doziranja i vremenske primjene sredstava za zaštitu na bilje i biljne proizvode radi osiguranja efikasne zaštite bilja sa minimalnim količinama sredstava za zaštitu bilja prema lokalnim uslovima i mogućnostima primjene bioloških i agrotehničkih mjera zaštite;

12b) **dobra laboratorijska praksa** (good laboratory practice / GLP) je sistem kvaliteta organizacionih procesa i uslova pod kojima se nekliničke zdravstvene i studije zaštite životne sredine planiraju, izvode, nadgledaju, zapisuju i arhiviraju;

12c) **dobra eksperimentalna praksa** (good experimental practice / GEP) je praksa u skladu sa odredbama Evropske i Mediteranske organizacije za zaštitu bilja (European and Mediterranean Plant Protection Organisation / EPPO);

12d) **minorna upotreba** je upotreba sredstva za zaštitu bilja, na bilje i biljne proizvode koji:

- nemaju široku zastupljenost u gajenju;
- su široko zastupljeni, ali sa posebnim zahtjevima u pogledu zaštite zdravlja bilja;”.

Član 3

U članu 3 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

“Sjemenski materijal koji se stavlja u promet, može se tretirati samo sredstvima za zaštitu bilja koja su registrovana, osim sjemenskog materijala koji se koristi u naučno istraživačke svrhe.”

Član 4

U članu 4 stav 1 i u drugim odredbama zakona riječ “deklaracija” u različitom padežu zamjenjuje se riječju „etiketa“ u odgovarajućem padežu.

Član 5

U članu 5 stav 1 poslije riječi “bilja”, dodaju se riječi: “i ađuvanata”.

Stav 4 mijenja se i glasi:

“Na pakovanju sredstva za zaštitu bilja ne smiju se nalaziti oznake "netoksično", "bezopasno" ili slične oznake, osim:

- ograničenja u cilju zaštite zdravlja distributera, korisnika i lica koja se nalaze u neposrednoj blizini mjesta gdje se vrši primjena sredstava za zaštitu bilja i životne sredine;
- uputstva za upotrebu u skladu sa principima integralne zaštite bilja;

- kategorija korisnika.”

Poslje stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

“Prije upotrebe sredstava za zaštitu bilja, obavezno se obavještava javnost i lica koja imaju interes i mogu biti izložena sredstvima za zaštitu bilja (držaoci pčela i sl.).”

U stavu 7 poslje riječi “standardne”, dodaju se riječi: “i dodatne izraze”.

Dosadašnji st. 5, 6 i 7 postaju st. 6, 7 i 8.

Član 6

U članu 6 stav 1 mijenja se i glasi:

”Prometom sredstava za zaštitu bilja može da se bavi privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnik (u daljem tekstu: distributer) registrovan za obavljanje te djelatnosti u Centralnom registru privrednih subjekata (u daljem tekstu: CRPS) i koji je upisan u Registar za promet sredstava za zaštitu bilja na veliko i Registar za promet sredstava za zaštitu bilja na malo (u daljem tekstu: Registar).”

Član 7

U članu 7 stav 1 tačka 2 alineja 1 mijenja se i glasi:

”- podatke o korisniku odnosno profesionalnom korisniku sredstava za zaštitu bilja iz člana 8 stav 1 ovog zakona (ime i adresu odnosno naziv i sjedište, podatke o upisu u registar, naziv sredstva za zaštitu bilja i aktivne supstance, datum prodaje);”.

Član 8

Član 8 mijenja se i glasi:

“Sredstva za zaštitu bilja koja su registrovana i koja su označena oznakom za profesionalnu upotrebu mogu se u maloprodaji prodavati samo licima koja posjeduju legitimaciju za profesionalno korišćenje sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: profesionalni korisnik).

Legitimaciju iz stava 1 ovog člana izdaje organ uprave licu koje ima završen specijalistički kurs za sredstva za zaštitu bilja iz člana 6 ovog zakona.

Izuzetno od stava 2 ovog člana legitimacija se može izdati bez završenog specijalističkog kursa licima koja imaju dokaz o završenim specijalističkim studijama, odnosno poljoprivrednim fakultetom (smjer - zaštite bilja ili smjer biljne proizvodnje).

Organ uprave vodi evidenciju o izdatim legitimacijama za profesionalno korišćenje (u daljem tekstu: Registar profesionalnih korisnika).

Lica koja posjeduju legitimaciju iz stava 2 ovog člana, dužna su da vode evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja, pravilno čuvaju sredstva za zaštitu bilja i postupaju sa otpadom od sredstava za zaštitu bilja u skladu sa zakonom kojim je uređen otpad.

Podaci iz Registra profesionalnih korisnika su javni.

Način izdavanja i izgled legitimacije za profesionalno korišćenje, način vođenja evidencije iz st. 4 i 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.”

Član 9

Poslije člana 8 dodaje se novi član, koji glasi:

“Član 8a

Nacionalnim planom za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: Nacionalni plan) utvrđuju se ciljevi, mjere, indikatori i rokovi za postizanje održive upotrebe sredstava za zaštitu bilja radi smanjenja rizika i uticaja upotrebe sredstava za zaštitu bilja na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Nacionalni plan donosi Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) na period od pet godina.

Nacionalni plan se priprema u saradnji sa drugim državnim organima, naučnim i stručnim institucijama, udruženjima i nevladinim organizacijama.

Godišnji izvještaj o sprovođenju Nacionalnog plana, organ uprave dostavlja Ministarstvu do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Godišnji izvještaj iz stava 4 ovog člana Ministarstvo dostavlja Vladi.”

Član 10

U članu 9 st. 1 i 2 mijenjaju se i glase:

“Sredstva za zaštitu bilja moraju se upotrebljavati u skladu sa rješenjem o registraciji sredstva za zaštitu bilja, odnosno uputstvom za upotrebu, etiketom, mjerama predostrožnosti za održivu upotrebu sredstva za zaštitu bilja uz poštovanje pravila dobre poljoprivredne prakse za zaštitu bilja, integralne zaštite bilja i zaštite životne sredine.

Mjere predostrožnosti, održivu upotrebu sredstva za zaštitu bilja, pravila dobre poljoprivredne prakse i integralnu zaštitu bilja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.”

Poslije stava 7 dodaju se četiri nova stava koja glase:

“Zabranjeno je reklamirati sredstva za zaštitu bilja putem štampanih ili drugih medija koji su namijenjeni maloljetnoj djeci (časopisi i emisije za decu, omladinu).

Prilikom reklamiranja sredstava za zaštitu bilja obavezno se u reklami navodi:

"Sredstvo za zaštitu bilja mora se primjenjivati na bezbjedan način i prije upotrebe mora se pročitati upustvo za upotrebu sa etikete.”

Reklama sredstva za zaštitu bilja ne smije da sadrži informacije u obliku teksta ili grafičkog prikaza koje mogu da dovedu u zabludu u pogledu mogućih rizika za zdravlje ljudi ili životinja ili životnu sredinu (npr: „niskog rizika“, „nije otrovan“ ili "nije štetan").

Reklama sredstva za zaštitu bilja i adjuvanta ne smije da sadrži vizualno predstavljanje potencijalno opasnih slučajeva, kao što je miješanje ili primjena bez ličnih zaštitnih sredstava, primjena u blizini hrane ili hrane za životinje ili primjena od strane djece ili u njihovoj neposrednoj blizini.”

Član 11

U članu 10 st. 3 i 4 riječi: "Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, u saradnji sa ministarstvom" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za zdravlje."

Član 12

U članu 13 stav 1 riječi: "ima sjedište u Crnoj Gori" brišu se.

Član 13

U članu 17 stav 3 riječi: "domaći ili strani" brišu se.

Član 14

U članu 22 stav 2 tačka 1 mijenja se i glasi:

"1) da je, u skladu sa naučnim i tehničkim razvojem i na osnovu ocjene sredstva za zaštitu bilja, utvrđeno da, uz pravilnu upotrebu, sredstvo za zaštitu bilja:

- djeluje efikasno;
- nema neprihvatljivog uticaja na bilje ili biljne proizvode;
- ne uzrokuje nepotrebne patnje štetočina koje se suzbijaju;
- nema štetan uticaj na zdravlje ljudi ili životinja, direktno ili indirektno (npr. putem vode za piće, hrane ili stočne hrane);
- nema štetan uticaj na površinske i podzemne vode;
- nema neprihvatljiv uticaj na životnu sredinu, uzimajući u obzir ponašanje sredstva za zaštitu bilja u životnoj sredini, naročito na zagađenje površinskih i podzemnih voda, uključujući vodu za piće i uticaj na organizme na koje se ne odnosi upotreba;
- ne nakuplja se u zemljištu i u lancu ishrane;
- nema neprihvatljiv uticaj na neciljane organizme;
- nema neprihvatljiv uticaj na biodiverzitet i ekosistem;".

Član 15

U članu 23 stav 6 riječi: "primjenjuju se uslovi po propisima Crne Gore o zaštiti na radu lica koja dolaze u kontakt sa sredstvom za zaštitu bilja", zamjenjuju se riječima: "dodjeljuje se jedinstveni registracioni broj".

Stav 8 mijenja se i glasi:

"Bliže uslove i način za priznavanje registracije, dodjelu jedinstvenog registracionog broja i procjenu uporedivosti prilika i klimatskih uslova iz st. 4 i 5 ovog člana, dostavljanja dokumentacije kao i sadržaj dokumentacije za priznavanje registracije propisuje Ministarstvo."

Član 16

U članu 24 stav 1 briše se tačka i dodaju riječi: „odnosno 15 godina za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže aktivne supstance niskog rizika.“

Član 17

U članu 26 stav 2 riječi: "i promjena zbog snižavanja MRL" brišu se.

U stavu 3 riječi: "i MRL" brišu se.

Član 18

U članu 30 st.1 i 2 mijenjaju se i glase:

"Listu dozvoljenih aktivnih supstanci utvrđuje organ uprave.

Lista iz stava 1 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore", jednom godišnje."

Član 19

U članu 45 stav 4 riječ "se" zamjenjuje se riječju "Ministarstvo".

Član 20

U članu 53 uvodna rečenica stava 1 mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 500 eura do 25.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:"

U stavu 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

"2) se bavi prometom sredstava za zaštitu bilja, a nije upisan u Registar za promet sredstava za zaštitu bilja na veliko i Registar za promet sredstava za zaštitu bilja na malo (član 6 stav 1);".

Tačka 3 mijenja se i glasi:

"3) ne vodi evidenciju o upotrebi i pravilno ne čuva sredstva za zaštitu bilja (član 8 stav 5);".

Stav 2 mijenja se i glasi:

"Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 100 eura do 3.000 eura."

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

"Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 8.000 eura."

Član 21

U članu 54 uvodna rečenica stava 1 mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 500 eura do 22.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:"

St. 2 i 3 mijenjaju se i glase:

"Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 50 eura do 2.500 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 200 eura do 7.000 eura."

Član 22

Poslije člana 56 dodaju se tri nova člana koja glase:

“Član 56a

Odredbe člana 8 stav 1 ovog zakona primjenjivaće se od 1. jula 2016.godine.

Član 56b

Nacionalni plan donijeće se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 56c

Podzakonski akti iz čl. 8, 9 i 23 ovog zakona donijeće se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.”

Član 23

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 74 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje ("Službeni list CG", broj 40/11).

Član 24

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

O B R A Z L O Ź E N J E

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sredstvima za zaštitu bilja sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore ("Službeni list CG", broj 1/07) prema kojem se, zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona proistekli su iz potrebe preciziranja pojedinih odredbi koje se odnose uglavnom na usklađivanje definicija, određenih pojmova i postupaka kao i potrebe stvaranja pravnog osnova koji je nedostajao za prenošenje pojedinih dijelova EU legislative iz oblasti sredstava za zaštitu bilja. Usaglašavanje je vršeno sa Regulativom (EK) br.1107/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. oktobra 2009.godine vezano za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja i koja mijenja Direktivu 79/117 i 91/414, kao i sa Direktivom 2009/128/EK Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. oktobra 2009. godine kojom se uspostavlja okvir za zajedničke aktivnosti kako bi se dostigla održiva upotreba pesticida, a usvojene su nakon usvajanja Zakona o sredstvima za zaštitu bilja.

Izmjene navedenih i drugih predloženih odredaba su rezultat postupka usaglašavanja sa navedenom legislativom, a zakon se donosi na nacionalnom nivou kako bi se stvorio pravni osnov za prenošenje EU legislative u podzakonska akta i obezbjedilo što je moguće viši nivo usaglašenosti sistema u cilju efikasne implementacije. Podzakonski akti koji će se donijeti na osnovu ovog zakona biće potpuno usklađeni sa navedenim sekundarnim izvorima prava EU.

III USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Harmonizacijom legislative vezane za sredstva za zaštitu bilja, odnosno predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o sredstvima za zaštitu bilja, obezbijediće se dosljednija primjena kako međunarodnih standarda tako i standarda EU u ovoj oblasti. Predloženim zakonom preciznije se uređuje oblast sredstava za zaštitu bilja.

IV OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Predloženim izmjenama ovog zakona nijesu se u principu mijenjala institucionalna rješenja iz osnovnog teksta zakona. Upravo, došlo je do tehničkih i terminoloških usklađivanja, preciziranja pojedinih odredbi u pogledu pojmova, sprovođenja postupaka u dijelu koji se odnosi na sredstva za zaštitu bilja kao i usaglašavanje sa zakonima koji su usvojeni poslje stupanja na snagu Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08).

Odredbe člana 2 predloženih izmjena i dopuna imaju za cilj terminološko usaglašavanje sa novousvojenom legislativom EU.

Članom 3 izvršena je dopuna postojećeg člana 3 kojom se povezuje oblast sjemenskog materijala sa upotrebom sredstava za zaštitu bilja i obezbjeđuje puna usaglašenost sa zahtjevima EU.

Članom 4 izvršena je izmjena riječi u cilju usaglašavanja sa Zakonom o hemikalijama.

U članu 5 precizno su definisane obaveze korisnika sredstava za zaštitu bilja u cilju zaštite zdravlja ljudi, životinja i životne sredine.

Članovima 6, 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 izvršena su tehnička i terminološka usaglašavanja sa propisima koji su donijeti nakon stupanja na snagu ovog zakona kao i u cilju usaglašavanja sa legislativom EU.

Članom 8 izvršena je izmjena postojećeg člana 8 kojim se omogućava puna usaglašenost sa zahtjevima EU u pogledu korišćenja sredstava za zaštitu bilja. Naime, novom EU legislativom uvodi se kategorija profesionalnih korisnika i označavanje registrovanih sredstava za zaštitu bilja sa oznakom za profesionalno korišćenje. Ovim članom propisuje se i obaveza za ovu kategoriju korisnika gdje je neophodno da posjeduju legitimaciju koja svjedoči o završenom specijalističkom kursu za sredstva za zaštitu bilja.

Članom 9 dodaje se novi član koji propisuje obavezu donošenja Nacionalnog plana za održivu upotrebu sa utvrđenim ciljevima, mjerama, indikatorima i rokovima za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja radi smanjenja rizika i uticaja sredstava za zaštitu bilja na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Nacionalni plan donosi Vlada na period od 5 godina.

Članom 10 stvara se pravni osnov za donošenje podzakonskog akta za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja. Takođe se propisuju bliži uslovi za reklamiranje sredstava za zaštitu bilja.

Članom 15 uvodi se dodijeljivanje jedinstvenog registracionog broja sredstvima za zaštitu bilja u postupku registracije, što je takođe jedan od zahtjeva EU.

Članom 20, 21 i 23 izvršena su usaglašavanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje.

Članom 22 dodata su tri nova člana kojima su propisani rokovi za primjenu određenih članova (član 8) odnosno rokovi za donošenje Nacionalnog plana i podzakonskih akata potrebnih za sprovođenje ovog zakona.

V PROCJENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati finansijska sredstva u Budžetu Crne Gore.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE

Identifikacioni broj Izjave		MPRR/IU/PZ/13/02
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Plant protection products	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	
- Sektor/odsjek	Fitosanitarna uprava	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Branimir Vujačić, 020 482 392 branimir.vujacic@mpr.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Zorka Prljević, 067 277 201 zorka.prljevic@fu.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Fitosanitarna uprava	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VIII, Politike saradnje, član 97, Poljoprivreda i agroindustrijski sektor		
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi		

SSPa	
/	
5. Veza nacrtu/predloga propisa s Nacionalnim programom za integraciju (NPI) odnosno Nacionalnim programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (NPA)	
- NPI/NPA za period	/
- Poglavlje, potpoglavlje	/
- Rok za donošenje propisa	/
- Napomena	/
6. Usklađenost nacrtu/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije	
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije	
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje akcije Unije, Glava III, Poljoprivreda i ribarstvo, član 38 i 39 / TFEU, Part three, Policies and Internal Actions, Title III, Agriculture and Fisheries, Article 38 and 39	
<u>Potpuno usklađeno / fully harmonized</u>	
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	
32009R1107	
Regulativa (EK) Br 1107/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. oktobra 2009. o stavljanju u promet sredstava za zaštitu bilja i o izmjenama i dopunama Direktive 79/117/EEZ i 91/414/EEZ / Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC, OJ L 309, 24.11.2009	
<u>Djelimično usklađeno / partly harmonized</u>	
32009L0128	
Direktiva 2009/128/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. oktobra 2009. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida / Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides, OJ L 309, 24.11.2009	
<u>Djelimično usklađeno / partly harmonized</u>	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrtu/predloga propisa Crne Gore s pravnom	

tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
<p>Potpuna usklađenost s Regulativom 32009R1107 će se postići donošenjem podzakonskih akata koji se odnose na mjere predostrožnosti, održivu upotrebu sredstva za zaštitu bilja, pravila dobre poljoprivredne prakse i integralnu zaštitu bilja, na bliže uslove i način za priznavanje registracije, dodjelu jedinstvenog registracionog broja i procjenu uporedivosti prilika i klimatskih uslova, dostavljanja dokumentacije kao i sadržaj dokumentacije za priznavanje registracije, na bliži sadržaj rješenja o registraciji sredstva za zaštitu bilja, nabliže uslove za produženje registracije i za ponovnu ocjenu sredstva za zaštitu bilja, na način izdavanja i izgled legitimacije za profesionalno korišćenje i način vođenja evidencije o izdatim legitimacijama za profesionalno korišćenje i o upotrebi sredstava za zaštitu bilja. Rok: IV kvartal 2015</p> <p>Potpuna usklađenost u dijelu koji se odnosi na definisanje određenih pojmova, kao i na aktivne supstance niskog rizika, uslove za odobravanje osnovnih supstanci, protektante i sinergiste i neprihvatljive koformulante će se postići naknadnim izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08). Rok: IV kvartal 2014</p> <p>Potpuna usklađenost s Direktivom 32009L0128 će se postići donošenjem Nacionalnog plana za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja, kojim će se utvrditi ciljevi, mjere, indikatori i rokovi za postizanje održive upotrebe sredstava za zaštitu bilja radi smanjenja rizika i uticaja upotrebe sredstava za zaštitu bilja na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Rok: IV kvartal 2015</p>	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrta/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Navedeni izvori prava EU prevedeni su na hrvatski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sredstvima za zaštitu bilja nije preveden na engleski jezik.	

11.Učešće konsultanata u izradi nacrtu/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja učestvovali su

eksperti Velike Britanije kroz realizaciju projekta IPA 2010 „Jačanje administrativnih kapaciteta Fitosanitarne uprave“ - ekspertska misija engleskog eksperta pri CRD (Chemical Regulations Directorate) za registraciju sredstava za zaštitu bilja - Tracy Roberts i studijska posjeta CRD-u delegacije Fitosanitarne uprave.

Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa



Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrtu/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija



Datum:

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacarta/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacarta/predloga propisa na Vladi		
MPRR/TU/PZ/13/02		MPRR/IU/PZ/13/02		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Regulativa (EK) Br 1107/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. oktobra 2009. o stavljanju u promet sredstava za zaštitu bilja i izmjenama i dopunama Direktive 79/117/EEZ i 91/414/EEZ - 32009R1107				
Direktiva 2009/128/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. oktobra 2009. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida - 32009L0128				
3. Naziv nacarta/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sredstvima za zaštitu bilja		Proposal for the Law on Amendments to the Law on plant protection product		
4. Usklađenost nacarta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacarta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacarta/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Regulativa (EK) Br 1107/2009				
Član 1. Predmet i svrha	Član 1 U Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08) u članu 1 stav 1 i drugim odredbama zakona riječ	Potpuno usklađeno		

<p>1. Ovom se Regulativom utvrđuju pravila za odobravanje stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja u obliku namijenjenom krajnjem korisniku, njihovu upotrebu i kontrolu unutar Zajednice.</p> <p>2. Ovom Regulativom utvrđuju se pravila za odobravanje aktivnih supstanci, protektana i sinergista, koje sadrže ili od kojih se sastoje sredstva za zaštitu bilja, kao i pravila za aduvante i koformulante.</p>	<p>“materija” u različitom padežu zamjenjuje se riječju „supstanca“ u odgovarajućem padežu.</p> <p>Član 1</p> <p>Ovim zakonom uređuje se način klasifikacije, registracija, promet i upotreba sredstava za zaštitu bilja i aktivnih supstanci, maksimalno dozvoljeni nivo rezidua sredstava za zaštitu bilja, način vođenjaregistara i evidencija, razmjena podataka i druga pitanja od značaja za sredstva za zaštitu bilja.</p> <p>Ovim zakonom uređuje se i način registracije sredstava za zaštitu bilja koja sadrže, sastoje se ili sudobijeni od genetički modificiranih organizama, pod uslovom da je ispuštanje tih organizama u životnusedinu dozvoljeno samo na osnovu procjene rizika za životnu sredinu, u skladu sa zakonom kojim seuređuju genetički modificirani organizmi. Sredstva za zaštitu bilja i aktivne supstance za koje se utvrdi da su opasne po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu klasifikuju se, označavaju i pakuju u skladu sa zakonom kojim su uređene hemikalije.</p> <p>Klasifikacija i označavanje otpada, postupanje sa otpadom sredstava za zaštitu bilja i ambalaže vršise u skladu sa zakonom kojim je uređen otpad.</p>			
<p>3. Svrha ove Regulative je obezbijediti visok nivo zaštite kako zdravlja ljudi i životinja tako i životne sredine te poboljšati funkcionisanje unutašnjeg tržišta usklađivanjem pravila o stavljanju u promet sredstava</p>	<p>Nema odgovarajućie odredbe</p>		<p>Materija je regulisana članom 9 Zakona o sredstvima za</p>	

za zaštitu bilja poboljšavajući time poljoprivrednu proizvodnju.			zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)	
<p>4. Odredbe ove Regulative zasnivaju se na načelu predostrožnosti s ciljem osiguranja da aktivne supstance ili sredstva koji se stavljaju u promet nemaju štetno dejstvo na zdravlje ljudi ili životinja ili na životnu sredinu. Posebno se države članice ne smiju sprječavati u primjeni načela predostrožnosti ako postoji naučna nesigurnost vezano za rizike za zdravlje ljudi ili životinja ili za životnu sredinu od sredstava za zaštitu bilja koja se registruju na njihovom području.</p>	<p>Član 10 U članu 9 st. 1 i 2 mijenjaju se i glase:</p> <p>"Sredstva za zaštitu bilja moraju se upotrebljavati u skladu sa rješenjem o registraciji sredstva za zaštitu bilja, odnosno uputstvom za upotrebu, etiketom, mjerama predostrožnosti za održivu upotrebu sredstva za zaštitu bilja uz poštovanje pravila dobre poljoprivredne prakse za zaštitu bilja, integralne zaštite bilja i zaštite životne sredine.</p> <p>Mjere predostrožnosti, održivu upotrebu sredstva za zaštitu bilja, pravila dobre poljoprivredne prakse i integralnu zaštitu bilja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo."</p> <p>Poslije stava 7 dodaju se četiri nova stava koja glase:</p> <p>"Zabranjeno je reklamirati sredstva za zaštitu bilja putem štampanih ili drugih medija koji su namijenjeni maloljetnoj djeci (časopisi i emisije za decu, omladinu).</p> <p>Prilikom reklamiranja sredstava za zaštitu bilja obavezno se u reklami navodi:</p> <p>"Sredstvo za zaštitu bilja mora se primjenjivati na bezbjedan način i prije upotrebe mora se pročitati uputstvo za</p>	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji se odnosi namjere predostrožnosti, održivu upotrebu sredstva za zaštitu bilja, pravila dobre poljoprivredne prakse i integralnu zaštitu bilja	IV kvartal 2015

	<p>upotrebu sa etikete.”.</p> <p>Reklama sredstva za zaštitu bilja ne smije da sadrži informacije u obliku teksta ili grafičkog prikaza koje mogu da dovedu u zabludu u pogledu mogućih rizika za zdravlje ljudi ili životinja ili životnu sredinu (npr: „niskog rizika“, „nije otrovan“ ili "nije štetan").</p> <p>Reklama sredstva za zaštitu bilja i ađuvanta ne smije da sadrži vizualno predstavljanje potencijalno opasnih slučajeva, kao što je miješanje ili primjena bez ličnih zaštitnih sredstava, primjena u blizini hrane ili hrane za životinje ili primjena od strane djece ili u njihovoj neposrednoj blizini.”</p>			
<p>Član 2. Područje primjene</p> <p>1. Ova Regulative se primjenjuje na sredstva, u obliku u kojem se isporučuju korisniku, koja se sastoje ili koja sadrže aktivne supstance, protektante ili sinergiste, i koja su namijenjena za neku od sljedećih upotreba:</p> <p>(a) zaštitu bilja ili biljnih proizvoda od svih štetnih organizama ili sprečavanje djelovanja takvih organizama, ako se kao glavna svrha ovih proizvoda ne smatraju higijenski ciljevi a ne zaštita bilja ili biljnih proizvoda;</p> <p>(b) djelovanje na životne procese bilja, poput supstanci koje djeluju na rast, no na drugačiji način od hranjivih supstance;</p> <p>(c) konzerviranje biljnih proizvoda, ukoliko takve supstance ili proizvodi ne podliježu posebnim odredbama Zajednice o konzervansima;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana članom 2, stav 1 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (“Službeni list CG”, broj 51/08)</p>	

<p>(d) uništavanje neželjenog bilja ili dijelova bilja, uz izuzetak algi, ako se proizvodi ne primjenjuju na zemljištu ili vodi radi zaštite bilja;</p> <p>(e) sprječavanje ili suzbijanje neželjenog rasta bilja, uz izuzetak algi, ako se proizvodi ne primjenjuju na zemljištu ili vodi radi zaštite bilja.</p> <p>Ti se proizvodi označuju kao „sredstva za zaštitu bilja“.</p>				
<p>2. Ova Regulatorika se primjenjuje na supstance, uključujući mikroorganizme, koje imaju uobičajeno ili posebno djelovanje na štetne organizme ili na bilje, dijelove bilja ili biljne proizvode, a nazivamo ih „aktivnim supstancama“.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana članom 2, stav 4 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (“Službeni list CG”, broj 51/08)</p>	
<p>3. Ova Regulatorika se primjenjuje na sljedeće:</p> <p>(a) supstance ili proizvode koji se dodaju sredstvu za zaštitu bilja kako bi se uklonilo ili smanjilo fitotoksično djelovanje sredstva za zaštitu bilja na određeno bilje, a naziva ju se „protektantima“ (safeners);</p> <p>(b) supstance ili proizvode, koji dok ne pokazuju ili pokazuju neznatno djelovanje prema stavu 1., mogu pospješiti djelovanje aktivne supstance, ili više njih, u sredstvu za zaštitu bilja, a naziva ju se „sinergistima“ (synergists);</p> <p>(c) supstance ili proizvode koji se koriste ili su namijenjeni za korištenje u sredstvu za zaštitu bilja ili pomoćnom sredstvu, ali koji nisu aktivne supstance, ni protektanti i niti sinergisti, naziva ju se „koformulantima“ (co-formulants);</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana članom 2, stav 1 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (“Službeni list CG”, broj 51/08)</p>	

<p>(d) supstance ili proizvode, koji se sastoje od koformulanata ili proizvode, koje sadrže jedan ili više koformulanata, u obliku u kojem se isporučuju korisniku i stavljaju u promet kako bi ih korisnik miješao sa sredstvom za zaštitu bilja a koji pospješuju njegovo djelovanje ili druga svojstva pesticida, a nazivaju se „pomoćna sredstva” (ađuvanti);</p>				
<p>Član 3. Definicije U smislu ove Regulative primjenjuju se sljedeće definicije: 1. „rezidue” - jedna ili više supstanci prisutnih u ili na bilju ili biljnim proizvodima, hrani, hrani za životinje, vodi za piće ili bilo gdje u životnoj sredini, a koji nastaju upotrebom sredstva za zaštitu bilja, uključujući njihove metabolite i proizvode nastale njihovom razgradnjom ili reakcijom;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana članom 2, stav 2 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (“Službeni list CG”, broj 51/08)</p>	
<p>2. „supstance” - elementi i njihova jedinjenja, koji nastaju prirodno ili proizvodnjom, uključujući bilo koje nečistoće do kojih neizbježno dolazi u proizvodnom procesu;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana članom 2 stav 3 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (“Službeni list CG”, broj 51/08)</p>	
<p>3. „proizvodi” - smjese ili rastvori sastavljeni od dvije ili više supstanci namijenjene za upotrebu kao sredstvo za zaštitu bilja ili kao pomoćno sredstvo;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana članom 2, stav 5 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja</p>	

			("Službeni list CG", broj 51/08)	
<p>4. „supstance koje izazivaju zabrinutost” - bilo koja supstanca koja ima prisutno svojstvo štetnog djelovanja na ljude, životinje ili na životnu sredinu a prisutna je ili nastaje u sredstvu za zaštitu bilja u dovoljnoj koncentraciji da predstavlja opasnost od takvog djelovanja;</p> <p>Takve supstance uključuju, ali nisu ograničene na, supstance koje ispunjavaju zahtjeve za klasifikaciju kao opasne supstance u skladu s Regulativom (EZ) br. 1272/2008 Evropskoga parlamenta i Savjeta od 16. decembra 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakovanju supstance i smješa, a prisutne su u sredstvu za zaštitu bilja u koncentraciji koja dovodi do toga da se sredstvo smatra opasnim u smislu člana 3. Direktive 1999/45/EZ</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana Zakona o hemikalijama (" Službeni list CG", broj 18/12)	
<p>5. „bilje” - živo bilje i živi dijelovi bilja, uključujući svježe voće, povrće i sjeme;</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana članom 2,stav 6 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)	
<p>6. „biljni proizvodi” - proizvodi biljnog porijekla u neprerađenom stanju ili podvrgnuti samo jednostavnoj preradi kao što je mljevenje, sušenje ili dehidratacija, ali isključujući samo bilje;</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana članom 2, stav 7 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja	

			("Službeni list CG", broj 51/08)	
7. „štetni organizmi” - sve vrste, sojevi ili biotipovi koji pripadaju životinjskom i biljnom carstvu ili patogeni štetni za bilje ili biljne proizvode;	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana članom 2, stav 8 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)	
8. „nehemijske metode” - alternativne metode hemijskim pesticidima za zaštitu bilja i zaštitu od štetnih organizama, koje se zasnivaju na agronomskim tehnikama poput onih navedenih u tački 1. Priloga III. Direktive 2009/128/EZ, ili fizičkim, mehaničkim ili biološkim metodama suzbijanja štetnih organizama;	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići naknadnim izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)	IV kvartal 2014
9. „stavljanje u promet” - držanje u svrhu prodaje unutar Zajednice, uključujući ponudu za prodaju ili svaki drugi oblik ustupanja, uz plaćanje ili besplatno, kao i prodaja, distribucija i drugi oblici samih ustupanja, ali ne i vraćanje prethodnom prodavaču. Puštanje u slobodan promet na području Zajednice predstavlja stavljanje na tržište u smislu ove Regulative;	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana članom 2, stav 10 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)	
10. „registracija sredstva za zaštitu bilja” - administrativni akt kojim nadležno tijelo države članice odobrava stavljanje u promet sredstva za	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići naknadnim	

zaštitu bilja na svom području;			izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)	
11. „proizvođač” je osoba koja sama proizvodi sredstva za zaštitu bilja, aktivne supstance, protektante, sinergiste, koformulante ili adjuvante sredstva, ili koja ugovara tu proizvodnju s drugom stranom, ili osoba imenovana od strane proizvođača u svrhu sprovođenja ove Regulative kao njegov jedini zastupnik.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići naknadnim izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)	
12. „potvrda o pravu pristupa” - izvorni dokument kojim vlasnik podataka zaštićenih u okviru ove Regulative pristaje da nadležno tijelo može koristiti takve podatke pod određenim pretpostavama i uslovima u svrhu izdavanja odobrenja za sredstvo za zaštitu bilja ili odobrenje za aktivnu supstancu, sinergist ili protektant u korist drugog podnosioca zahtjeva;	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići naknadnim izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)	IV kvartal 2014
13. „životna sredina” - vodne površine (uključujući podzemne, površinske, tekuće, obalne i morske), sedimenti, zemljište, vazduh, zemljište, divlje vrste faune i flore, i bilo koja njihova međusobna	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog	

povezanost, i bilo koji odnos s drugim živim organizmima;			propisa	
14. „osjetljive grupe” - lica o kojima treba posebno voditi računa kod procjene akutnog i hroničnog djelovanja sredstava za zaštitu bilja na zdravlje. U njih su uključene trudnice i dojilje, još nerođena djeca, odojčad i djeca, stariji ljudi, kao i radnici te u blizini nastanjeni stanovnici koji se tokom dužeg vremenskog perioda izlažu visokom nivou pesticida;	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići naknadnim izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (“Službeni list CG”, broj 51/08)	IV kvartal 2014
15. „mikroorganizmi” – ćelijske ili nećelijske mikrobiološke jedinice, uključujući niže gljive i viruse, koji imaju sposobnost razmnožavanja ili prenošenja genetskog materijala;	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana članom 2, stav 4 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (“Službeni list CG”, broj 51/08)	
16. „genetski modifikovani organizmi” - organizmi u kojima je promijenjen genetski materijal u smislu člana 2. stav 2. Direktive 2001/18/EZ Evropskoga parlamenta i Savjeta od 12. marta 2001. o namjernom ispuštanju genetski modifikovanih organizama u životnu sredinu;	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana članom 1 stav 2 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (“Službeni list CG”, broj 51/08 i Zakonom o Genetički modifikovanim organizmima,	

			Sl.list CG 22/08	
<p>17. „zona” - grupa država članica kako je utvrđeno u Prilogu I.</p> <p>Za svrhu upotrebe u staklenicima, kao tretiranje nakon žetve, za tretiranje praznih skladišnih prostora i za tretiranje sjemena izraz „zona” znači sve zone utvrđene u Prilogu I.;</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>18. „dobra poljoprivredna praksa zaštite bilja” - praksa kod koje se tretiranje određenog bilja ili biljnih proizvoda sredstvom za zaštitu bilja sprovodi u skladu s uslovima njihove odobrene upotrebe a sredstvo se bira, dozira i vremenski primjenjuje tako da se osigura efikasno djelovanje uz minimalno potrebnu količinu, vodeći računa o lokalnim prilikama i mogućnostima suzbijanja putem prikladnog uzgoja i biološke kontrole;</p>	<p>Član 2</p> <p>U članu 2 poslije tačke 12 dodaju se tri nove tačke koje glase:</p> <p>“12a) dobra poljoprivredna praksa zaštite bilja (good plant protection practice / GPPP) je praksa biranja, doziranja i vremenske primjene sredstava za zaštitu na bilje i biljne proizvode u skladu sa registracijom u cilju osiguranja efikasnosti sa minimalno potrebnim količinama uzimajući u obzir lokalne uslove i mogućnost primjene bioloških i agrotehničkih mjera zaštite;</p>	Potpuno usklađeno		
<p>19. „dobra laboratorijska praksa” - praksa kako je definisano u tački 2.1. Priloga I. Direktive 2004/10/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. februara 2004. o usklađivanju zakona i ostalih propisa o primjeni načela dobre laboratorijske prakse i provjeri njihove primjene u istraživanju hemijskih supstanci;</p>	<p>Član 2</p> <p>U članu 2 poslije tačke 12 dodaju se tri nove tačke koje glase:</p> <p>12b) „dobra laboratorijska praksa” (good laboratory practice / GLP) je sistem kvaliteta koji se tiče organizacionih procesa i uslova pod kojima se nekliničke zdravstvene i studije zaštite životne sredine planiraju, izvode, nadgledaju, zapisuju, arhiviraju i o kojima se izvještava;</p>	Potpuno usklađeno		

20. „dobra eksperimentalna praksa” - praksa u skladu s odredbama 181. i 152. smjernica Evropske i mediteranske organizacije za zaštitu bilja (EPPO);	<p style="text-align: center;">Član 2</p> <p>U članu 2 poslije tačke 12 dodaju se tri nove tačke koje glase:</p> <p>12c) „dobra eksperimentalna praksa” (good experimental practice / GEP) je praksa u skladu sa odredbama Evropske i Mediteranske organizacije za zaštitu bilja (European and Mediterranean Plant Protection Organisation / EPPO), uputstva br. 181 i 152;</p>	Potpuno usklađeno		
21. „zaštita podataka” - vremenski ograničeno pravo vlasnika izvještaja o eksperimentu ili studiji da spriječi da se taj izvještaj primijeni u korist drugog podnosioca zahtjeva;	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići naknadnim izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (“Službeni list CG”, broj 51/08)	
22. „država članica izvjestilac” - država članica koja preuzima zadatak ocjenjivanja neke aktivne supstance, protektanta ili sinergista;	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
23. „eksperimenti i studije” - istraživanja ili testiranja čija je svrha istražiti svojstva i ponašanje neke aktivne supstance ili sredstva za zaštitu bilja, predvidjeti izlaganje aktivnoj supstanci i/ili njihovim odgovarajućim metabolitima, odrediti sigurne nivoe izlaganja i utvrditi uslove za sigurnu upotrebu sredstva za zaštitu bilja;	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići naknadnim izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja	IV kvartal 2014

			("Službeni list CG", broj 51/08)	
24. „vlasnik registracije” - je bilo koje fizičko ili pravno lice koja ima rješenje za sredstvo za zaštitu bilja;	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići naknadnim izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)	IV kvartal 2014
25. „profesionalni korisnik” - profesionalni korisnik kako je definisan u članu 3. stav 1. Direktive 2009/128/EZ;	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići naknadnim izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)	IV kvartal 2014
26. „male namjene” - upotreba sredstva za zaštitu bilja u nekoj državi članici na bilju ili biljnim proizvodima koji se: (a) u toj državi članici uzgajaju u manjem obimu; ili (b) uzgajaju u širokom obimu, ali kad je potrebno zadovoljiti posebne zahtjeve za zaštite bilja;	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići naknadnim izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG",	IV kvartal 2014

			broj 51/08)	
<p>27. „staklenik” - prohodan, statičan, zaštićen prostor za uzgoj kultura obično s providnim spoljnim prekrivačem koji omogućava kontrolisanu razmjenu materijala i energije s okolinom i sprečava oslobađanje sredstava za zaštitu bilja u životnu sredinu.</p> <p>U smislu ove Regulative, zaštićeni prostori uzgoja bilja kod kojih spoljašnji prekrivač nije providan (primjer, za uzgoj pečurki ili cikorije) takođe se smatraju staklenicima;</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	<p>Potpuna usklađenost će se postići naknadnim izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (“Službeni list CG”, broj 51/08)</p>	IV kvartal 2014
<p>28. „tretiranje poslije žetve” - tretiranje bilja ili biljnih proizvoda poslije žetve u izolovanim prostoru iz kojeg nema mogućnosti ispuštanja, npr. u skladištu;</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	<p>Potpuna usklađenost će se postići naknadnim izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (“Službeni list CG”, broj 51/08)</p>	IV kvartal 2014
<p>29. „biološka raznovrsnost” - varijabilnost među živim organizmima različitog porijekla, uključujući kopnene, morske i druge vodne ekološke sisteme i ekološke cjeline čiji su oni djelovi; ta varijabilnost može uključivati raznovrsnost unutar vrsti, među vrstama i raznovrsnost ekoloških sistema;</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	<p>Potpuna usklađenost će se postići naknadnim izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (“Službeni list CG”,</p>	IV kvartal 2014

			broj 51/08)	
30. „nadležno tijelo” - tijelo ili tijela države članice odgovorna za sprovođenje zadataka utvrđenih ovom Regulativom;	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana članom 42Zakona o sredstvima za zaštitu bilja(“Službeni list CG”, broj 51/08)	
31. „oglašavanje” - sredstvo promocije prodaje ili upotrebe sredstava za zaštitu bilja (bilo kom drugom osim vlasniku registracije, licu koje stavlja u promet sredstvo za zaštitu bilja i njihovim zastupnicima) u štampanim ili elektronskim medijima;	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići naknadnim izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (“Službeni list CG”, broj 51/08)	IV kvartal 2014
32. „metabolit” - bilo koji metabolit ili proizvod nastao razgradnjom neke aktivne supstance, protektanta ili sinergista, nastalog u organizmima ili u životnoj sredini. Metabolit se smatra relevantnim ako postoji razlog za pretpostavku da on pokazuje prisutne osobine uporedive s dejstvom supstance u smislu ciljane biološke aktivnosti, ili da predstavlja veći ili uporediv rizik za organizme od ishodne supstance ili da posjeduje određena toksikološka svojstva koja se smatraju neprihvatljivima. Takav je metabolit relevantan za konačnu odluku o odobrenju ili za utvrđivanje mjera za smanjenje rizika;	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići naknadnim izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (“Službeni list CG”, broj 51/08)	IV kvartal 2014

<p>33. „nečistoća” - svaki sastojak osim čiste aktivne supstance i/ili varijante koja se nalazi u tehničkom materijalu (uključujući sastojke nastale u postupku proizvodnje ili razgradnjom za vrijeme skladištenja).</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići naknadnim izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (“Službeni list CG”, broj 51/08)</p>	<p>IV kvartal 2014</p>
<p>POGLAVLJE II. AKTIVNE SUPSTANCE, PROTEKTANTI, SINERGISTI I KOFORMULANTI ODJELJAK 1. Aktivne supstance Pododjeljak 1. Zahtjevi i uslovi za odobravanje Član 4. Uslovi za odobravanje aktivnih supstanci 1. Aktivna supstanca se odobrava u skladu s Prilogom II. kad se može očekivati na osnovu sadašnjih naučnih i tehničkih saznanja da, uz uzimanje u obzir uslove za odobravanje utvrđena u tačkama 2. i 3. tog Priloga, sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu aktivnu supstanca ispunjavaju zahtjeve predviđene u stavovima 2. i 3. Procjenom aktivne supstance najprije se utvrđuje jesu li ispunjeni uslovi za odobravanje utvrđeni u</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana članom 14 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (“Službeni list CG”, broj 51/08)</p>	

<p>tačkama 3.6.2. do 3.6.4. i 3.7. Priloga II. Ukoliko su ti uslovi ispunjeni, nastavlja se s procjenom kako bi se utvrdilo jesu li ispunjeni i ostali uslovi za odobravanje utvrđena u tačkama 2. i 3. Priloga II.</p>				
<p>2.Ostaci sredstava za zaštitu bilja moraju, redosljedom primjene prema dobroj praksi zaštite bilja i uz pretpostavku realnih okolnosti primjene, ispunjavati sljedeće zahtjeve:</p> <p>(a) ne smiju imati štetno djelovanje na zdravlje ljudi, uključujući osjetljive grupe, ni na zdravlje životinja, uzimajući u obzir kumulativne i sinergijske učinke ukoliko postoje naučne metode za mjerenje takvog djelovanja koje priznaje Agencija, niti na podzemne vode;</p> <p>(b) ne smiju imati neprihvatljiv uticaj na životnu sredinu.</p> <p>Za mjerenje ostataka koji imaju toksikološku, ekotoksikološku, ekološku relevantnost ili relevantnost za pitku vodu, moraju biti na raspolaganju metode koje su u opštoj upotrebi. Analitički standardi moraju biti opšte dostupni.</p>	<p style="text-align: center;">Član 11</p> <p>U članu 10 st. 3 i 4 riječi: “Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, u saradnji sa ministarstvom” zamjenjuju se riječima: “Ministarstvo uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za zdravlje.”</p> <p style="text-align: center;">Član 10</p> <p>Rezidue sredstava za zaštitu bilja ne smiju biti većeg nivoa od propisanog.</p> <p>Kada se utvrdi da su rezidue sredstava za zaštitu bilja veće od maksimalno propisanog nivoa rezidua sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: MRL - Madžimum Residue Levels), takvo bilje, biljne proizvode, hranu ili hranu za životinje treba uništiti ili spriječiti njihovu upotrebu za ishranu ljudi ili životinja. MRL na bilju ili biljnim proizvodima ili u bilju ili biljnim proizvodima, hrani ili hrani za životinje, kao i bilje i biljne proizvode i hranu ili hranu za životinje za koju se utvrđuje MRL, mjere i postupke koji se preduzimaju kada se laboratorijskim metodama utvrdi prekoračenje MRL, monitoring i ostale mjere i postupke nadležnih organa propisuje Ministarstvo uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za zdravlje.</p> <p>Metode uzorkovanja za utvrđivanje rezidua</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Materija je regulisana i članom 2 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (“Službeni list CG”, broj 51/08)</p>	

	sredstava za zaštitu bilja propisuje Ministarstvo uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za zdravlje.			
<p>3. Sredstvo za zaštitu bilja mora načinom primjene prema dobroj poljoprivrednoj praksi zaštite bilja i uz pretpostavku realnih okolnosti primjene, ispunjavati sljedeće zahtjeve:</p> <p>(a) mora biti dovoljno efikasno;</p> <p>(b) ne smije imati trenutno ili naknadno štetno djelovanje na zdravlje ljudi, uključujući osjetljive grupe, ni na zdravlje životinja, direktno ili preko vode za piće (uzimajući u obzir supstance koje nastaju tretiranjem vode), hrane, hrane za životinje ili vazduha, ili kao posljedica djelovanja na radnom mjestu ili preko indirektnog djelovanja, uzimajući u obzir poznato kumulativno i sinergističko djelovanje, ukoliko postoje naučne metode za mjerenje takvog djelovanja koje priznaje Agencija, niti na podzemne vode;</p> <p>(c) ne smije imati neprihvatljivo djelovanje na bilje ili biljne proizvode;</p> <p>(d) ne smije uzrokovati nepotrebne patnje i bol prilikom suzbijanja kičmenjaka;</p> <p>(e) ne smije imati neprihvatljivo djelovanje na životnu sredinu, uzimajući posebno u obzir sljedeće aspekte, ukoliko postoje naučne metode za procjenu takvih djelovanja koje priznaje Agencija:</p> <p>(i) njegovo zadržavanje i distribucija u životnoj sredini, posebno zagađenje površinskih voda, uključujući ušća rijeka i obalnih voda, podzemnih voda, vazduha i zemljišta, uz uzimanje u obzir područja udaljena od mjesta njegove upotrebe nakon</p>	<p style="text-align: center;">Član 14</p> <p style="text-align: center;">U članu 22 stav 2 tačka 1 mijenja se i glasi:</p> <p style="text-align: center;">Član 22</p> <p>Organ uprave izdaje rješenje o registraciji sredstva za zaštitu bilja, ako su ispunjeni sljedeći uslovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da je aktivna materija ili aktivne materije koje sadrži sredstvo za zaštitu bilja upisana na Listu iz člana 30 ovog zakona, na osnovu dokumentacije iz člana 15 stav 2 i člana 16 stav 3 ovog zakona; - da je sredstvo za zaštitu bilja u skladu sa propisom kojim se uređuju jedinstvena načela za ocjenjivanje sredstva za zaštitu bilja iz člana 14 stav 5 ovog zakona; - da sredstvo za zaštitu bilja ispunjava uslove iz stava 2 tač. 1 do 5 ovog člana. <p>Izuzetno od stava 1 ovog člana, sredstvo za zaštitu bilja može se registrovati na osnovu dokumentacije iz člana 15 stav 2 i člana 16 stav 3 ovog zakona, ako je u toku postupak za upis na Listu aktivnih materija koje sadrži to sredstvo i ako su ispunjeni sljedeći uslovi:</p> <p>“1) da je, u skladu sa naučnim i tehničkim razvojem i na osnovu ocjene sredstva za zaštitu bilja, utvrđeno da, uz pravilnu upotrebu, sredstvo za zaštitu bilja: -djeluje efikasno;</p>	Potpuno usklađeno		

<p>prenošenja kroz sredinu na daljinu; (ii) njegovo djelovanje na neciljane vrste, uključujući na trajno ponašanje tih vrsta; (iii) njegovo djelovanje na biodiverzitet i ekosistem.</p> <p>4. Zahtjevi iz stava 2. i 3. vrednuju se u svijetlu jedinstvenih načela prema članu 29. stav 6.</p> <p>5. Smatra se da su ispunjene odredbe stavova 1., 2. i 3. za odobrenje aktivne supstance ako je to utvrđeno u odnosu na jednu ili više reprezentativnih upotreba najmanje jednog sredstva za zaštitu bilja koje sadrži tu aktivnu supstancu.</p> <p>6. U odnosu na zdravlje ljudi, ne smiju se podaci prikupljeni o ljudima koristiti za smanjenje sigurnosnih margina koje proizlaze iz istraživanja ili studija na životinjama.</p>	<p>-nema neprihvatljivog uticaja na bilje ili biljne proizvode; -ne uzrokuje nepotrebne patnje štetočina koje se suzbijaju; -nema štetan uticaj na zdravlje ljudi ili životinja, direktno ili indirektno (npr. putem vode za piće, hrane ili stočne hrane); -nema štetan uticaj na površinske i podzemne vode; -nema neprihvatljiv uticaj na životnu sredinu, uzimajući u obzir ponašanje sredstva za zaštitu bilja u životnoj sredini, naročito na zagađenje površinskih i podzemnih voda, uključujući vodu za piće i uticaj na organizme na koje se ne odnosi upotreba; -ne nakuplja se u zemljištu i u lancu ishrane; -nema neprihvatljiv uticaj na neciljane organizme; -nema neprihvatljiv uticaj na biodiverzitet i ekosistem;”.</p> <p>2) da je, na osnovu metoda ili međunarodnih standarda, moguće utvrditi sadržaj aktivnih materija, toksikoloških i ekotoksikoloških nečistoća i sastojaka u tehničkoj aktivnoj materiji i preparatu;</p> <p>3) da je odgovarajućim metodama moguće utvrditi rezidue sredstava za zaštitu bilja koje mogu uticati na zdravlje ljudi i životnu sredinu, a posljedica su pravilnog načina upotrebe;</p> <p>4) da se utvrđena fizičko-hemijska svojstva</p>			
---	---	--	--	--

	<p>smatraju prihvatljivim u uslovima odgovarajuće upotrebe i skladištenja sredstva za zaštitu bilja;</p> <p>5) da su u dokumentaciji predložene MRL u hrani i predložene karence za zatraženu upotrebu.</p> <p>Uz dokumentaciju iz člana 15 stav 2 i člana 16 stav 3 ovog zakona prilažu se na zahtjev organa uprave i rezultati o biološkim ispitivanjima na teritoriji Crne Gore na osnovu metoda koje propisuje Ministarstvo. Metode iz stava 3 ovog člana izvode se u odgovarajućim uslovima poljoprivredne proizvodnje, zaštite bilja i životne sredine koje odgovaraju okolnostima u kojima će se sredstva za zaštitu bilja upotrebljavati na teritoriji Crne Gore (EPPO metode). Sredstvo za zaštitu bilja namijenjeno za primjenu u poljoprivredi može se, na osnovu zahtjeva, registrovati i za primjenu na nepoljoprivrednim površinama, ako su ispunjeni propisani uslovi iz stava 2 tač. 1 do 5 ovog člana.</p> <p>Podnosilac zahtjeva iz stava 5 ovog člana prilaže dokumentaciju iz člana 15 stav 2 i člana 16 stav 3 ovog zakona.</p>			
<p>7. izuzetno od stava 1., kad je na osnovu dokazne dokumentacije priložene zahtjevu aktivna supstanca nužna za suzbijanje ozbiljne opasnosti za zdravlje bilja koja se ne može suzbiti bilo kojim drugim od sredstava na raspolaganju uključujući i nehemijske metode, takva se aktivna supstanca smije odobriti na</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana članom 32 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja</p>	

<p>ograničeno vremensko razdoblje potrebno za suzbijanje te ozbiljne opasnosti, ali na najviše pet godina, čak ako i ne ispunjava uslove iz tačaka 3.6.3., 3.6.4., 3.6.5. ili 3.8.2. Priloga II., pod uslovom da upotreba aktivne supstance podliježe mjerama smanjenja rizika kojima se izlaganje ljudi i životne sredine svodi na najmanju moguću mjeru. Za takve supstance utvrđuju se maksimalni nivoi ostataka u skladu s Regulativom (EZ) br. 396/2005.</p>			<p>("Službeni list CG", broj 51/08)</p>	
<p>Član 5. Prva registracija Prva registracija važi za period od najviše 10 godina</p>	<p>Član 16 U članu 24 stav 1 briše se tačka i dodaju riječi: „odnosno 15 godina za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže aktivne supstance niskog rizika.“</p> <p>Član 24 Organ uprave sredstvo za zaštitu bilja registruje na rok koji ne može biti duži od deset godinaodnosno 15 godina za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže aktivne supstance niskog rizika.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 6. Uslovi i ograničenja Odobrenje može biti podložno uslovima i ograničenjima, uključujući: (a) najmanji mogući stepen čistoće aktivne supstance; (b) vrstu i najveći mogući sadržaj određenih nečistoća; (c) ograničenja na temelju ocjenjivanja informacija iz člana 8., vodeći računa o poljoprivrednim prilikama,</p>	<p>Član 14 U članu 22 stav 2 tačka 1 mijenja se i glasi: Član 22 Organ uprave izdaje rješenje o registraciji sredstva za zaštitu bilja, ako su ispunjeni sljedeći uslovi: - da je aktivna materija ili aktivne materije koje sadrži sredstvo za zaštitu bilja upisana na Listu iz člana 30 ovog zakona, na osnovu dokumentacije iz člana 15 stav 2 i člana 16</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>zdravlju bilja i o životnoj sredini, uključujući dotične klimatske prilike;</p> <p>(d) vrstu proizvoda;</p> <p>(e) način i uslove upotrebe;</p> <p>(f) dostavljanje daljnjih dokaznih informacija državama članicama, Komisiji i Europskoj agenciji za bezbjednost hrane (Agenciji), kad su utvrđeni novi zahtjevi tokom postupka ocjenjivanja ili koji proizlaze iz novih naučnih i tehničkih saznanja;</p> <p>(g) određivanje kategorija korisnika, poput profesionalnih i neprofesionalnih;</p> <p>(h) određivanje područja na kojima se upotreba sredstava za zaštitu bilja, uključujući sredstava za tretiranje zemljišta koja sadrže aktivnu supstancu, ne smije dozvoliti ili kad se upotreba može dozvoliti pod posebnim uslovima;</p> <p>(i) obaveza preduzimanja mjera za smanjenje rizika i pažljiva kontrola nakon upotrebe;</p> <p>(j) sve druge posebne uslove koji proizlaze iz ocjenjivanja informacija koje su dobijene u okviru ove Regulative.</p>	<p>stav 3 ovog zakona;</p> <ul style="list-style-type: none"> - da je sredstvo za zaštitu bilja u skladu sa propisom kojim se uređuju jedinstvena načela za ocjenjivanje sredstva za zaštitu bilja iz člana 14 stav 5 ovog zakona; - da sredstvo za zaštitu bilja ispunjava uslove iz stava 2 tač. 1 do 5 ovog člana. <p>Izuzetno od stava 1 ovog člana, sredstvo za zaštitu bilja može se registrovati na osnovu dokumentacije iz člana 15 stav 2 i člana 16 stav 3 ovog zakona, ako je u toku postupak za upis na Listu aktivnih materija koje sadrži to sredstvo i ako su ispunjeni sljedeći uslovi:</p> <p>“1) da je, u skladu sa naučnim i tehničkim razvojem i na osnovu ocjene sredstva za zaštitu bilja, utvrđeno da, uz pravilnu upotrebu, sredstvo za zaštitu bilja:</p> <ul style="list-style-type: none"> -djeluje efikasno; -nema neprihvatljivog uticaja na bilje ili biljne proizvode; -ne uzrokuje nepotrebne patnje štetočina koje se suzbijaju; -nema štetan uticaj na zdravlje ljudi ili životinja, direktno ili indirektno (npr. putem vode za piće, hrane ili stočne hrane); -nema štetan uticaj na površinske i podzemne vode; -nema neprihvatljiv uticaj na životnu sredinu, uzimajući u obzir ponašanje sredstva za zaštitu bilja u životnoj sredini, naročito na zagađenje površinskih i 			
--	--	--	--	--

	<p>podzemnih voda, uključujući vodu za piće i uticaj na organizme na koje se ne odnosi upotreba; -ne nakuplja se u zemljištu i u lancu ishrane; -nema neprihvatljiv uticaj na neciljane organizme; -nema neprihvatljiv uticaj na biodiverzitet i ekosistem;”.</p> <p>2) da je, na osnovu metoda ili međunarodnih standarda, moguće utvrditi sadržaj aktivnih materija, toksikoloških i ekotoksikoloških nečistoća i sastojaka u tehničkoj aktivnoj materiji i preparatu;</p> <p>3) da je odgovarajućim metodama moguće utvrditi rezidue sredstava za zaštitu bilja koje mogu uticati na zdravlje ljudi i životnu sredinu, a posljedica su pravilnog načina upotrebe;</p> <p>4) da se utvrđena fizičko-hemijska svojstva smatraju prihvatljivim u uslovima odgovarajuće upotrebe i skladištenja sredstva za zaštitu bilja;</p> <p>5) da su u dokumentaciji predložene MRL u hrani i predložene karence za zatraženu upotrebu.</p> <p>Uz dokumentaciju iz člana 15 stav 2 i člana 16 stav 3 ovog zakona prilažu se na zahtjev organa uprave i rezultati o biološkim ispitivanjima na teritoriji CrneGore na osnovu metoda koje propisuje Ministarstvo. Metode iz stava 3 ovog člana izvode se u odgovarajućim uslovima poljoprivredne</p>			
--	--	--	--	--

	<p>proizvodnje, zaštite bilja i životne sredine koje odgovaraju okolnostima u kojima će se sredstva za zaštitu bilja upotrebljavati na teritoriji Crne Gore (EPPO metode).</p> <p>Sredstvo za zaštitu bilja namijenjeno za primjenu u poljoprivredi može se, na osnovu zahtjeva, registrovati i za primjenu na nepoljoprivrednim površinama, ako su ispunjeni propisani uslovi iz stava 2 tač. 1 do 5 ovog člana.</p> <p>Podnosilac zahtjeva iz stava 5 ovog člana prilaže dokumentaciju iz člana 15 stav 2 i člana 16 stav 3 ovog zakona.</p>			
<p>Pododjeljak 2. Postupak registracije Član 7. Podnošenje zahtjeva 1. Proizvođač aktivne supstance podnosi državi članici (državi članici izvjestiteljici) zahtjev za odobrenjem aktivne supstance ili za izmjenu i dopunu uslova odobrenja zajedno s cjelokupnom dokumentacijom kao i njenim rezimeom kako je predviđeno u članu 8. stavu 1. i 2., ili naučno utemeljeno obrazloženje zašto nisu priloženi određeni djelovi te dokumentacije, uz dokazivanje da aktivna supstanca ispunjava uslove za odobravanje iz člana 4. Zajednički zahtjev za odobrenje mogu dostaviti pojedina udruženja proizvođača imenovana od proizvođača u svrhu ispunjenja odredbi ove Regulative. Zahtjev preispituje država članica koju je predložio podnosilac zahtjeva, osim ako neka druga država</p>	<p style="text-align: center;">Član 15</p> <p>U članu 23 stav 6 riječi: “primjenjuju se uslovi po propisima Crne Gore o zaštiti na radu lica koja dolaze u kontakt sa sredstvom za zaštitu bilja”, zamjenjuju se riječima: “dodjeljuje se jedinstveni registracioni broj”.</p> <p>Stav 8 mijenja se i glasi: “Bliže uslove i način za priznavanje registracije, dodjelu jedinstvenog registracionog broja i procjenu uporedivosti prilika i klimatskih uslova iz st. 4 i 5 ovog člana, dostavljanja dokumentacije kao i sadržaj dokumentacije za priznavanje registracije propisuje Ministarstvo.”</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost će se postići donošenjem pozakonskog akta koji se odnosi na bliže uslove i način za priznavanje registracije, dodjelu jedinstvenog registracionog broja i procjenu uporedivosti prilika i klimatskih uslova, dostavljanja dokumentacije kao i sadržaj</p>	<p style="text-align: center;">IV kvartal 2015</p>

članica pristane da ga preispita.			dokumentacije za priznavanje registracije	
2. Procjenu nekog zahtjeva može preduzeti i više država članica zajedno u okviru sistema saizvještavanja.		Neprimjenljivo		
3. Prilikom podnošenja zahtjeva podnosilac može prema članu 63. zatražiti da se određene informacije, uključujući neke djelovi dokumentacije, drže povjerljivima te fizički izdvaja takve informacije. Države članice procjenjuju zahtjeve za povjerljivost. Kad je podnesen zahtjev za pristup informacijama, država članica izvjestilac odlučuje koje će informacije zadržati povjerljivima.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana članom 19 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)	
4. Prilikom podnošenja zahtjeva podnosilac istovremeno prilaže ukupni popis istraživanja i studija prema članu 8. stavu 2. kao i popis zahtjeva za zaštitu podataka prema članu 59.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana članom 18 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)	
5. U okviru procjene zahtjeva država članica izvjestilac može se u svako doba savjetovati s Agencijom.		Neprimjenljivo		
<p>Član 8.</p> <p>Dokumentacija</p> <p>1. Rezime dokumentacije sadrži sljedeće:</p> <p>(a) informacije o jednom ili više reprezentativnih upotreba na široko rasprostranjenim uzgojnim kulturama u svakoj zoni najmanje jednog sredstva za zaštitu bilja koje sadrži aktivnu supstancu, dokazujući</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana Članovima 14, 16 i 22 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja	

<p>da su ispunjeni uslovi za odobravanje iz člaka 4.; ako dostavljene informacije ne obuhvataju sve zone ili se ne odnose na kulturu čiji je uzgoj široko rasprostranjen, prilaže se obrazloženje za takav pristup;</p> <p>(b) za svaku pojedinu tačku potrebnih podataka za aktivnu supstancu, rezime i rezultate istraživanja i studija, ime njihovog vlasnika i osobe ili instituta koji je proveo istraživanja i studije;</p> <p>(c) za svaku pojedinu tačku potrebnih podataka za sredstvo za zaštitu bilja, rezime i rezultate istraživanja i studija, ime njihovog vlasnika i osobe ili instituta koji je proveo istraživanja i studije koji su relevantni za procjenu uslova iz člana 4. stava 2. i 3. za jedno ili više sredstava za zaštitu bilja koja su reprezentativna za upotrebe iz tačke (a), vodeći računa o činjenici da nedostajući podaci u dokumentaciji, kako je predviđeno u stavu 2. ovog članka, koji proizlaze iz predloženog ograničenog razmjera reprezentativnih upotreba aktivne supstance mogu dovesti do ograničenja u odobrenju;</p> <p>(d) za svako istraživanje ili studiju koji se odnose na kičmenjake, obrazloženje preduzetih koraka za izbjegavanje testiranja na životinjama i ponavljanja istraživanja i studija na kičmenjacima;</p> <p>(e) kontrolni popis koji dokazuje da je dokumentacija predviđena u stavu 2. ovog člana potpuna s obzirom na upotrebe za koje se podnosi zahtjev;</p> <p>(f) razloge zašto su izvještaji o ogledima i studijama potrebni za prvo odobrenje aktivne supstance ili za izmjene uslova registracije;</p> <p>(g) prema potrebi, kopiju zahtjeva za maksimalne</p>			<p>("Službeni list CG", broj 51/08)</p>	
--	--	--	---	--

<p>nivoe ostataka prema članu 7. Regulative (EZ) br. 396/2005 ili obrazloženje zašto se ne dostavljaju takve informacije;</p> <p>(h) ocjenu svih priloženih informacija.</p> <p>2. Cjelokupna dokumentacija mora sadržavati puni tekst svakog pojedinog izvještaja o ogledu i studiji o svim informacijama iz tačke (b) i (c) stava 1. Ona ne sadrži izvještaje o ogledima ili studijama u okviru kojih je aktivna supstanca ili sredstvo za zaštitu bilja namjerno davano ljudima.</p> <p>3. Format rezimea dokumentacije i cjelokupne dokumentacije utvrđuje se prema savjetodavnom postupku iz člana 79. stava 2.</p> <p>4. Zahtjevi za podacima prema stavovima 1. i 2. sadrže zahtjeve za aktivne supstance i sredstva za zaštitu bilja kako je predviđeno u Prilozima II. i III. Direktive 91/414/EEZ i bez bitnih izmjena utvrđeno u Regulativama donesenim u skladu sa savjetodavnim postupkom iz člana 79. stava 2. Kasnije izmjene ovih Regulativa donose se u skladu s člankom 78. stavom 1. tačkom (b).</p> <p>5. Podnositelj zahtjeva prilaže, prema odluci Agencije, prije podnošenja dokumentacije popis u posljednjih 10 godina slobodno objavljene naučne i od struke preispitane literature o aktivnoj supstanci i njezinim metabolitima u kojoj su obrađeni neželjeni uticaji na zdravlje, životne sredine i ne ciljane vrste.</p>				
<p>Član 9.</p> <p>Prihvatljivost podnesenog zahtjeva</p> <p>1. U roku od 45 dana od primanja zahtjeva, država članica izvjestitelj dostavlja podnosiocu zahtjeva pismenu potvrdu prijema u kojoj navodi datum</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Neprimjenjivo</p>	

<p>prijema, i na osnovi kontrolnog popisa iz tačke (e) člana 8. stava 1., provjerava sadrži li dokumentacija dostavljena uz zahtjev sve elemente iz člana 8. Ona takođe provjerava zahtjeve o povjerljivosti iz člana 7. stava 3. i ukupni popis ogleđa i studija podnesenih u skladu s članom 8. stavom 2.</p> <p>2. Ukoliko jedan ili više elemenata predviđenih u članu 8. nedostaje, država članica izvjestitelj o tome obavještava podnosioca zahtjeva, određujući rok za njihovo dostavljanje. Taj je rok najviše 3 mjeseca. Ako po isteku tog roka podnosilac zahtjeva nije dostavio nedostajuće elemente, država članica izvjestitelj obavještava podnosioca zahtjeva, ostale države članice i Komisiju da zahtjev nije prihvatljiv. Novi zahtjev za istu supstancu može se podnijeti bilo kada.</p> <p>3. Ako dokumentacija dostavljena uz zahtjev sadrži sve elemente predviđene u članu 8., država članica izvjestitelj obavještava podnosioca zahtjeva, ostale države članice, Komisiju i Agenciju da je zahtjev prihvaćen i počinje s ocjenom aktivne supstance. Po prijemu obavještenja, podnosilac zahtjeva odmah dostavlja dokumentaciju predviđenu u članu 8. ostalim državama članicama, Komisiji i Agenciji, uz informacije o onim djelovima dokumentacije za koje je zatražena povjerljivost prema članu 7. stavu 3.</p>				
<p>Član 10. Pristup rezimeu dokumentacije Član 11. Nacrt izvještaja o procjeni Član 12. Zaključak Agencije</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Neprenosivo</p>	

<p>Član 13. Odredba o registraciji</p> <p>Član 14. Produženje odobrenja</p> <p>Član 15. Zahtjev za produženje</p> <p>Član 16. Pristup informacijama za produženje</p> <p>Član 17. Produženje perioda odobravanja za period trajanja postupka</p> <p>Član 18. Program rada</p> <p>Član 19. Upravne mjere</p>				
<p>Član 20. Regulativno produženje</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)</p>	
<p>Član 21. Preispitivanje odobrenja</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Neprenosivo</p>	

<p>Pododjeljak 4. Izuzeci Član 22. Aktivne supstance niskog rizika 1. Izuzeto od člana 5., aktivna supstanca koja ispunjava uslove predviđena u članu 4. odobrava se za period od najviše 15 godina ukoliko se smatra aktivnom supstance niskog rizika i ako se može očekivati da će sredstvo za zaštitu bilja koje sadrži tu supstancu predstavljati minimalan rizik za zdravlje ljudi i životinja kao i za životnu sredinu prema članu 47. stavu 1. 2. Primjenjuju se članovi 4. i 6. do 21. i tačka 5. Priloga II. Aktivne supstance niskog rizika navode se odvojeno u Regulativi iz člana 13. stava 4. 3. Komisija može preispitati i prema potrebi utvrditi nove uslove za odobravanje aktivne supstance kao aktivne supstance niskog rizika prema članu 78. stavu 1. tački (a).</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići naknadnim izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)</p>	<p>IV kvartal 2014</p>
<p>Član 23. Uslovi za odobravanje osnovnih supstanci 1. Osnovne supstance se odobravaju u skladu sa stavovima 2. do 6. Izuzetno od člana 5. odobrenje se daje na vremenski ograničen period. U smislu stavova 2. do 6. osnovna supstanca je aktivna supstanca koja: (a) nije supstanca koja izaziva zabrinutost; i (b) nema prisutne sposobnosti za uzrokovanje hormonalnih smetnji, niti neurotoksičkih ili imunotoksičkih efekata; i (c) ne koristi se prvenstveno u svrhu zaštite bilja ali je ipak korisna pri zaštiti bilja bilo samostalno ili u</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići naknadnim izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)</p>	<p>IV kvartal 2014</p>

<p>sredstvu koje sadrži tu supstancu i jednostavni razrjeđivač; i</p> <p>(d) ne stavlja u promet kao sredstvo za zaštitu bilja.</p> <p>Za potrebe ove Regulative, aktivna supstancu koja ispunjava uslove „prehrambenog proizvoda” u smislu člana 2. Regulative (EZ) br. 178/2002/ smatra se osnovnom supstancom.</p> <p>2. Izuzetno od člana 4., osnovna supstancu se odobrava ako odgovarajuća ocjenjivanja sprovedena u skladu s ostalim zakonima Zajednice kojima se uređuje uptraba supstance u druge svrhe osim za zaštitu bilja, pokazuju da supstancu nema nikakvih direktnih ili štetnih efekata na zdravlje ljudi ili životinja niti neprihvatljivih efekata na životnu sredinu.</p> <p>3. Izuzetno od člana 7. zahtjev za odobrenje osnovne supstance Komisiji podnosi država članica ili zainteresovana strana.</p> <p>Zahtjevu treba priložiti sljedeće informacije:</p> <p>(a) ocjene mogućih djelovanja na zdravlje ljudi ili životinja ili na životnu sredinu sprovedena u skladu s drugim zakonima Zajednice kojima se uređuje upotreba supstance; i</p> <p>(b) druge odgovarajuće informacije o mogućem djelovanju na zdravlje ljudi ili životinja ili na životnu sredinu.</p>				
<p>4. Komisija traži od Agencije mišljenje ili naučnu ili tehničku podršku. Agencija dostavlja Komisiji svoje mišljenje ili rezultate svog rada u roku od tri mjeseca od dana kad je to zatraženo.</p> <p>5. Primjenjuju se članovi 6. i 13. Osnovne supstance navode se odvojeno u Regulativi iz člana 13. stava 4.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>6. Komisija u svakom trenutku može preispitati odobrenje osnovne supstance. Može uzeti u obzir i zahtjev pojedine države članice za preispitivanje odobrenja.</p> <p>Ako Komisija smatra da ima indikatora da supstanca više ne ispunjava uslove predviđene u stavovima 1. do 3., ona o tome obavještava države članice, Agenciju i zainteresovane strane, određujući rok za podnošenje njihovih primjedbi.</p> <p>Komisija traži od Agencije mišljenje ili naučnu ili tehničku podršku. Agencija dostavlja Komisiji svoje mišljenje ili rezultate svog rada u roku od tri mjeseca od dana kad je to zatraženo.</p> <p>Ako Komisija zaključi da uslovi za odobrenje iz stava 1. više nisu ispunjena, donosi se Regulativao povlačenju ili izmjena registracije u skladu s upravnim postupkom iz člana 79. stava 3.</p>				
<p>Član 24.</p> <p>Kandidati za zamjenu</p> <p>1. Aktivna supstanca koja ispunjava uslove predviđene u članu 4. odobrava se na period od najviše sedam godina, kao kandidat za zamjenu ako ispunjava jedan ili više dodatnih uslova utvrđenih u tački 4. Priloga II. Izuzeto od člana 14. stava 2. registracija se može produžiti jednom ili više puta na period od najviše sedam godina.</p> <p>2. Ne dovodeći u pitanje stav 1., primjenjuju se članovi 4. do 21. Kandidati za zamjenu navode se odvojeno u Regulativi iz člana 13. stava 4.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijmjenjivo</p>		

<p style="text-align: center;">ODJELJAK 2. Protektanti i sinergisti Član 25.</p> <p>Odobranje protektanata i sinergista 1. Pojedini protektant ili sinergist odobrava se ukoliko je u skladu s člankom 4.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	<p>Potpuna usklađenost će se postići naknadnim izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)</p>	IV kvartal 2014
<p>2. Primjenjuju se članovi 5. do 21.</p>				
<p>3. Slični zahtjevi za podacima s onima navedenim u članu 8. stavu 4. trebaju se definisati za protektante i sinergiste u skladu s registracionim postupkom uz nadzor prema članu 79. stavu 4.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	<p>Potpuna usklađenost će se postići naknadnim izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)</p>	IV kvartal 2014
<p>Član 26. Protektanti i i sinergisti koji su već na tržištu</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>ODJELJAK 3. Neprihvatljivi koformulanti Član 27. Koformulanti 1. Koformulant se neće prihvatiti kao sastojak sredstva za zaštitu bilja ako se utvrdi da:</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	<p>Potpuna usklađenost će se postići naknadnim izmjenama i dopunama Zakona o</p>	IV kvartal 2014

<p>(a) njegovi ostaci preostali nakon primjene prema dobroj praksi zaštite bilja te uz uzimanje u obzir realnih uslova upotrebe, imaju štetno djelovanje na zdravlje ljudi ili životinja ili na podzemne vode ili neprihvatljivo djelovanje na životnu sredinu; ili</p> <p>(b) njegova upotreba nakon primjene prema dobroj praksi zaštite bilja te uz uzimanje u obzir realnih uslova upotrebe, ima štetno djelovanje na zdravlje ljudi ili životinja ili neprihvatljive efekte na bilje, biljne proizvode ili na životnu sredinu;</p> <p>2.Koformulanti koje su zabranjeni kao sastojak sredstva za zaštitu bilja prema stavu 1. uvrštavaju se u Prilog III. u skladu s registracijskim postupkom uz nadzor prema članu 79. stavu 4.</p>			<p>sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)</p>	
<p>3. Komisija može preispitati koformulante u bilo koje vrijeme. Ona može uzeti u obzir odgovarajuće informacije dobijene od država članica.</p> <p>4. Primjenjuje se član 81. stav 2.</p> <p>5.Detaljnija pravila za sprovođenje ovog člana mogu se utvrditi u skladu s registracionim postupkom iz člana 79. stava 3.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>POGLAVLJE III. SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA ODJELJAK 1. Odobranje Pododjeljak 1. Zahtjevi i sadržaji Član 28. Odobrenje za stavljanje u promet upotebu 1. Sredstvo za zaštitu bilja ne smije se staviti u promet ili upotrebljavati ako nije odobreno u dotičnoj državi članici u skladu s ovom Regulativom.2. Izuzetno od</p>	<p>Član 3 U članu 3 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi: "Sjemenski materijal koji se stavlja u promet, može se tretirati samo sredstvima za zaštitu bilja koja su registrovana, osim sjemenskog materijala koji se koristi u naučno istraživačke svrhe." Član 3 Sredstva za zaštitu bilja ne smiju se stavljati</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>stava 1., odobrenje nije potrebno u sljedećim slučajevima:</p> <p>(a) upotrebi sredstava koja sadrže isključivo jednu ili više osnovnih supstanci;</p> <p>(b) stavljanju na tržište i upotrebi sredstava za zaštitu bilja u svrhu istraživanja ili razvoja u skladu s članom 54.;</p> <p>(c) proizvodnji, skladištenju ili prevozu sredstva za zaštitu bilja namijenjenog za upotrebu u drugoj državi članici, pod uslovom da je to sredstvo odobreno u toj državi članici i da država članica u kojoj se sredstvo proizvodi, skladišti ili prevozi sprovodi kontrolne mjere kojima se garantuje da se sredstvo za zaštitu bilja neće primjenjivati na njezinom području;</p> <p>(d) proizvodnji, skladištenju ili prevozu sredstva za zaštitu bilja namijenjenog za upotrebu u trećoj zemlji, pod uslovom da država članica u kojoj se sredstvo proizvodi, skladišti ili prevozi sprovodi kontrolne mjere kojima se garantuje da će se sredstvo za zaštitu bilja izvesti s njezinog područja;</p> <p>(e) stavljanju u promet i upotrebi sredstava za zaštitu bilja za koje je izdano odobrenje za paralelnu trgovinu u skladu s članom 52.</p>	<p>u promet i koristiti na teritoriji Crne Gore ako nijesu registrovana u skladu sa ovim zakonom, osim u naučno-istraživačke svrhe.</p> <p>Izuzetno od stava 1 ovog člana, sredstva za zaštitu bilja koja nijesu registrovana mogu se proizvoditi, skladištiti i otpremati samo ako su namijenjena za upotrebu u drugoj državi i pod uslovom da su registrovana u drugoj državi.</p> <p>Sjemenski materijal koji se stavlja u promet, može se tretirati samo sredstvima za zaštitu bilja koja su registrovana, osim sjemenskog materijala koji se koristi u naučno istraživačke svrhe.</p>			
<p>Član 29.</p> <p>Zahtjevi za odobrenje za stavljanje u promet</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje član 50. sredstvo za zaštitu bilja odobrava se samo kad ono zadovoljava sljedeća jedinstvena načela iz stava 6. i ispunjava sljedeće zahtjeve:</p> <p>(a) njegove aktivne supstance, protektanti i sinergisti su odobreni;</p> <p>(b) kad su njegova aktivna supstanca, protektant ili</p>	<p>Član 14</p> <p>U članu 22 stav 2 tačka 1 mijenja se i glasi:</p> <p>Član 22</p> <p>Organ uprave izdaje rješenje o registraciji sredstva za zaštitu bilja, ako su ispunjeni sljedeći uslovi:</p> <p>- da je aktivna materija ili aktivne materije koje sadrži sredstvo za zaštitu bilja upisana na Listu iz člana 30 ovog zakona, na osnovu</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana i članovima 14 i 16 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08</p>	

<p>sinergist iz nekog drugog izvora, ili iz istog izvora uz promjenu postupka proizvodnje i/ili mjesta proizvodnje:</p> <p>(i) specifikacija prema članu 38. ne smije znatno odstupati od specifikacije iz Regulative kojom je odobrena supstanca, protektant ili sinergist; i</p> <p>(ii) aktivna supstanca, protektant ili sinergist ne smiju imati više štetnih efekata u smislu člana 4. stava 2. i 3. zbog zagađenja nego da su proizvedeni u skladu s proizvodnim postupkom specificiranim u dokumentaciji podnesenoj za dobivanje odobrenja;</p> <p>(c) njegovi koformulanti nisu uvršteni u Prilog III.;</p> <p>(d) njegova tehnička formulacija je takva da su izloženost ili drugi rizici za korisnika ograničeni koliko je god to moguće a da se ne dovede u pitanje svrha sredstva;</p> <p>(e) u svjetlu najnovijih naučnih i tehničkih saznanja, ono ispunjava zahtjeve predviđene u članu 4. stavu 3.;</p> <p>(f) vrsta i količina njegove aktivne supstance, protektanta i sinergista, i prema potrebi, toksikološki, ekotoksikološki ili ekološki relevantne nečistoće, kao i koformulanti mogu se utvrditi odgovarajućim metodama;</p> <p>g) njegovi se ostaci koji nastaju odobrenim upotrebama, a koji su toksikološki, ekotoksikološki ili ekološki relevantni, mogu utvrditi odgovarajućim metodama u uobičajenoj upotrebi u svim državama članicama, u prihvatljivim granicama utvrđivanja na bazi odgovarajućih uzoraka;</p> <p>(h) utvrđena su njegova fizička i hemijska svojstva i ona se smatraju prihvatljivima za odgovarajuću</p>	<p>dokumentacije iz člana 15 stav 2 i člana 16 stav 3 ovog zakona;</p> <p>- da je sredstvo za zaštitu bilja u skladu sa propisom kojim se uređuju jedinstvena načela za ocjenjivanje sredstva za zaštitu bilja iz člana 14 stav 5 ovog zakona;</p> <p>- da sredstvo za zaštitu bilja ispunjava uslove iz stava 2 tač. 1 do 5 ovog člana.</p> <p>Izuzetno od stava 1 ovog člana, sredstvo za zaštitu bilja može se registrovati na osnovu dokumentacije iz člana 15 stav 2 i člana 16 stav 3 ovog zakona, ako je u toku postupak za upis na Listu aktivnih materija koje sadrži to sredstvo i ako su ispunjeni sljedeći uslovi:</p> <p>“1) da je, u skladu sa naučnim i tehničkim razvojem i na osnovu ocjene sredstva za zaštitu bilja, utvrđeno da, uz pravilnu upotrebu, sredstvo za zaštitu bilja:</p> <p>-djeluje efikasno;</p> <p>-nema neprihvatljivog uticaja na bilje ili biljne proizvode;</p> <p>-ne uzrokuje nepotrebne patnje štetočina koje se suzbijaju;</p> <p>-nema štetan uticaj na zdravlje ljudi ili životinja, direktno ili indirektno (npr. putem vode za piće, hrane ili stočne hrane);</p> <p>-nema štetan uticaj na površinske i podzemne vode;</p> <p>-nema neprihvatljiv uticaj na životnu sredinu, uzimajući u obzir ponašanje sredstva za zaštitu bilja u životnoj sredini,</p>			
---	--	--	--	--

<p>upotrebu i skladištenje sredstva;</p> <p>(i) za bilje ili biljne proizvode koji se koriste kao hrana ili kao hrana za životinje, prema potrebi su u skladu s Regulativom (EZ) br. 396/2005 utvrđene ili promijenjene maksimalne nivoa ostataka za poljoprivredne proizvode koji su predviđeni upotrebama prema odobrenju.</p> <p>2. Podnosilac zahtjeva mora dokazati da su ispunjeni zahtjevi predviđeni u tačkama (a) do (h) stava 1</p> <p>3. Ispunjavanje zahtjeva iz tačke (b) i tačaka (e) do (h) stava 1. utvrđuje se službenim ili službeno priznatim ogledima i analizama koji se izvode vezano uz poljoprivredne uslove zdravlja bilja i ekološke uslovee, koji su mjerodavni za primjenu dotičnog sredstva za zaštitu bilja i reprezentativni za životnu sredinu koje prevladavaju u zoni u kojoj se sredstvo namjerava koristiti.</p> <p>4. U odnosu na tačku (f) stava 1. mogu se utvrditi ujednačene metode u skladu s registracionim postupkom uz nadzor prema članu 79. stavu 4.</p> <p>5. Primjenjuje se član 81.</p> <p>6. Jedinствена načela za ocjenjivanje i odobravanje sredstava za zaštitu bilja sadržavaju zahtjeve utvrđene u Prilogu VI. Direktive 91/414/EEZ i trebaju se predvidjeti bez bitnih promjena u Regulativama koje se donose u skladu sa savjetodavnim postupkom prema članu 70. stavu 2. Kasnije izmjene tih Regulativa donose se u skladu s članom 78. stavom 1. tačkom (c).</p> <p>Prema tim načelima kod ocjenjivanja sredstva za zaštitu bilja vodi se računa o uzajamnom djelovanju između aktivne supstance, protektanta, sinergista i</p>	<p>naročito na zagađenje površinskih i podzemnih voda, uključujući vodu za piće i uticaj na organizme na koje se ne odnosi upotreba;</p> <p>-ne nakuplja se u zemljištu i u lancu ishrane;</p> <p>-nema neprihvatljiv uticaj na neciljane organizme;</p> <p>-nema neprihvatljiv uticaj na biodiverzitet i ekosistem;”.</p> <p>2) da je, na osnovu metoda ili međunarodnih standarda, moguće utvrditi sadržaj aktivnih materija, toksikoloških i ekotoksikoloških nečistoća i sastojaka u tehničkoj aktivnoj materiji i preparatu;</p> <p>3) da je odgovarajućim metodama moguće utvrditi rezidue sredstava za zaštitu bilja koje mogu uticati na zdravlje ljudi i životnu sredinu, a posljedica su pravilnog načina upotrebe;</p> <p>4) da se utvrđena fizičko-hemijska svojstva smatraju prihvatljivim u uslovima odgovarajuće upotrebe i skladištenja sredstva za zaštitu bilja;</p> <p>5) da su u dokumentaciji predložene MRL u hrani i predložene karence za zatraženu upotrebu.</p> <p>Uz dokumentaciju iz člana 15 stav 2 i člana 16 stav 3 ovog zakona prilažu se na zahtjev organa uprave i rezultati o biološkim ispitivanjima na teritoriji CrneGore na osnovu metoda koje propisuje Ministarstvo. Metode iz stava 3 ovog člana izvode se u</p>			
---	--	--	--	--

<p>koformulanata.</p>	<p>odgovarajućim uslovima poljoprivredne proizvodnje, zaštite bilja i životne sredine koje odgovaraju okolnostima u kojima će se sredstva za zaštitu bilja upotrebljavati na teritoriji Crne Gore (EPPO metode).</p> <p>Sredstvo za zaštitu bilja namijenjeno za primjenu u poljoprivredi može se, na osnovu zahtjeva, registrovati i za primjenu na nepoljoprivrednim površinama, ako su ispunjeni propisani uslovi iz stava 2 tač. 1 do 5 ovog člana.</p> <p>Podnosilac zahtjeva iz stava 5 ovog člana prilaže dokumentaciju iz člana 15 stav 2 i člana 16 stav 3 ovog zakona.</p>			
<p>Član30. Privremena odobrenja 1. Izuzetno od člana 29. stava 1. tačke (a) država članica može odobriti na prelazni period od najviše tri godine stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aktivnu supstancu koja još nije odobrena, pod uslovom da: (a) odluka o odobrenju nije se mogla donijeti u roku od 30 mjeseci od prihvatanja zahtjeva, produženjenom bilo kojim dodatnim periodom predviđenim u skladu s članom 9. stavom 2., članom 11. stavom 3. ili članom 12. stavom 2. ili 3.; i (b) prema članu 9. dokumentacija o aktivnoj supstanci je prihvatljiva u odnosu na predložene upotrebe; i (c) država članica je utvrdila da aktivna supstanca ispunjava zahtjeve člana 4. stava 2. i 3. i da se može pretpostaviti da će sredstvo za zaštitu bilja ispunjavati</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana članom22 i 25 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08</p>	

<p>zahtjeve članka 29. stava 1. tačkaka (b) do (h); i (d) utvrđene su maksimaln nivoi ostataka u skladu s Regulativom (EZ) br. 396/2005.</p>				
<p>2. U takvim slučajevima država članica odmah obavještava druge države članice i Komisiju o svojoj procjeni dokumentacije i uslovima odobrenja, pružajući najmanje informacije predviđene u članu 57. stavu 1.</p> <p>3. Odredbe utvrđene u stavovima 1. i 2. primjenjuju se do 14. Juna 2016. Ako je potrebno, taj se vremenski rok može produžiti u skladu s registracionim postupkom uz nadzor prema članu 79. stavu 4.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 31. Sadržaj odobrenja</p> <p>1.U odobrenju se bliže određuje bilje ili biljni proizvodi i nepoljoprivredne površine(npr. željezničke pruge, javne površine, skladišni prostori) na kojima se i svrhe za koje se smije upotrebljavati sredstvo za zaštitu bilja.</p> <p>2. U odobrenju se utvrđuju zahtjevi za stavljanje na tržište i upotrebu sredstva za zaštitu bilja. Ti zahtjevi kao minimum sadržavaju uslove za upotrebu potrebne za ispunjavanje pretpostavki i zahtjeva predviđenih u Regulativi kojom se odobravaju aktivne supstance, protektanti i sinergisti.</p> <p>Odobrenje sadrži i klasifikaciju sredstva za zaštitu bilja u smislu Direktive 1999/45/EZ. Države članice mogu predvidjeti da vlasnici registracije odmah klasificiraju ili ažuriraju etikete nakon bilo kakve promjene u razvrstavanju i označavanju sredstva za zaštitu bilja u</p>	<p>Član 17 U članu 26 stav 2 riječi:” i promjena zbog snižavanja MRL” brišu se. U stavu 3 riječi: “i MRL” brišu se.</p> <p>Član 26 Rješenje o registraciji sredstva za zaštitu bilja iz čl. 22 do 28 ovog zakona izdaje organ uprave najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana prijema potpune dokumentacije podnosioca zahtjeva. Izuzetno od stava 1 ovog člana, po zahtjevu za izmjenu ili dopunu rješenja o registraciji sredstva za zaštitu bilja zbog manjih promjena, koje nemaju uticaj na zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu (promjena trgovačkog naziva, naziva postojećeg proizvođača ili zastupnika, promjena sastava</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem pozakonskog akta koji se odnosi na bliži sadržaj rješenja o registraciji sredstva za zaštitu bilja</p>	<p>IV kvartal 2015</p>

<p>skladu s Direktivom 1999/45/EZ. U takvim slučajevima one o tome odmah obavještavaju nadležno tijelo.</p> <p>3. Zahtjevi iz stava 2. također uključuju prema potrebi:</p> <p>(a) maksimalne doze po hektaru kod svake upotrebe;</p> <p>(b) period između posljednje primjene i žetve;</p> <p>(c) maksimalan broj upotreba u godini.</p> <p>4. zahtjevi iz stava 2. mogu sadržati i sljedeće:</p> <p>(a) ograničenja u vezi s distribucijom i upotrebom sredstva za zaštitu bilja kako bi se zaštitilo zdravlje distributera, korisnika, prolaznika, u blizini nastanjenog stanovništva, potrošača ili dotičnih radnika ili životne sredine, uzimajući u obzir zahtjeve propisane drugim propisima Zajednice; takva se ograničenja moraju naznačiti na etiketi.</p> <p>(b) obvezu obavješćivanja prije upotrebe susjeda koji bi mogli biti izloženi zanošenju, ukoliko su zatražili da budu obaviješteni;</p> <p>(c) naznake za pravilnu upotrebu prema načelima integrirane zaštite bilja prema članu 14. i Prilogu III. Direktive 2009/128/EZ;</p> <p>(d) naznaku kategorije korisnika, poput profesionalnih i neprofesionalnih;</p> <p>(e) odobrenu etiketu;</p> <p>(f) vremenski period između primjena;</p> <p>(g) prema potrebi vremenski period između posljednje primjene i potrošnje biljnog proizvoda;</p> <p>(h) vremenski razmak kad se može ponovno ući na tretiranu površinu;</p> <p>(i) veličina i materijal pakovanja.</p>	<p>koji se po međunarodnim standardima smatra manjom izmjenom bez promjene sadržaja aktivne materije), organ uprave izdaje rješenje o izmjeni, bez ocjenjivanja sredstva za zaštitu bilja.</p> <p>Rješenje o registraciji sredstva za zaštitu bilja glasi na sredstvo za zaštitu bilja i na podnosioca zahtjeva iz člana 13 stav 1 ovog zakona. Rješenje o registraciji naročito sadrži trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, naziv i sadržaj aktivnih materija i drugih opasnih materija u sredstvu za zaštitu bilja, podatke o upotrebi, namjeni i označavanju sredstva za zaštitu bilja, dozvoljena mjesta prodaje, karenca.</p> <p>Bliži sadržaj rješenja o registraciji sredstva za zaštitu bilja iz stava 3 ovog člana propisuje</p>			
---	---	--	--	--

<p style="text-align: center;">Član 32. Trajanje</p> <p>1. U odobrenju se utvrđuje trajanje registracije. Ne dovodeći u pitanje član 44. trajanje odobrenja se utvrđuje za period od najviše 1 godine od dana isteka odobrenja za aktivne supstance, protektante i sinergiste koje sadrži sredstvo za zaštitu bilja, a pritom za toliko dugo za koliko su odobrene aktivne supstance, protektantii sinergisti koje sadrži sredstvo za zaštitu bilja. Taj period mora omogućiti sprovođenje ispitivanja, kako je predviđeno u članu 43.</p> <p>2. Odobrenja se mogu dodijeliti i na kraće vrijeme kako bi se vremenski uskladilo preispitivanje sličnih sredstava u svrhu upoređivanja procjene sredstava koja sadrže kandidate za zamjenu prema članu 50.</p>	<p style="text-align: center;">Član 17</p> <p>U članu 26 stav 2 riječi:” i promjena zbog snižavanja MRL” brišu se. U stavu 3 riječi: “i MRL” brišu se.</p> <p>Član 26</p> <p>Rješenje o registraciji sredstva za zaštitu bilja iz čl. 22 do 28 ovog zakona izdaje organ uprave najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana prijema potpune dokumentacije podnosioca zahtjeva. Izuzetno od stava 1 ovog člana, po zahtjevu za izmjenu ili dopunu rješenja o registraciji sredstva za zaštitu bilja zbog manjih promjena, koje nemaju uticaj na zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu (promjena trgovačkog naziva, naziva postojećeg proizvođača ili zastupnika, promjena sastava koji se po međunarodnim standardima smatra manjom izmjenom bez promjene sadržaja aktivne materije), organ uprave izdaje rješenje o izmjeni, bez ocjenjivanja sredstva za zaštitu bilja.</p> <p>Rješenje o registraciji sredstva za zaštitu bilja glasi na sredstvo za zaštitu bilja i na podnosioca zahtjeva iz člana 13 stav 1 ovog zakona. Rješenje o registraciji naročito sadrži trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, naziv i sadržaj aktivnih materija i drugih opasnih materija u sredstvu za zaštitu bilja, podatke o upotrebi, namjeni i označavanju sredstva za zaštitu bilja, dozvoljena mjesta prodaje,</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost će se postići donošenjem pozakonskog akta koji se odnosi na bliži sadržaj rješenja o registraciji sredstva za zaštitu bilja</p>	<p style="text-align: center;">IV kvartal 2015</p>
---	--	---	--	--

	<p>karenca.</p> <p>Bliži sadržaj rješenja o registraciji sredstva za zaštitu bilja iz stava 3 ovog člana propisuje Ministarstvo.</p>			
<p>Postupak Član 33.</p> <p>Podnošenje zahtjeva za odobrenje ili izmjenu odobrenja</p> <p>1. Podnosilac zahtjeva koji želi staviti u promet sredstvo za zaštitu bilja podnosi zahtjev za odobrenje ili izmjenu i dopunu odobrenja sam ili preko zastupnika, u svakoj državi članici gdje se sredstvo za zaštitu bilja namjerava staviti u promet.</p> <p>2. Zahtjev mora obuhvatati sljedeće:</p> <p>(a) popis namjeranih upotreba u svakoj zoni kako je navedeno u Prilogu I. i država članica u kojima je podnosilac podnio zahtjev ili ga namjerava podnijeti;</p> <p>(b) predlog koja država članica prema očekivanjima podnosioca zahtjeva treba obrađivati zahtjev u pojedinoj zoni. U slučaju da je zahtjev za primjenu u zatvorenom prostoru, za primjenu nakon žetve, za primjenu u praznim skladišnim prostorima te za tretman sjemena, predlaže se samo jedna država članica, koja će vrednovati zahtjev uzimajući u obzir sve zone. U tom slučaju podnosilac zahtjeva će poslati rezime ili potpunu dokumentaciju iz člana 8. drugim državama članicama, ako je to zatraženo;</p> <p>(c) prema potrebi, kopiju odobrenja već izdatog za sredstvo za zaštitu bilja u nekoj državi članici;</p> <p>1. (d) prema potrebi, kopiju donesenog zaključka države članice koja procjenjuje ekvivalentnost iz člana 38. stava 2.</p>	<p>Član 12</p> <p>U članu 13 stav 1 riječi: "ima sjedište u Crnoj Gori" brišu se</p> <p>Član 13</p> <p>Zahtjev za registraciju sredstva za zaštitu bilja podnosi proizvođač ili pravno ili fizičko lice koje nastupa u ime i za račun proizvođača, i odgovorno je za prvo stavljanje sredstva za zaštitu bilja u promet. Sadržaj zahtjeva iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo</p> <p>Član 15</p> <p>U članu 23 stav 6 riječi: "primjenjuju se uslovi po propisima Crne Gore o zaštiti na radu lica koja dolaze u kontakt sa sredstvom za zaštitu bilja", zamjenjuju se riječima: "dodjeljuje se jedinstveni registracioni broj".</p> <p>Stav 8 mijenja se i glasi: "Bliže uslove i način za priznavanje registracije, dodjelu jedinstvenog registracionog broja i procjenu uporedivosti prilika i klimatskih uslova iz st. 4 i 5 ovog člana, dostavljanja dokumentacije kao i sadržaj dokumentacije za priznavanje registracije propisuje Ministarstvo."</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem pozakonskih akata koji se odnose na sadržaj zahtjeva za registraciju sredstva za zaštitu bilja, na bliži sadržaj rješenja o registraciji sredstva za zaštitu bilja i na bliže uslove i način za priznavanje registracije, dodjelu jedinstvenog registracionog broja i procjenu uporedivosti</p>	<p>IV kvartal 2015</p>

<p>3. Zahtjevu se prilaže:</p> <p>(a) za dotično sredstvo za zaštitu bilja potpuna dokumentacija i sadržaj dokumentacije za svaku tačku potrebnih podataka za sredstvo za zaštitu bilja;</p> <p>(b) za svaku aktivnu supstancu, protektant i sinergist koje sadrži sredstvo za zaštitu bilja, potpuna dokumentacija i sadržaj dokumentacije za svaku tačku potrebnih podataka za aktivnu supstancu, protektant i sinergist;</p> <p>(c) za svaki ogled ili studiju koji se odnose na kičmenjake, obrazloženje preduzetih mjera kako bi se izbjeglo testiranje na životinjama i ponavljanje oglada i studija na kičmenjacima;</p> <p>(d) obrazloženje zašto su podneseni izvještaji o oglecima i studijama potrebni za prvo odobrenje ili za izmjene uslova odobrenja;</p> <p>(e) prema potrebi, kopiju zahtjeva za maksimalne nivoe ostatka prema članu 7. Regulative (EZ) br. 396/2005 ili obrazloženje zašto takva informacija nije podnešena;</p> <p>(f) prema potrebi, za izmjenu i dopunu odobrenja procjenu svih informacija podnesenih u skladu s tačkom (h) član 8. stava 1.;</p> <p>(g) predlog etikete.</p> <p>4. Kod podnošenja zahtjeva, podnosilac može prema članu 63. zatražiti da se određene informacije, uključujući i neki djelovi dokumentacije, drže povjerljivima, te ih podnosi odvojeno.</p> <p>Podnosilac istovremeno dostavlja i potpuni popis podnesenih studija prema članu 8. stavu 2. kao i popis izvještaja o oglecima i studijama za koje se traži zaštita podataka prema članu 59.</p>	<p style="text-align: center;">Član 17</p> <p>U članu 26 stav 2 riječi:” i promjena zbog snižavanja MRL” brišu se.</p> <p>U stavu 3 riječi: “i MRL” brišu se.</p> <p style="text-align: center;">Član 26</p> <p>Rješenje o registraciji sredstva za zaštitu bilja iz čl. 22 do 28 ovog zakona izdaje organ uprave najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana prijema potpune dokumentacije podnosioca zahtjeva.</p> <p>Izuzetno od stava 1 ovog člana, po zahtjevu za izmjenu ili dopunu rješenja o registraciji sredstva za zaštitu bilja zbog manjih promjena, koje nemaju uticaj na zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu (promjena trgovačkog naziva, naziva postojećeg proizvođača ili zastupnika, promjena sastava koji se po međunarodnim standardima smatra manjom izmjenom bez promjene sadržaja aktivne materije), organ uprave izdaje rješenje o izmjeni, bez ocjenjivanja sredstva za zaštitu bilja.</p> <p>Rješenje o registraciji sredstva za zaštitu bilja glasi na sredstvo za zaštitu bilja i na podnosioca zahtjeva iz člana 13 stav 1 ovog zakona. Rješenje o registraciji naročito sadrži trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, naziv i sadržaj aktivnih materija i drugih opasnih materija u sredstvu za zaštitu bilja, podatke o upotrebi, namjeni i označavanju sredstva</p>		<p>prilika i klimatskih uslova, dostavljanja dokumentacije kao i sadržaj dokumentacije za priznavanje registracije</p>	
--	---	--	--	--

<p>Kad primi zahtjev za pristup informacijama, država članica koja ispituje zahtjev odlučuje koje će informacije zadržati povjerljivima.</p> <p>5. Ako to zatraži država članica, podnosilac podnosi svoj zahtjev na jeziku države ili službenim jezicima u toj državi članici ili jednom od tih jezika.</p> <p>6. Na zahtjev, podnosilac će državi članici dostaviti uzorke sredstva za zaštitu bilja i analitičke standarde njegovih sastojaka.</p>	<p>za zaštitu bilja, dozvoljena mjesta prodaje, karenca.</p> <p>Bliži sadržaj rješenja o registraciji sredstva za zaštitu bilja iz stava 3 ovog člana propisuje</p>			
<p>Član 34.</p> <p>Oslobođenje od obveze podnošenja studija</p> <p>1. Podnosioci su oslobođeni od obveze da dostave izvještaje o ogledima i studijama iz člana 33. stava 3. ako država članica kojoj je podnesen zahtjev već raspoláže izvještajima o dotičnim ogledima i studijama, a podnosilac dokaže da je njima dozvoljen pristup u skladu s članom 59., 61. ili 62. ili da je istekao rok za zaštitu podataka.</p> <p>2. Podnosioci na koje se primjenjuje stav 1. ipak moraju podnijeti sljedeće informacije:</p> <p>(a) sve potrebne podatke za identifikaciju sredstva za zaštitu bilja uključujući njegov cjelokupan sastav kao i izjavu da nisu korišteni nikakvi neprihvatljivi koformulanti;</p> <p>(b) informacije potrebne za identifikaciju aktivne supstance, protektanta ili sinergista, kad su oni odobreni, kao i za utvrđivanje jesu li ispunjeni uslovi za odobrenje i prema potrebi, jesu li u skladu s tačkom (b) člana 29. stava 1.;</p> <p>(c) na zahtjev dotične države članice, podaci potrebni za dokazivanje da sredstvo za zaštitu bilja ima uporedivo djelovanje kao sredstvo za zaštitu bilja za</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana članom 16 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)</p>	

koje dokazuju pristup zaštićenim podacima				
<p>Član 35. Država članica koja razmatra zahtjev</p> <p>Član 36. Razmatranje radi odobrenja</p> <p>Član 37. Rok za razmatranje</p> <p>Član 38. Procjena ekvivalentnosti prema tački (b) člana 29.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Član 39. Izveštavanje i razmjena informacija o zahtjevima za odobrenje</p> <p>1. Država članica propisuje priloge za svaki zahtjev. Svaki prilog obvezno sadržava:</p> <p>(a) kopiju zahtjeva;</p> <p>(b) izvještaj s informacijama o ocjenjivanju sredstva za zaštitu bilja i odgovarajuću odluku; format izvještaja utvrđuje se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz člana 79. stava 2.</p> <p>(c) popis administrativnih odluka koje je donijela država članica u vezi sa zahtjevom i dokumentacijom prema članu 33. stavu 3. i članu 34. zajedno s njezinim rezimeom;</p> <p>(d) odobrenu etiketu, prema potrebi.</p> <p>2. Na zahtjev, države članice odmah daju na raspolaganje drugim državama članicama, Komisiji i Agenciji prilog koji sadrži dokumentaciju iz tačaka (a) do (d) stava 1.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana članom 42 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08), kao i Zakonom o upravnom postupku	
3. Na zahtjev, podnosioci dostavljaju kopiju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev prema članu 33. stavu 3. i članu 34. državama članicama,	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

<p>Komisiji i Agenciji.</p> <p>4. Detaljna pravila i postupci za sprovođenje stavova 2. i 3. mogu se utvrditi u skladu s registracionim postupkom iz člana 79. stava 3</p>				
<p>Pododjeljak 3.</p> <p>Uzajamno priznavanje registracije</p> <p>Član 40.</p> <p>Uzajamno priznavanje</p> <p>1. Vlasnik registracije izdatog prema članu 29. može podnijeti zahtjev za odobravanje za isto sredstvo za zaštitu bilja, istu upotrebu i prema usporedivim poljoprivrednim uslovima u drugoj državi članici prema postupku uzajamnog priznavanja predviđenog u ovom pododjeljku, u sljedećim slučajevima:</p> <p>(a) odobrenje je izdala država članica (referentna država članica) koja pripada istoj zoni;</p> <p>(b) odobrenje je izdala država članica (referentna država članica) koja pripada nekoj drugoj zoni, ukoliko se odobrenje za koje je podnesen zahtjev neće koristiti u svrhu uzajamnog priznavanja u nekoj drugoj državi članici iz iste zone;</p> <p>(c) odobrenje je izdala država članica za upotrebu u zatvorenim prostoru, ili za upotrebu nakon žetve, ili za upotrebu u praznim skladišnim prostorima ili spremnicima koji se koriste za skladištenje bilja ili biljnih proizvoda, ili za tretiranje sjemena, bez obzira na zonu kojoj pripada referentna država članica.</p> <p>2. Ako sredstvo za zaštitu bilja nije odobreno u nekoj državi članici, jer nije podnesen zahtjev za odobrenje u toj državi članici, službena ili naučna tijela koja se bave poljoprivrednim aktivnostima ili profesionalna poljoprivredna udruženja mogu uz pristanak vlasnika</p>	<p style="text-align: center;">Član 15</p> <p>U članu 23 stav 6 riječi: “primjenjuju se uslovi po propisima Crne Gore o zaštiti na radu lica koja dolaze u kontakt sa sredstvom za zaštitu bilja”, zamjenjuju se riječima: “dodjeljuje se jedinstveni registracioni broj”.</p> <p>Stav 8 mijenja se i glasi: “Bliže uslove i način za priznavanje registracije, dodjelu jedinstvenog registracionog broja i procjenu uporedivosti prilika i klimatskih uslova iz st. 4 i 5 ovog člana, dostavljanja dokumentacije kao i sadržaj dokumentacije za priznavanje registracije propisuje Ministarstvo.”</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost će se postići donošenjem pozakonskog akta koji se odnosi na bliže uslove i način za priznavanje registracije, dodjelu jedinstvenog registracionog broja i procjenu uporedivosti prilika i klimatskih uslova, dostavljanja dokumentacije kao i sadržaj dokumentacije za priznavanje registracije</p>	<p style="text-align: center;">IV kvartal 2015</p>

<p>odobrenja podnijeti zahtjev za odobrenje u toj državi članici za isto sredstvo za zaštitu bilja, za iste primjene i pod istim poljoprivrednim uslovima prema postupku uzajamnog priznavanja iz stava 1. U tom slučaju podnositelj zahtjeva mora dokazati da je upotreba takvog sredstva za zaštitu bilja od opšteg interesa za državu članicu u koju se uvozi.</p> <p>Ukoliko vlasnik registracije odbije dati pristanak, nadležno tijelo dotične države članice može prihvatiti zahtjev zbog javnog interesa.</p>				
<p>Član 41. Odobrenje Država članica kojoj je podnesen zahtjev prema članu 40. nakon što razmotri zahtjev i priloženu dokumentaciju iz člana 42. stava 1., već prema potrebi u odnosu na okolnosti na njenom području, odobrava dotično sredstvo za zaštitu bilja prema istim uslovima kao i država članica koja je razmatrala zahtjev, osim kad se primjenjuje član 36. stava 3.</p> <p>2. Izuzetno od stava 1., država članica može odobriti sredstvo za zaštitu bilja ako:</p> <p>(a) je podnesen zahtjev za odobrenje prema tački (b) člana 40. stava 1.;</p> <p>(b) ono sadrži kandidata za zamjenu;</p> <p>(c) primijenjen je član 30.; ili</p> <p>(d) ono sadrži supstancu odobrenu u skladu s članom 4. stavom 7.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijmjenjivo</p>		

<p>Član 42. Postupak 1. Uz Zahtjev se treba priložiti: (a) kopiju odobrenja koju je izdala referentna država članica kao i prevod odobrenja na službeni jezik države članice kojoj je namijenjen zahtjev; (b) formalnu izjavu da je sredstvo za zaštitu bilja identično onome koje je odobrila referentna država članica; (c) cjelokupnu dokumentaciju ili njezin rezime prema članu 33. stavu 3., ako to zatraži država članica; (d) izvještaj o procjeni referentne države članice s informacijama o ocjenjivanju i odluku donesenu o sredstvu za zaštitu bilja. 2. Država članica kojoj je podnesen zahtjev prema članu 40. odlučuje o zahtjevu u roku od 120 dana 3. Ako to zatraži država članica, podnosilac zahtjeva podnosi zahtjev na državnom ili službenom jeziku države članice ili jednom od tih jezika.</p>	<p style="text-align: center;">Član 15</p> <p>U članu 23 stav 6 riječi: “primjenjuju se uslovi po propisima Crne Gore o zaštiti na radu lica koja dolaze u kontakt sa sredstvom za zaštitu bilja”, zamjenjuju se riječima: “dodjeljuje se jedinstveni registracioni broj”.</p> <p>Stav 8 mijenja se i glasi: “Bliže uslove i način za priznavanje registracije, dodjelu jedinstvenog registracionog broja i procjenu uporedivosti prilika i klimatskih uslova iz st. 4 i 5 ovog člana, dostavljanja dokumentacije kao i sadržaj dokumentacije za priznavanje registracije propisuje Ministarstvo.”</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem pozakonskog akta koji se odnosi na bliže uslove i način za priznavanje registracije, dodjelu jedinstvenog registracionog broja i procjenu uporedivosti prilika i klimatskih uslova, dostavljanja dokumentacije kao i sadržaj dokumentacije za priznavanje registracije</p>	<p style="text-align: center;">IV kvartal 2015</p>
<p>Pododjeljak 4. Produženje, povlačenje te izmjena Član 43. Produženje registracije 1. Registracija se produžava na zahtjev vlasnika registracije ako su još uvijek ispunjeni uslovi iz člana 29. 2. U roku od 3 mjeseca nakon produženja odobrenja za aktivnu supstancu, protektant ili sinergist koje sadrži sredstvo za zaštitu bilja, podnosilac dostavlja</p>	<p style="text-align: center;">Član 16</p> <p>U članu 24 stav 1 briše se tačka i dodaju riječi: „odnosno 15 godina za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže aktivne supstance niskog rizika.“</p> <p style="text-align: center;">Član 24</p> <p>Organ uprave sredstvo za zaštitu bilja</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem pozakonskog akta koji se odnosi na bliže uslove za</p>	<p style="text-align: center;">IV kvartal 2015</p>

<p>sljedeće informacije:</p> <p>(a) kopiju registracije za sredstvo za zaštitu bilja;</p> <p>(b) nove informacije koje su potrebne zbog promjena potrebnih podataka ili uslova;</p> <p>(c) dokaz da se novi podaci podnose zbog promjena potrebnih podataka ili uslova, koji nijesu bili na snazi kad je izdato prvobitno odobrenje za sredstvo za zaštitu bilja ili da su potrebni za promjenu uslova odobrenja;</p> <p>(d) informacije potrebne da se dokaže da sredstvo za zaštitu bilja ispunjava zahtjeve utvrđene u Regulativi o produženjenju odobrenja aktivne supstance, protektanta ili sinergista koje ono sadrži;</p> <p>(e) izvještaj o rezultatima monitoringa, ako je odobrenje usloveno pomnim monitoringom.</p> <p>3. Države članice provjeravaju usuglašenost svih sredstava za zaštitu bilja koja sadrže dotičnu aktivnu supstancu, protektant ili sinergist s uslovima i ograničenjima predviđenim u Regulativi o produženju odobrenja prema članu 20.</p> <p>Država članica iz člana 35. u okviru svake zone koordinira provjeru usuglašenosti i procjenu podnesenih informacija za sve države članice u okviru te zone.</p> <p>4. Smjernice o organizaciji provjera usuglašenosti mogu se utvrditi u skladu sa savjetodavnim postupkom prema članu 79. stavu 2.</p> <p>5. Države članice odlučuju o produženjenju odobrenja za pojedino sredstvo za zaštitu bilja najkasnije 12 mjeseci nakon produženja odobrenja za aktivnu supstancu, protektant ili sinergist koje ono sadrži.</p> <p>6. Kad zbog razloga koji su izvan kontrole vlasnika</p>	<p>registruje na rok koji ne može biti duži od deset godina odnosno 15 godina za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže aktivne supstance niskog rizika.</p> <p>Rok iz stava 1 ovog člana može se više puta produžavati, a svaki put najviše do deset godina. Zahtjev za produženje registracije podnosi se organu uprave najmanje 12 mjeseci prije isteka roka iz registracije.</p> <p>Ako su nastale promjene uslova na osnovu kojih je sredstvo za zaštitu bilja bilo registrovano, organ uprave zatražiće kompletnu dokumentaciju za ocjenu sredstva ili dio dokumentacije potrebne za donošenje rješenja o produženju roka registracije.</p> <p>Registrovano sredstvo za zaštitu bilja ponovo se ocjenjuje ako ne ispunjava neki od uslova iz člana 22 st. 1 i 2 ovog zakona.</p> <p>U slučaju iz stava 4 ovog člana organ uprave zatražiće od nosioca rješenje, privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica i preduzetnika kojem je bilo odobreno proširenje upotrebe sredstva za zaštitu bilja iz člana 33 ovog zakona dokumentaciju i dodatne podatke potrebne za ponovnu ocjenu sredstva za zaštitu bilja.</p> <p>Bliže uslove za produženje registracije i za ponovnu ocjenu sredstva za zaštitu bilja propisuje Ministarstvo.</p>		<p>produženje registracije i za ponovnu ocjenu sredstva za zaštitu bilja</p>	
---	--	--	--	--

<p>odobrenja prije njegovog isteka nije donešena odluka o produženjenju odobrenja, dotična država članica produžava rok trajanja registracije za period potreban za dovršenje razmatranja i donošenje odluke o produženju.</p>				
<p>Član 44. Povlačenje ili izmjena registracije 1. Države članice mogu u svakom trenutku preispitati registraciju ako ima naznaka da pojedini zahtjev iz člana 29. više nije ispunjen. Država članica preispituje odobrenje ako zaključi da bi postizanje ciljeva iz članova 4. stava 1. tačke (a) podtačke (iv) i tačke (b) podtačke (i) te člana 7. stavova 2. i 3. Direktive 2000/60/EZ moglo doći u pitanje. 2. Ako država članica namjerava povući ili izmijeniti neku registraciju, ona obavještava vlasnika registracije i daje mu mogućnost da podnese primjedbe ili dalje informacije. 3. Država članica povlači ili izmjenjuje registraciju, prema potrebi, ako: (a) zahtjevi iz člana 29. nijesu ispunjeni ili više nijesu ispunjeni; (b) podnesena je lažna ili obmanjujuća informacija o činjenicama na osnovu kojih je izdata registracija; (c) jedan od uslova iz registracije nije ispunjen; (d) na osnovu razvoja naučnih i tehničkih saznanja, način upotrebe i količine koje se primjenjuju mogu se izmijeniti; ili (e) vlasnik registracije nije ispunio obveze koje proizlaze iz odredaba ove Regulative 4. Ako država članica povuče odnosno izmijeni neko</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana članovima 12, 27 i 28 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08</p>	

<p>odobrenje prema stavu 3., ona odmah o tome obavještava države članice, Komisiju i Agenciju. Ostale države članice koje pripadaju istoj zoni shodno tome povlače odnosno izmjenjuju odobrenje, uzimajući u obzir nacionalne uslove i mjere smanjenja rizika osim u slučajevima kad su primijenjeni drugi, treći ili četvrti podstav člana 36. stava 3. Primjenjuje se prema potrebi član 46.</p>				
<p>Član 45. Povlačenje ili izmjena registracije na zahtjev vlasnika registracije</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registracija se može povući ili izmijeniti na zahtjev vlasnika registracije, koji obrazlaže razloge svog zahtjeva. 2. Izmjene mogu se odobriti samo ako je utvrđeno da su i dalje ispunjeni zahtjevi iz člana 29. 3. 3. Primjenjuje se prema potrebi član 46. 	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana članovima 12, 27 i 28 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08</p>	
<p>Član 46. Period odlaganja Kad država članica povuče ili izmijeni neku registraciju ili je ne produži, ona može odobriti period odlaganja za zbrinjavanje, skladištenje, stavljanje na tržište i upotrebu postojećih zaliha. Ukoliko se razlozi za povlačenje, izmjenu ili neproduženje odobrenja ne odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja ili na životnu sredinu, period odlaganja je ograničen i iznosi najviše 6 mjeseci za prodaju i distribuciju te dodatno maksimalno 1 godinu za zbrinjavanje, skladištenje i upotrebu postojećih zaliha dotičnih sredstava za zaštitu bilja.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana članom 28 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08</p>	

<p>Pododjeljak 5. Posebni slučajevi Član 47. Stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja niskog rizika</p> <p>1. Kad su sve aktivne supstance sadržane u nekom sredstvu za zaštitu bilja aktivne supstance niskog rizika prema članu 22., to se sredstvo odobrava kao sredstvo za zaštitu bilja niskog rizika, ukoliko na osnovu procjene rizika nisu potrebne posebne mjere smanjenja rizika. To sredstvo za zaštitu bilja mora također ispunjavati sljedeće zahtjeve:</p> <p>(a) aktivne supstance, protektanti i sinergisti koje ono sadrži odobreni su prema poglavlju II.;</p> <p>(b) ono ne sadrži supstance koje izazivaju zabrinutost;</p> <p>(c) dovoljno je efikasno;</p> <p>(d) ne uzrokuje nepotrebnu bol i patnje kičmenjacima koji se suzbijaju;</p> <p>(e) u skladu je s tačkama (b), (c) i (f) do (i) člana 29. stava 1.</p> <p>Takva se sredstva označava kao „sredstva za zaštitu bilja niskog rizika“.</p> <p>2. Podnosilac zahtjeva za sredstvo za zaštitu bilja niskog rizika mora dokazati da su zahtjevi utvrđeni u stavu 1. ispunjeni i mora uz zahtjev podnijeti cjelokupnu dokumentaciju i njezin rezime za svaku tačku potrebnih podataka za aktivne supstance i sredstva za zaštitu bilja.</p> <p>3. Država članica donosi odluku o odobrenju zahtjeva za sredstvo za zaštitu bilja niskog rizika u roku od 120 dana.</p> <p>Kad su državi članici potrebne dodatne informacije,</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići naknadnim izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (“Službeni list CG”, broj 51/08)</p>	<p>IV kvartal 2014</p>
---	----------------------------------	--------------------	---	------------------------

<p>ona određuje rok u kojem ih podnosilac zahtjeva mora podnijeti. U tom slučaju navedeni rok produžava se dodatnim vremenskim periodom koje odobrava država članica.</p> <p>Dodatni period iznosi najviše 6 mjeseci i ističe u trenutku kad država članica primi informacije. Ako do kraja tog perioda podnosilac nije podnio informacije koje nedostaju, država članica obavještava podnosioca da zahtjev nije prihvatljiv.</p> <p>4. Kad nije drukčije određeno, primjenjuju se sve odredbe iz ove Regulative koje se odnose na registraciju.</p>				
<p>Član 48.</p> <p>Stavljanje u promet i upotreba sredstava za zaštitu bilja koja sadrže genetski modificovane organizme</p> <p>1. Sredstvo za zaštitu bilja koje sadrži organizam koji spada u područje primjene Direktive 2001/18/EZ mora se uz procjenu prema ovom poglavlju, a s obzirom na genetsku modifikaciju, ispitati i u skladu s tom Direktivom.</p> <p>Za takvo sredstvo za zaštitu bilja odobrenje prema ovoj Regulativi neće se izdati ukoliko nije dobiveno pisano odobrenje iz člana 19. Direktive 2001/18/EZ.</p> <p>2. Kad nije drukčije određeno, primjenjuju se sve odredbe iz ove Regulative koje se odnose na registraciju.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana članom 1 stav 2 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08 i Zakonom o Genetički modificovanim organizmima, Sl.list CG 22/08</p>	

<p>Član 49.</p> <p>Stavljanje na tržište tretiranog sjemena</p> <p>1. Države članice ne zabranjuju stavljanje na tržište i upotrebu sjemena tretiranog sredstvom za zaštitu bilja odobrenim za upotrebu u najmanje jednoj državi članici.</p> <p>2. Ukoliko država članica ima opravdane razloge smatrati da tretirano sjeme prema stavu 1. može predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje ljudi ili životinja odnosno za životnu sredinu, i takav se rizik ne može na zadovoljavajući način kontrolisati mjerama koje poredzima dotična ili dotične države članice, mjere za ograničenje ili zabranu upotrebe i/ili prodaje tako tretiranog sjemena preduzimaju se odmah, u skladu s regulacijskim postupkom iz člana 79. stava 3. Prije preduzimanja takvih mjera Komisija razmatra dokazne materijale i može zatražiti mišljenje Agencije. Komisija može odrediti vremenski rok u kojem se takvo mišljenje treba dostaviti.</p> <p>3. Primjenjuju se članovi 70. i 71.</p> <p>4. Ne dovodeći u pitanje druge zakonske propise Zajednice o označavanju sjemena, na deklaraciji i popratnoj dokumentaciji tretiranog sjemena mora se navesti naziv sredstva za zaštitu bilja kojim je sjeme tretirano, naziv aktivne supstance, ili više njih, u tom sredstvu, uobičajeni tekst o sigurnosnim mjerama opreza prema Direktivi 1999/45/EZ i prema potrebi, mjere za smanjenje rizika predviđene u registraciji za to sredstvo</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana Zakonom o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja ("Sl. list RCG", br. 28/06 i "Sl. list Crne Gore", br. 73/10, 61/11)</p>	
<p>Član 50.</p> <p>Uporedna procjena sredstava za zaštitu bilja koja sadrže kandidate za zamjenu</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijmjenjivo</p>		

<p>1. Usporednu procjenu provode države članice koje vrednuju zahtjev za odobrenje za sredstvo za zaštitu bilja koje sadrži aktivnu supstancu odobrenu kao kandidata za zamjenu. Države članice neće odobriti ili će ograničiti upotrebu sredstva za zaštitu bilja koje sadrži kandidata za zamjenu za upotrebu na određenoj kulturi kad uporedna procjena rizika i koristi prema Prilogu IV. pokaže da:</p> <p>(a) za upotrebe navedene u zahtjevu već postoji odobreno sredstvo za zaštitu bilja, ili metoda nehemijskog sprečavanja, koji su znatno sigurniji za zdravlje ljudi i životinja ili za životnu sredinu;</p> <p>(b) zamjena sredstvima za zaštitu bilja, odnosno nehemijskim suzbijanjem ili metodom sprečavanja prema tački (a) nemaju značajnije ekonomske ili praktične nedostatke;</p> <p>(c) hemijska raznolikost aktivnih supstanci, kad je potrebno, ili metode i postupci u uzgoju kultura i zaštiti od štetočina su zadovoljavajući za smanjenje na najmanju moguću mjeru nastajanja otpornosti kod ciljanih organizama; i</p> <p>(d) uzeti su u obzir efekti na odobrenja za male namjene.</p> <p>2. Izuzetno od člana 36. stava 2. države članice mogu u izuzetno u slučajevima takođe primijeniti odredbe stava 1. ovog člana kod ocjenjivanja zahtjeva za registraciju sredstva za zaštitu bilja koje ne sadrži kandidata za zamjenu ili aktivnu supstancu nižeg rizika, ako za istu primjenu postoji nehemijski postupak suzbijanja ili metoda sprečavanja, koji su u opštoj upotrebi u državi članici.</p> <p>3. Izuzetno od stava 1., sredstvo za zaštitu bilja koje</p>				
--	--	--	--	--

<p>sadrži kandidata za zamjenu odobrava se bez uporedne procjene u slučajevima kad je potrebno najprije steći iskustvo upotrebom tog sredstva u praksi.</p> <p>Takva se odobrenja daju jednom za period od najviše pet godina.</p> <p>4. Za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže kandidata za zamjenu države članice redovno sprovode usporednu procjenu prema stavu 1., a najkasnije prilikom produženja odnosno izmjene registracije.</p> <p>Na osnovu rezultata uporedne procjene, države članice zadržavaju, povlače ili mijenjaju registraciju</p> <p>5. Kad pojedina država članica odluči povući odnosno izmijeniti registraciju prema stavu 4., takvo povlačenje ili izmjena stupa na snagu 3 godine od donošenja odluke države članice ili istekom roka važenja registracije kandidata za zamjenu ako taj rok ističe ranije.</p> <p>5. 6. Kad nije drukčije određeno, primjenjuju se sve odredbe iz ove Regulative koje se odnose na odobravanja.</p>				
<p>Član 51.</p> <p>Proširenje registracije za male namjene</p> <p>1. Vlasnik registracije, službena ili naučna tijela koja se bave poljoprivrednom djelatnošću, profesionalna poljoprivredna udruženja ili profesionalni korisnici mogu zatražiti da se registracija za sredstvo za zaštitu bilja već odobreno u dotičnoj državi članici proširi na male namjene koje još nisu obuhvaćene tom registracijom.</p> <p>2. Države članice proširuju upotrebu pod uslovim da:</p> <p>(a) je namjeravana upotreba male namjene;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana članom 33 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)</p>	

<p>(b) su ispunjeni uslovi iz tačaka (b), (d) i (e) člana 4. stava 3. i člana 29. stava 1. tačke (i);</p> <p>(c) je proširenje od javnog interesa; i</p> <p>(d) su dokumentaciju i informacije kojima se podupire proširenje upotrebe podnijele osobe ili tijela iz stava 1., posebno podatke o količinama ostataka i prema potrebi podatke o procjeni rizika za korisnike, radnike i druge značajne osobe.</p> <p>3. Države članice mogu preduzeti mjere kojima omogućuju ili podstiču podnošenje zahtjeva za proširenje registracije već registrovanih sredstava za zaštitu bilja za male namjene.</p> <p>4. Proširenje se može odobriti u obliku izmjene već postojeće registracije ili odvojenom registracijom, u skladu s upravnim postupkom dotične države članice.</p> <p>5. Kad države članice odobre proširenje odobrenja za male namjene, one o tome ako je potrebno obavješćuju vlasnika registracije i od njega shodno tome zatraže izmjenu etikete.</p> <p>Ako to vlasnik registracije odbije, države članice su dužne osigurati da su korisnici cjelovito i u detaljima obaviješteni o upustvima o upotrebi putem službenih publikacija ili službene internet stranice.</p> <p>Službena publikacija ili prema potrebi etiketa treba sadržati uputstvo o odgovornosti osobe koja upotrebljava sredstvo za zaštitu bilja u odnosu na nezadovoljavajuću efikasnost ili fitotoksičnost sredstva za koje je odobrena mala namjena. Proširenje na male namjene odvojeno se naznačava na etiketi.</p> <p>6. Proširenja na osnovu ovog člana odvojeno se označuju i posebno se ukazuje na ograničenu</p>				
--	--	--	--	--

<p>odgovornost.</p> <p>7. Podnosioci zahtjeva iz stava 1. mogu takođe zatražiti odobrenje za sredstvo za zaštitu bilja za male namjene u skladu s članom 40. stavom 1. pod uslovom da je dotično sredstvo za zaštitu bilja odobreno u toj državi članici. Države članice odobravaju takve upotrebe u skladu s odredbama člana 41. pod uslovom da se te upotrebe smatraju minornim i u državama članicama u kojima je podnešen zahtjev.</p> <p>8. Države članice izrađuju popis malih upotreba te ga redovno ažuriraju.</p>				
<p>9. Do 14. Decembra 2011. Komisija je dužna podnijeti Europskom parlamentu i Savjetu izvještaj o osnivanju Evropskog fonda za male namjene uz ako je potrebno predlog zakona.</p> <p>10. Kad nije drukčije određeno, primjenjuju se sve odredbe iz ove Regulative koje se odnose na registraciju.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 52.</p> <p>Paralelna trgovina</p> <p>1. Sredstvo za zaštitu bilja registrovano u jednoj državi članici (državi članici porijekla) može se, zavisno od dobijanja registracije za paralelnu trgovinu, uvesti i staviti u promet ili upotrebljavati u drugoj državi članici (državi članici uvoznici), ako ta država članica utvrdi da je to sredstvo za zaštitu bilja po svome sastavu identično nekom sredstvu za zaštitu bilja već registrovanom na njenom području (referentno sredstvo). Zahtjev se podnosi nadležnome tijelu države članice uvoznice.</p> <p>2. Registracija za paralelnu trgovinu izdaje se prema</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenljivo</p>		

<p>pojednostavnjenom postupku u roku od 45 dana od prijema cjelokupne dokumentacije, ukoliko je sredstvo za zaštitu bilja koje se uvozi identično u smislu stava 3. Države članice, na zahtjev, jedna drugoj u roku od 10 radnih dana od prijema zahtjeva dostavljaju informacije potrebne za procjenu jesu li proizvodi identični. Postupak izdavanja registracije za paralelnu trgovinu prekida se danom kad je zahtjev za dostavljanje informacija poslat nadležnom tijelu države članice porijekla sve do dostave cjelovitih zatraženih informacija nadležnom tijelu države članice uvoznice.</p> <p>3. Sredstva za zaštitu bilja smatraju se identičnima referentnim sredstvima ako:</p> <p>(a) ih proizvodi isto preduzeće i pridruženo preduzeće ili se proizvodi prema licenci u skladu s istim proizvodnim postupkom;</p> <p>(b) proizvodi imaju identičnu specifikaciju i količinu aktivnih supstance, protektanata i sinergista, kao i vrstu formulacije; i</p> <p>(c) su isti ili ekvivalentni u odnosu na sadržane koformulante, veličinu, materijal ili oblik pakovanja, te u smislu mogućih štetnih efekata sredstva na bezbjednost s obzirom na zdravlje ljudi i životinja ili na životnu sredinu.</p> <p>4. Zahtjev za registraciju za paralelnu trgovinu obuhvata sljedeće informacije:</p> <p>(a) naziv i broj registracije sredstva za zaštitu bilja u državi članici porijekla;</p> <p>(b) državu članicu porijekla;</p> <p>(c) naziv i adresu vlasnika registracije u državi članici porijekla;</p>				
---	--	--	--	--

<p>(d) izvornu etiketu i upustva za upotrebu kojom se sredstvo za zaštitu bilja koje se uvozi i distribuira u državi članici porijekla, ako to nadležno tijelo države članice uvoznice smatra nužnim za provjeru. Nadležno tijelo može zatražiti prevod bitnih dijelova izvornih upustava za upotrebu;</p> <p>(e) naziv i adresu podnosioca zahtjeva;</p> <p>(f) naziv pod kojim će se sredstvo za zaštitu bilja distribuirati u državi članici uvoznici;</p> <p>(g) prijedlog etikete za sredstvo koje se namjerava staviti na tržište;</p> <p>(h) uzorak sredstva koje se namjerava uvesti ukoliko to smatra nužnim nadležno tijelo države članice uvoznice;</p> <p>(i) naziv i broj registracije referentnog proizvoda.</p> <p>Potrebe za informacijama mogu se izmijeniti ili kompletirati, a mogu se utvrditi i dodatne pojedinosti i posebni zahtjevi za informacijama u slučajevima kad se podnosi zahtjev za sredstvo za zaštitu bilja za koje je već izdata registracija za paralelnu trgovinu ili u slučajevima kad se podnosi zahtjev za sredstvo za zaštitu bilja zaličnu upotrebu u skladu s regulacijskim postupkom uz nadzor prema članu 79. stavu 4.</p> <p>5. Sredstvo za zaštitu bilja za koje je izdata registracija za paralelnu trgovinu stavlja se u promet i upotrebljava samo u skladu s odredbama iz odobrenja za referentno sredstvo. Kako bi se omogućio pomni nadzor i kontrola, Komisija u Regulativi iz člana 68. utvrđuje posebne zahtjeve za kontrolu sredstva koje se uvozi.</p> <p>6. Registracija za paralelnu trgovinu važi za period trajanja registracije za referentno sredstvo. Ako</p>				
---	--	--	--	--

<p>vlasnik registracije referentnog sredstva zatraži povlačenje registracije u skladu s članom 45. stavom 1., a zahtjevi prema članu 29. su još uvijek ispunjeni, važenje odobrenja za paralelnu trgovinu ističe danom kad bi registracija referentnog sredstva normalno istekla.</p> <p>7. Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe ovog člana, na sredstvo za zaštitu bilja koje se prodaje paralelnom trgovinom primjenjuju se na odgovarajući način članovi 44., 45., 46., 55. i 56. stav 4. te poglavlja VI. do X.</p> <p>8. Ne dovodeći u pitanje član 44., registracija za paralelnu trgovinu može se povući ako je odobrenje uvezenog sredstva za zaštitu bilja povučeno u državi članici porijekla zbog sigurnosti ili efikasnosti</p> <p>9. Kad u smislu stava 3. sredstvo nije identično referentnom sredstvu, država članica uvoznica može izdati odobrenje potrebno za stavljanje u promet i upotrebu u skladu s članom 29.</p> <p>10. Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na sredstva za zaštitu bilja registrovana u državi članici porijekla u skladu s članom 53. ili 54.</p> <p>11. Ne dovodeći u pitanje član 63., tijela države članice mogu javno objaviti informacije o odobrenjima za paralelnu trgovinu.</p>				
<p>Pododjeljak 6. Izuzeci Član 53. Hitne situacije u zaštiti bilja 1. Izuzeto od člana 28., u posebnim okolnostima pojedina država članica može odobriti za razdoblje od najviše 120 dana stavljanje u promet sredstava za</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana članom 32 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG",</p>	

<p>zaštitu bilja za ograničenu i kontrolisanu upotrebu, ako se takve mjere pokažu nužnima zbog opasnosti koja se ne može otkloniti na neki drugi zadovoljavajući način.</p> <p>Dotična država članica odmah obavještava druge države članice i Komisiju o preduzetim mjerama, podnoseći pojedinosti o stanju i preduzetim mjerama za bezbjednost potrošača.</p>			broj 51/08)	
<p>2. Komisija može zatražiti od Agencije mišljenje, odnosno naučnu ili tehničku pomoć.</p> <p>Agencija dostavlja Komisiji svoje mišljenje ili rezultate svog rada u roku od 1 mjeseca od dana kad je to zatraženo.</p> <p>3. Ako je potrebno, donosi se odluka u skladu s regulacijskim postupkom prema članu 79. stavu 3. kada i pod kojim uslovima država članica:</p> <p>(a) smije, odnosno ne smije produžiti trajanje mjera ili ih ponavljati; ili</p> <p>(b) mora mjere povući ili ih izmijeniti.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>4. Stavovi 1. do 3. se ne primjenjuju na sredstva za zaštitu bilja koja sadrže ili su sastavljena od genetski modificovanih organizama, osim ako je takvo oslobađanje dozvoljeno u skladu s Direktivom 2001/18/EZ.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana Zakonom o Genetički modificovanim organizmima, Sl.list CG 22/08	
<p>Član 54.</p> <p>Istraživanje i razvoj</p> <p>1. Izuzeto od člana 28., istraživanja ili ogledi u svrhu istraživanja ili razvoja, u kojima se u životnu sredinu oslobađa neregistrovano sredstvo za zaštitu bilja ili se</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana članom 31 Zakona o sredstvima za	

<p>upotrebljava neregistrovano sredstvo za zaštitu bilja, mogu se sprovoditi ako je država članica na čijem će se području sprovoditi istraživanja ili ogledi procijenila dostupne podatke i izdala dozvolu za svrhe istraživanja. U dozvoli se mogu ograničiti količine koje će se upotrebljavati i područja koja će se tretirati, a mogu se propisati i dodatni uslovi kako bi se spriječili štetni učinci na zdravlje ljudi ili životinja ili neprihvatljivo djelovanje na životnu sredinu, kao što je potreba sprečavanja ulaza u prehrambeni lanac hrane i hrane za životinje koje sadrže ostatke, osim ako odgovarajuće odredbe već nisu utvrđene u okviru Regulative (EZ) br. 396/2005.</p> <p>Država članica može unaprijed odobriti program istraživanja ili ogleda ili može za svako istraživanje ili ogled zahtijevati izdavanje dozvole.</p> <p>2. Zahtjev se podnosi državi članici na čijem će se području sprovoditi istraživanje ili ogled, zajedno s dokumentacijom koja sadrži sve dostupne podatke kojima se omogućava procjena mogućih učinaka na zdravlje ljudi i životinja ili moguće djelovanje na životnu sredinu.</p>			<p>zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)</p>	
<p>3. Dozvola za svrhe istraživanja ne smije se izdati za istraživanje i ogled u kojima se u životnu sredinu oslobađa genetski modificirani organizam osim ako je takvo oslobađanje dozvoljeno u skladu s Direktivom 2001/18/EZ.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana Zakonom o Genetički modificiranim organizmima, Sl.list CG 22/08</p>	

4. Stav 2. se ne primjenjuje ako je država članica dala pravo dotičnoj osobi da sprovodi određena istraživanja i oglede te je utvrdila uslove pod kojima se istraživanja i oglede moraju sprovesti.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
5. Pojednostavljeni pravila za sprovođenje ovog člana, posebno maksimalnih količina sredstva za zaštitu bilja koje se smiju osloboditi tokom istraživanja ili ogleda, kao i minimalni podaci koji se moraju podnijeti u skladu sa stavom 2., mogu se donijeti u skladu s regulacijskim postupkom uz nadzor iz člana 79. stava 4.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
<p>ODJELJAK 2. Upotreba i informisanje Član 55. Upotreba sredstava za zaštitu bilja Sredstva za zaštitu bilja moraju se stručno upotrebljavati. Stručna upotreba obuhvata primjenu načela dobre zaštite bilja u praksi i ispunjavanje uslova utvrđenih u skladu s članom 31., koji su navedeni na etiketi. Ona takođe obuhvata ispunjavanje odredaba Direktive 2009/128/EZ i posebno, opštih načela integrirane zaštite bilja prema članu 14. i Prilogu III. te Direktive, koja će se primjenjivati od najkasnije 1. januara 2014.</p>	<p style="text-align: center;">Član 10</p> <p>U članu 9 st. 1 i 2 mijenjaju se i glase: “Sredstva za zaštitu bilja moraju se upotrebljavati u skladu sa rješenjem o registraciji sredstva za zaštitu bilja, odnosno uputstvom za upotrebu, etiketom, mjerama predostrožnosti za održivu upotrebu sredstva za zaštitu bilja uz poštovanje pravila dobre poljoprivredne prakse za zaštitu bilja, integralne zaštite bilja i zaštite životne sredine. Mjere predostrožnosti, održivu upotrebu sredstva za zaštitu bilja, pravila dobre poljoprivredne prakse i integralnu zaštitu bilja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.”</p> <p>Poslije stava 7 dodaju se četiri nova stava koja glase: “Zabranjeno je reklamirati sredstva za</p>	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji se odnosi namjere predostrožnosti, održivu upotrebu sredstva za zaštitu bilja, pravila dobre poljoprivredne prakse i integralnu zaštitu bilja	IV kvartal 2015

	<p>zaštitu bilja putem štampanih ili drugih medija koji su namijenjeni maloljetnoj djeci (časopisi i emisije za decu, omladinu). Prilikom reklamiranja sredstava za zaštitu bilja obavezno se u reklami navodi:</p> <p>"Sredstvo za zaštitu bilja mora se primjenjivati na bezbjedan način i prije upotrebe mora se pročitati upustvo za upotrebu sa etikete."</p> <p>Reklama sredstva za zaštitu bilja ne smije da sadrži informacije u obliku teksta ili grafičkog prikaza koje mogu da dovedu u zabludu u pogledu mogućih rizika za zdravlje ljudi ili životinja ili životnu sredinu (npr: „niskog rizika“, „nije otrovan“ ili "nije štetan").</p> <p>Reklama sredstva za zaštitu bilja i ađuvanta ne smije da sadrži vizualno predstavljanje potencijalno opasnih slučajeva, kao što je miješanje ili primjena bez ličnih zaštitnih sredstava, primjena u blizini hrane ili hrane za životinje ili primjena od strane djece ili u njihovoj neposrednoj blizini."</p>			
<p>Član 56. Informacije o potencijalno štetnim ili neprihvatljivim efektima</p> <p>1. Vlasnik registracije za sredstvo za zaštitu bilja odmah obavještava države članice koje su izdale registraciju o svim novim informacijama o sredstvu za zaštitu bilja, aktivnoj supstanci, njezinim metabolitima, protektantu, sinergistu ili koformulantu, koje sredstvo za zaštitu bilja sadrži a koji ukazuju da sredstvo za zaštitu bilja više ne</p>	<p style="text-align: center;">Član 14</p> <p style="text-align: center;">U članu 22 stav 2 tačka 1 mijenja se i glasi:</p> <p style="text-align: center;">Član 22</p> <p>Organ uprave izdaje rješenje o registraciji sredstva za zaštitu bilja, ako su ispunjeni sljedeći uslovi:</p> <p>- da je aktivna materija ili aktivne materije koje sadrži sredstvo za zaštitu bilja upisana na Listu iz člana 30 ovog zakona, na osnovu dokumentacije iz člana 15 stav 2 i člana 16</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>ispunjava uslove utvrđene u članu 29. odnosno članu 4.</p> <p>Posebno se moraju prijaviti potencijalno štetni efekti tog sredstva za zaštitu bilja ili ostataka aktivne supstance, njezinih metabolita, protektanta, sinergista ili koformulanata koje sredstvo sadrži, na zdravlje ljudi i životinja ili na podzemne vode, ili njihovi potencijalno neprihvatljivi učinci na bilje ili biljne proizvode ili životnu sredinu.</p> <p>U tu svrhu vlasnik registracije mora voditi evidenciju i izvještavati o svim sumnjivim nepovoljnim reakcijama kod ljudi, životinja i u životnoj sredini koje su povezane s upotrebom sredstva za zaštitu bilja.</p> <p>Obvezom o prijavljivanju obuhvaćene su i bitne informacije o odlukama ili procjenama međunarodnih organizacija ili javnih tijela koje odobravaju sredstva za zaštitu bilja ili aktivne supstance u trećim zemljama.</p> <p>2. Prijava sadrži procjenu proizlazi li i u kojoj mjeri iz novih informacija da sredstvo za zaštitu bilja ili aktivna supstanca, njezini metaboliti, protektant, sinergist ili koformulanata više ne ispunjavaju zahtjeve utvrđene u članu 29. i članu 4. odnosno članu 27.</p> <p>3. Ne dovodeći u pitanje pravo država članica da uvedu privremene zaštitne mjere, država članica koja je prva dala odobrenje u okviru pojedine zone vrednuje primljene informacije i obavještava druge države članice koje pripadaju istoj zoni kad odluči prema članu 44. povući odnosno izmijeniti registraciju.</p> <p>Država članica obavještava druge države članice i</p>	<p>stav 3 ovog zakona;</p> <ul style="list-style-type: none"> - da je sredstvo za zaštitu bilja u skladu sa propisom kojim se uređuju jedinstvena načela za ocjenjivanje sredstva za zaštitu bilja iz člana 14 stav 5 ovog zakona; - da sredstvo za zaštitu bilja ispunjava uslove iz stava 2 tač. 1 do 5 ovog člana. <p>Izuzetno od stava 1 ovog člana, sredstvo za zaštitu bilja može se registrovati na osnovu dokumentacije iz člana 15 stav 2 i člana 16 stav 3 ovog zakona, ako je u toku postupak za upis na Listu aktivnih materija koje sadrži to sredstvo i ako su ispunjeni sljedeći uslovi:</p> <p>“1) da je, u skladu sa naučnim i tehničkim razvojem i na osnovu ocjene sredstva za zaštitu bilja, utvrđeno da, uz pravilnu upotrebu, sredstvo za zaštitu bilja:</p> <ul style="list-style-type: none"> -djeluje efikasno; -nema neprihvatljivog uticaja na bilje ili biljne proizvode; -ne uzrokuje nepotrebne patnje štetočina koje se suzbijaju; -nema štetan uticaj na zdravlje ljudi ili životinja, direktno ili indirektno (npr. putem vode za piće, hrane ili stočne hrane); -nema štetan uticaj na površinske i podzemne vode; -nema neprihvatljiv uticaj na životnu sredinu, uzimajući u obzir ponašanje sredstva za zaštitu bilja u životnoj sredini, naročito na zagađenje površinskih i 			
--	--	--	--	--

<p>Komisiju ako smatra da više nijesu ispunjeni uslovi odobrenja aktivne supstance, protektanta ili sinergista koje sadrži sredstvo za zaštitu bilja ili u slučaju koformulanta, da se ona smatra neprihvatljivom, te predlaže povlačenje registracije ili promjenu uslova.</p> <p>4.Vlasnik registracije za sredstvo za zaštitu bilja podnosi jednom godišnje izvještaj nadležnom tijelu države članice koja je odobrila njegovo sredstvo za zaštitu bilja ako ima na raspolaganju informacije u vezi s neočekivanom slabom efikasnošću, razvojem rezistentnosti i neočekivanim efektima na bilje, biljne proizvode odnosno životnu sredinu.</p>	<p>podzemnih voda, uključujući vodu za piće i uticaj na organizme na koje se ne odnosi upotreba;</p> <p>-ne nakuplja se u zemljištu i u lancu ishrane;</p> <p>-nema neprihvatljiv uticaj na neciljane organizme;</p> <p>-nema neprihvatljiv uticaj na biodiverzitet i ekosistem;”.</p> <p>2) da je, na osnovu metoda ili međunarodnih standarda, moguće utvrditi sadržaj aktivnih materija, toksikoloških i ekotoksikoloških nečistoća i sastojaka u tehničkoj aktivnoj materiji i preparatu;</p> <p>3) da je odgovarajućim metodama moguće utvrditi rezidue sredstava za zaštitu bilja koje mogu uticati na zdravlje ljudi i životnu sredinu, a posljedica su pravilnog načina upotrebe;</p> <p>4) da se utvrđena fizičko-hemijska svojstva smatraju prihvatljivim u uslovima odgovarajuće upotrebe i skladištenja sredstva za zaštitu bilja;</p> <p>5) da su u dokumentaciji predložene MRL u hrani i predložene karence za zatraženu upotrebu.</p> <p>Uz dokumentaciju iz člana 15 stav 2 i člana 16 stav 3 ovog zakona prilažu se na zahtjev organa uprave i rezultati o biološkim ispitivanjima na teritoriji CrneGore na osnovu metoda koje propisuje Ministarstvo. Metode iz stava 3 ovog člana izvode se u odgovarajućim uslovima poljoprivredne</p>			
---	--	--	--	--

	<p>proizvodnje, zaštite bilja i životne sredine koje odgovaraju okolnostima u kojima će se sredstva za zaštitu bilja upotrebljavati na teritoriji Crne Gore (EPPO metode).</p> <p>Sredstvo za zaštitu bilja namijenjeno za primjenu u poljoprivredi može se, na osnovu zahtjeva, registrovati i za primjenu na nepoljoprivrednim površinama, ako su ispunjeni propisani uslovi iz stava 2 tač. 1 do 5 ovog člana.</p> <p>Podnosilac zahtjeva iz stava 5 ovog člana prilaže dokumentaciju iz člana 15 stav 2 i člana 16 stav 3 ovog zakona.</p>			
<p>Član 57.</p> <p>Obveza stavljanja informacija na raspolaganje</p> <p>1. U skladu s ovom Regulativom države članice daju u elektronskom obliku na raspolaganje javnosti informacije o sredstvima za zaštitu bilja koja su registrovana ili povučena, koje sadrže najmanje:</p> <p>(a) ime ili adresu vlasnika registracije i broj registracije ;</p> <p>(b) trgovački naziv sredstva;</p> <p>(c) vrstu proizvoda;</p> <p>(d) naziv i količinu svake aktivne supstance, protektanta ili sinergista koju ono sadrži;</p> <p>(e) klasifikaciju, oznake upozorenja i obavještenja u skladu s Direktivom 1999/45/EZ i Regulativom iz člana 65.;</p> <p>(f) upotrebu ili upotrebe za koje je odobreno;</p> <p>(g) razloge povlačenja registracije ako su oni važni za bezbjednost;</p> <p>(h) popis malih namjena prema članu 51. stavu 8.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana članovima 29 i 44 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)</p>	

<p>2. Informacije iz stava 1. moraju biti lako dostupne i trebaju se ažurirati barem jednom svaka tri mjeseca.</p> <p>3. U skladu s regulacijskim postupkom iz člana 79. stava 3. može se uvesti informacijski sistem za registracije kako bi se olakšalo sprovođenje stavova 1. i 2. ovog člana.</p>				
<p>POGLAVLJE IV. POMOĆNA SREDSTVA Član 58. Stavljanje u promet i upotreba pomoćnih sredstava</p> <p>1. Pomoćno se sredstvo ne stavlja u promet ili upotrebljava ako nije registrovano u dotičnoj državi članici u skladu s uslovima utvrđenim u Regulativi donešenoj prema stavu 2.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>		
<p>2. Pojednostavljena pravila za odobravanje pomoćnih sredstava, uključujući o zahtjevima, obavješćivanju, ocjenjivanju, procjeni i postupku o donošenju odluka utvrdit će se u Regulativi koja se donosi u skladu s regulacijskim postupkom uz nadzor prema članu 79. stavu 4.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>		
<p>3. Primjenjuje se član 81. stav 3.</p>				
<p>POGLAVLJE V. ZAŠTITA PODATAKA I RAZMJENA PODATAKA Član 59. Zaštita podataka</p> <p>1. Izvještaji o ogledima i studijama podliježu zaštiti podataka prema uslovima utvrđenim u ovom članu. Zaštita se primjenjuje na izvještaje o ogledima i studijama o aktivnoj supstanci, protektantu ili sinergistu, pomoćnim sredstvima i sredstvu za zaštitu bilja prema članu 8. stavu 2. kad ih podnosi</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana članom 18 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)</p>	

<p>zahtjeva podnese državi članici na odobravanje prema ovoj Regulativi, (prvi podnosilac), pod uslovom da su ti izvještaji o ogledima i studijama:</p> <p>(a) potrebni za odobravanje odnosno izmjenu i dopunu registracija kojom se dopušta upotreba na nekoj drugoj kulturi; i</p> <p>(b) potvrđeni da zadovoljavaju načela dobre laboratorijske prakse ili dobre eksperimentalne prakse.</p> <p>Ako je izvještaj zaštićen, država članica kojoj je podnesen ne smije ga, osim u slučajevima prema stavu 2. ovog člaka, prema članu 62. ili članu 80. primijeniti u korist drugih podnosilaca zahtjeva za registraciju sredstava za zaštitu bilja, protektanta ili sinergista i pomoćnih sredstava.</p> <p>Period zaštite podataka je 10 godina od dana izdavanja prve registracije u toj državi članici, osim u slučajevima prema stavu 2. ovog člaka ili prema članu 62. Taj se period može produžiti na 13 godina za sredstva za zaštitu bilja obuhvaćena članom 47.</p> <p>Taj se period može produžiti za 3 mjeseca za svako proširenje registracije na male namjene prema članu 51. stavu 1., osim ako se zahtjev za takvu registraciju zasniva na ekstrapolaciji, kad vlasnik registracije podnosi zahtjeve za takve registracije najmanje 5 godina nakon dana izdavanja prve registracije u toj državi članici. Ukupan period zaštite podataka ne smije ni u kojem slučaju biti duži od 13 godina. Za sredstva za zaštitu bilja obuhvaćena članom 47. ukupno trajanje perioda zaštite podataka ne smije ni u kojem slučaju peći 15 godina.</p> <p>Ista pravila zaštite podataka kao za prvo odobrenje</p>				
--	--	--	--	--

<p>takođe se primjenjuju na izvještaje o ogledima i studijama koje podnose treće strane za svrhu proširenja registracije za male namjene prema članu 51. stavu 1.</p> <p>Studija će takođe biti zaštićena ako je potrebna za produženje ili preispitivanje registracije. Period zaštite podataka iznosi 30 mjeseci. Prvi do četvrti podstavak primjenjuje se <i>mutatis mutandis</i>.</p> <p>2. Stav 1. se ne primjenjuje:</p> <p>(a) na izvještaje o ogledima i studijama za koje je podnosilac podnio potvrdu o pristupu; ili</p> <p>(b) kad je istekao period zaštite podataka za dotične izvještaje o ogledima i studijama u odnosu na neko drugo sredstvo za zaštitu bilja.</p> <p>3. Zaštita podataka prema stavu 1. odobrava se samo kad prvi podnosilac zatraži zaštitu podataka za izvještaje o ogledima i studijama o aktivnoj supstanci, protektantu ili sinergistu, pomoćnom sredstvu i sredstvu za zaštitu bilja istovremeno s podnošenjem dokumentacije te dotičnoj državi članici podnese za svaki izvještaj o ogledu i studiji informacije iz tačke (f) člana 8. stava 1. i tačke (d) člana 33. stava 3. kao i potvrdu da period zaštite podataka nije nikad odobreno za izvještaj o ogledu ili studiji odnosno da odobreni period zaštite podataka nije isteklo.</p>				
<p>Član 60.</p> <p>Popis izvještaja o ogledima i studijama</p> <p>1. Za svaku aktivnu supstancu, protektant i sinergist, kao i pomoćno sredstvo država članica izvjestilac priprema popis izvještaja o pokusima i studijama potrebnim za prvo odobrenje, izmjenu i dopunu uslova odobrenja ili produženju odobrenja te ih daje</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijmjenjivo</p>		

na uvid državama članicama i Komisiji.				
<p>2. Za svako sredstvo za zaštitu bilja za koje izdaju odobrenje, države članice vode i daju na raspolaganje svim zainteresiranim stranama na zahtjev:</p> <p>(a) popis izvještaja o ogledima i studijama o aktivnoj supstanci, protektantu ili sinergistu, pomoćnom sredstvu i sredstvu za zaštitu bilja potrebnima za prvo odobrenje, izmjenu i dopunu uslova registracije ili produženju registracije; i</p> <p>(b) popis izvještaja o ogledima i studijama za koje je podnosilac zatražio zaštitu podataka prema članu 59. te sva obrazloženja podnesena u skladu s tim članom.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprijmjenjivo		
<p>3. U tim popisima predviđenim stavom 1. i 2. obuhvaćene su i informacije o tome je li potvrđeno da su ti izvještaji o ogledima i studijama u skladu s načelima dobre laboratorijske prakse ili dobre eksperimentalne prakse.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprijmjenjivo		
<p>Član 61.</p> <p>Opšta pravila za izbjegavanje ponavljanja ogleđa</p> <p>1. Kako bi se izbjeglo ponavljanje ogleđa, sve osobe koje namjeravaju zatražiti registraciju za neko sredstvo za zaštitu bilja, prije izvođenja ogleđa ili studija trebaju proučiti informacije prema članu 57. kako bi provjerile je li i kome je već izdata registracija za sredstvo za zaštitu bilja koje sadrži istu aktivnu supstancu, protektant ili sinergist ili za pomoćno sredstvo. Nadležno tijelo na zahtjev potencijalnog podnosioca daje na uvid popis izvještaja o ogledima i studijama izrađen prema članu 60. za to sredstvo. Potencijalni podnosilac podnosi podatke o identitetu i čistoći aktivne supstance koju namjerava koristiti.</p>	<p>Član 13</p> <p>U članu 17 stav 3 riječi: "domaći ili strani" brišu se.</p> <p>Član 17</p> <p>U postupku pripreme dokumentacije iz člana 16 stav 1 ovog zakona priznaje se i međunarodna dokumentacija o eksperimentima na životinjama, ako su eksperimenti sprovedeni u skladu s načelima dobre laboratorijske prakse.</p> <p>Radi sprječavanja ponavljanja eksperimenata na kičmenjacima podnosilac zahtjeva, prije izvođenja eksperimenata,</p>	Potpuno usklađeno		

<p>Upit se mora potkrijepiti dokazom da potencijalni podnositelj stvarno namjerava podnijeti zahtjev za registraciju.2. Kad se nadležno tijelo države članice uvjeri da potencijalan podnositelj zaista namjerava podnijeti zahtjev za registraciju, ili za njeno produženje ili preispitivanje, daje ime i adresu vlasnika, ili više njih, prethodnih relevantnih registracija i istovremeno obavještava vlasnika registracije o imenu i adresi potencijalnog podnosioca zahtjeva</p> <p>3. Potencijalni podnositelj zahtjeva za registraciju, ili za njeno produženje ili preispitivanje, i vlasnik ili vlasnici relevantnih odobrenja preduzimaju primjerene korake kako bi se dogovorili o razmjeni izvještaja o oglelima i studijama zaštićenih prema članu59.,na pravedan, transparentan i nediskriminatorski način.</p> <p style="text-align: center;">Član 62.</p> <p>Zajedničko korištenje oglela i studija na kičmenjacima</p> <p>1. Izvođenje oglela na kičmenjacima u smislu ove Regulative preduzima se samo ako nema na raspolaganju drugih metoda. Mora se izbjegavati ponavljanje oglela i studija na kičmenjacima za svrhe ove Regulative u skladu sa stavovima 2. do 6.</p> <p>2. Države članice ne prihvataju ponavljanje oglela i studija na kičmenjacima ako su se prema razumnim procjenama mogle primijeniti konvencionalne metode opisane u Prilogu II. Direktive 1999/45/EZ kao podrška zahtjevima za registraciju. Svaka osoba koja namjerava izvoditi oglede i studije na</p>	<p>podnosi zahtjev organu uprave za dostavljanje imena i adrese ili naziva i sjedišta nosioca rješenja, radi utvrđivanja činjenice da li je već registrovano identično sredstvo za zaštitu bilja.</p> <p>Podnositelj zahtjeva dužan je da, uz zahtjev iz stava 2 ovog člana, priloži dokaz da proizvođač namjerava registrovati sredstvo za zaštitu bilja i da raspolaže propisanom dokumentacijom.</p> <p>Kada organ uprave utvrdi da podnositelj zahtjeva traži registraciju sredstva za zaštitu bilja koje je istovjetno već registrovanom sredstvu za zaštitu bilja od strane nekog drugog lica, organ uprave dostavlja podnosiocu zahtjeva naziv i adresu nosioca rješenja i o tome obavještava nosioca rješenja.</p> <p>Podnositelj zahtjeva i nosilac rješenja treba da postignu dogovor o zajedničkoj upotrebi podataka zbog sprječavanja ponavljanja eksperimenata na kičmenjacima.</p> <p>Sprovođenje eksperimenata na životinjama vrši se na osnovu odobrenja organa uprave nadležnog za poslove veterinarstva.</p>			
--	--	--	--	--

<p>kičmenjacima mora preduzeti potrebne mjere i provjeriti da ti ogledi i studije već nisu sprovedeni ili započeli.</p> <p>3. Potencijalan podnosilac i vlasnik ili vlasnici relevantnih registracija nastojat će osigurati da zajednički koriste ogleda i studije na kičmenjacima. Troškovi zajedničkog korišćenja izvještaja o ogledima i studijama utvrđuju se na pravedan, transparentan i nediskriminacijski način. Potencijaleni podnosilac treba snositi samo troškove za informacije koje je dužan podnijeti u vezi sa zahtjevima za registraciju.</p> <p>4. Ako se potencijaleni podnosilac i vlasnik ili vlasnici relevantnih registracija sredstava za zaštitu bilja koja sadrže istu aktivnu supstancu, protektant ili sinergist ili pomoćno sredstvo ne mogu dogovoriti o zajedničkom korištenju izvještaja o ogledima i studijama na kičmenjacima, potencijalni podnosilac o tome obavještava nadležno tijelo države članice iz člana 61. stava 1.</p> <p>Nepostizanje dogovora prema stavu 3. ne sprečava nadležno tijelo te države članice da koristi izvještaje o ogledima i studijama na kičmenjacima za svrhu procjene zahtjeva potencijalnog podnosioca.</p>				
<p>5. Komisija će podnijeti izvještaj o efektima odredaba ove Regulative vezano uz zaštitu podataka o ogledima i studijama na kičmenjacima do 14. decembra 2016. Komisija će dostaviti taj izvještaj Evropskom parlamentu i Savjetu zajedno s odgovarajućim predlogom zakona ako je to potrebno.</p> <p>6. Vlasnik ili vlasnici relevantne registracije imaju pravo tražiti od potencijalnog podnosioca da snosi opravdani dio troškova koje su imali. Nadležno tijelo</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>države članice može uputiti pogođene strane da riješe problem formalnom i obvezujućom arbitražom prema nacionalnom pravu. U suprotnom, stranke mogu riješiti problem u sudskom sporu pred sudovima država članica. Kod donošenja odluka arbitražom ili sudskim postupkom uzimaju se u obzir načela utvrđena u stavu 3. i te će se odluke sprovesti pred sudovima država članica.</p>				
<p>POGLAVLJE VI. JAVNI PRISTUP INFORMACIJAMA Član 63. Povjerljivost 1. Osoba koja zatraži da se s informacijama podnesenim prema ovoj Regulativi postupi povjerljivo treba dostaviti provjerljiv dokaz iz kojeg proizlazi da bi otkrivanje informacija moglo nepovoljno uticati na njegove komercijalne interese, ili na zaštitu njegove privatnosti i integriteta. 2. Otkrivanje sljedećih informacija obično će se smatrati da nepovoljno utiče na zaštitu komercijalnih interesa ili privatnosti i integriteta dotičnih pojedinaca: (a) postupka proizvodnje; (b) podataka o nečistoćama aktivne supstance osim nečistoća koje se smatraju da su od toksikološkog, ekotoksikološkog ili ekološkog značaja; (c) rezultata proizvodnih serija aktivne supstance, uključujući nečistoća; (d) metoda analize za nečistoće u aktivnoj supstance kako se je proizvodi osim metoda za nečistoće koje se smatraju da su od toksikološkog, ekotoksikološkog ili ekološkog značaja;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana članom 19 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)</p>	

<p>(e) odnosa između proizvođača ili uvoznika i podnosioca ili vlasnika registracije;</p> <p>(f) podataka o cjelokupnom sastavu sredstva za zaštitu bilja;</p> <p>(g) imena i adresa osoba koje učestuju u izvođenju oglada na kičmenjacima.</p> <p>3. Ovim se članom ne dovodi u pitanje Direktiva 2003/4/EZ Europskoga parlamenta i Savjeta od 28. Januara 2003. o pristupu javnosti podacima o životnoj sredini .</p>				
<p>POGLAVLJE VII. PAKOVANJE, OZNAČAVANJE I OGLAŠAVANJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I POMOĆNIH SREDSTAVA</p> <p>Član 64. Pakovanje i opremanje</p> <p>1. Sredstva za zaštitu bilja i pomoćna sredstva koja se mogu zabunom zamijeniti za hranu, piće ili hranu za životinje moraju se pakovati tako da se mogućnost da dođe do takve greške svede na najmanju moguću mjeru.</p> <p>2. Sredstva za zaštitu bilja i pomoćna sredstva koja su na raspolaganju široj javnosti koja se mogu zabunom zamijeniti za hranu, piće ili hranu za životinje moraju sadržavati sastojke koji odvrćaju ili sprečavaju njihovu konzumaciju.</p> <p>3. Član 9. Direktive 1999/45/EZ također se primjenjuje na sredstva za zaštitu bilja i pomoćna sredstva koja nijesu obuhvaćena tom Direktivom.</p>	<p style="text-align: center;">Član 5</p> <p>U članu 5 stav 1 poslije riječi “bilja”, dodaju se riječi: “i ađuvanata”.</p> <p>Stav 4 mijenja se i glasi: “Na pakovanju sredstva za zaštitu bilja ne smiju se nalaziti oznake "netoksično", "bezopasno" ili slične oznake, osim:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ograničenja u cilju zaštite zdravlja distributera, korisnika i lica koja se nalaze u neposrednoj blizini mjesta gdje se vrši primjena sredstava za zaštitu bilja i životne sredine; – upustva za upotrebu u skladu sa principima integralne zaštite bilja; – kategorija korisnika.” <p>Poslje stava 4 dodaje se novi stav koji glasi: “Prije upotrebe sredstava za zaštitu bilja, obavezno se obavještava javnost i lica koja imaju interes i mogu biti izložena sredstvima za zaštitu bilja (držaoci pčela i sl.).”</p> <p>U stavu 7 poslije riječi “standardne”, dodaju</p>	<p>Putpuno usklađeno</p>		

	<p>se riječi: “i dodatne izraze”.</p> <p>Dosadašnji st. 5, 6 i 7 postaju st. 6, 7 i 8.</p>			
<p>Član 65.</p> <p>Označavanje</p> <p>1. Označavanje sredstava za zaštitu bilja etiketom obuhvata zahtjeve u odnosu na razvrstavanje, označavanje i pakovanje prema Direktivi 1999/45/EZ i mora ispunjavati zahtjeve utvrđene u Regulativi koja će se donijeti u skladu s regulacijskim postupkom uz nadzor iz člana 79. stava 4.</p> <p>U toj će Regulativi takođe biti standardne oznake kojim se ukazuje na posebne rizike i sigurnosne mjere predostrožnosti koje će zamijeniti tekst predviđen u Direktivi 1999/45/EZ. U njemu će biti objedinjen tekst iz člana 16. i tekst iz Priloga IV. i V. Direktive 91/414/EEZ uz sve neophodne promjene.</p> <p>2. Države članice mogu zatražiti uzorke ili modele pakovanja i predlog etikete i popratnog lista koji se trebaju podnijeti prije izdavanja registracije.</p>	<p>Član 5</p> <p>U članu 5 stav 1 poslije riječi “bilja”, dodaju se riječi: “i ađuvanata”.</p> <p>Stav 4 mijenja se i glasi:</p> <p>“Na pakovanju sredstva za zaštitu bilja ne smiju se nalaziti oznake “netoksično”, “bezopasno” ili slične oznake, osim: ograničenja u cilju zaštite zdravlja distributera, korisnika i lica koja se nalaze u neposrednoj blizini mjesta gdje se vrši primjena sredstava za zaštitu bilja i životne sredine;</p> <p>upustva za upotrebu u skladu sa principima integralne zaštite bilja;</p> <p>kategorija korisnika.”</p> <p>Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>“Prije upotrebe sredstava za zaštitu bilja, obavezno se obavještava javnost i lica koja imaju interes i mogu biti izložena sredstvima za zaštitu bilja (držaoci pčela i sl.).”</p> <p>U stavu 7 poslije riječi “standardne”, dodaju se riječi: “i dodatne izraze”.</p> <p>Dosadašnji st. 5, 6 i 7 postaju st. 6, 7 i 8.</p>	Potpuno usklađeno		

<p>3. Ako pojedina država članica smatra da je potreban dodatni tekst radi zaštite zdravlja ljudi ili životinja odnosno životne sredine, ona o tome odmah obavještava druge države članice i Komisiju te dostavlja dodatni tekst ili tekstove uz obrazloženje tih zahtjeva.</p> <p>Potrebno je razmotriti da se takvi tekstovi preuzmu u uredbu iz stava 1.</p> <p>Do preuzimanja teksta, država članica može zahtijevati korištenje dodatnog teksta ili tekstova.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 66.</p> <p>Oglašavanje</p> <p>1. Sredstva za zaštitu bilja koja nisu registrirana ne smiju se oglašavati. U svakom oglasu za sredstvo za zaštitu bilja mora biti rečenica „Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu“. Te rečenice moraju biti lako čitljive i moraju se jasno razlikovati od ostalog teksta oglasa. Riječi „sredstva za zaštitu bilja“ može se zamijeniti s tačnijim opisom vrste proizvoda, poput fungicid, insekticid ili herbicid.</p> <p>2. U oglasu ne smije biti informacija u tekstualnom ili grafičkom obliku koja može dovesti do zablude u vezi s mogućim rizikom za zdravlje ljudi ili životinja odnosno za životnu sredinu, poput izraza „niskog rizika“, „neotrovno“ ili „nije štetno“.</p> <p>Samo za sredstva za zaštitu bilja niskog rizika bit će dopušteno u oglasu navesti „registrirano sredstvo za zaštitu bilja niskog rizika prema Regulativi (EZ) br. 1107/2009“. Ta se oznaka ne smije koristiti na etiketi sredstva za zaštitu bilja.</p> <p>3. Države članice mogu zabraniti ili ograničiti</p>	<p style="text-align: center;">Član 5</p> <p>U članu 5 stav 1 poslije riječi “bilja”, dodaju se riječi: “i ađuvanata”.</p> <p>Stav 4 mijenja se i glasi:</p> <p>“Na pakovanju sredstva za zaštitu bilja ne smiju se nalaziti oznake "netoksično", "bezopasno" ili slične oznake, osim:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ograničenja u cilju zaštite zdravlja distributera, korisnika i lica koja se nalaze u neposrednoj blizini mjesta gdje se vrši primjena sredstava za zaštitu bilja i životne sredine; – uputva za upotrebu u skladu sa principima integralne zaštite bilja; – kategorija korisnika.” <p>Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>“Prije upotrebe sredstava za zaštitu bilja, obavezno se obavještava javnost i lica koja imaju interes i mogu biti izložena sredstvima za zaštitu bilja (držaoci pčela i sl.).”</p> <p>U stavu 7 poslije riječi “standardne”, dodaju</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>oglašavanje sredstava za zaštitu bilja u određenim medijima, uz poštovanje prava Zajednice.</p> <p>4. Svi navodi koji se koriste za oglašavanje moraju biti tehnički dokazivi.</p> <p>5. Oglasi ne smiju sadržavati nikakav vizualan prikaz potencijalno opasnih postupaka, kao miješanje ili primjenu bez zadovoljavajuće zaštitne odjeće, niti upotrebu blizu hrane ili upotrebu od strane ili u blizini djece.</p> <p>6. Oglasima ili reklamnim materijalima mora se usmjeravati usmjerenje na odgovarajuće tekstove i simbole upozorenja kako je propisano u označavanju.</p>	<p>se riječi: “i dodatne izraze”.</p> <p>Dosadašnji st. 5, 6 i 7 postaju st. 6, 7 i 8.</p> <p style="text-align: center;">Član 10</p> <p>U članu 9 st. 1 i 2 mijenjaju se i glase:</p> <p>“Sredstva za zaštitu bilja moraju se upotrebljavati u skladu sa rješenjem o registraciji sredstva za zaštitu bilja, odnosno uputstvom za upotrebu, etiketom, mjerama predostrožnosti za održivu upotrebu sredstva za zaštitu bilja uz poštovanje pravila dobre poljoprivredne prakse za zaštitu bilja, integralne zaštite bilja i zaštite životne sredine.</p> <p>Mjere predostrožnosti, održivu upotrebu sredstva za zaštitu bilja, pravila dobre poljoprivredne prakse i integralnu zaštitu bilja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.”</p> <p>Poslije stava 7 dodaju se četiri nova stava koja glase:</p> <p>“Zabranjeno je reklamirati sredstva za zaštitu bilja putem štampanih ili drugih medija koji su namijenjeni maloljetnoj djeci (časopisi i emisije za decu, omladinu).</p> <p>Prilikom reklamiranja sredstava za zaštitu bilja obavezno se u reklami navodi:</p> <p>"Sredstvo za zaštitu bilja mora se primjenjivati na bezbjedan način i prije upotrebe mora se pročitati upustvo za upotrebu sa etikete.”.</p>			
--	---	--	--	--

	<p>Reklama sredstva za zaštitu bilja ne smije da sadrži informacije u obliku teksta ili grafičkog prikaza koje mogu da dovedu u zabludu u pogledu mogućih rizika za zdravlje ljudi ili životinja ili životnu sredinu (npr: „niskog rizika“, „nije otrovan“ ili "nije štetan").</p> <p>Reklama sredstva za zaštitu bilja i ađuvanta ne smije da sadrži vizualno predstavljanje potencijalno opasnih slučajeva, kao što je miješanje ili primjena bez ličnih zaštitnih sredstava, primjena u blizini hrane ili hrane za životinje ili primjena od strane djece ili u njihovoj neposrednoj blizini."</p>			
<p>POGLAVLJE VIII. KONTROLE Član 67. Vođenje evidencije 1. Proizvođači, dobavljači, distributeri, uvoznici i izvoznici sredstava za zaštitu bilja vode najmanje 5 godina evidencije o sredstvima za zaštitu bilja koja proizvode, uvoze, izvoze, skladište ili stavljaju u promet. Profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja vode najmanje tokom 3 godine evidencije o sredstvima za zaštitu bilja koja koriste – naziv sredstva za zaštitu bilja, vrijeme i dozu primjene, područje i kulturu na kojima je sredstvo za zaštitu bilja korišćeno. Odgovarajuće informacije iz tih evidencija oni na zahtjev daju na uvid nadležnom tijelu. Treće strane, poput vodosnadbijevanja, trgovaca na malo ili stanovništvo koje živi u blizini mjesta primjene, mogu obraćanjem nadležnom tijelu na zahtjev dobiti na</p>	<p style="text-align: center;">Član 7</p> <p>U članu 7 stav 1 tačka 2 alineja 1 mijenja se i glasi:</p> <p>”- podatke o korisniku odnosno profesionalnom korisniku sredstava za zaštitu bilja iz člana 8 stav 1 ovog zakona (ime i adresu odnosno naziv i sjedište, podatke o upisu u registar, naziv sredstva za zaštitu bilja i aktivne supstance, datum prodaje);”.</p> <p style="text-align: center;">Član 8</p> <p>Član 8 mijenja se i glasi:</p> <p>“Sredstva za zaštitu bilja koja su registrovana i koja su označena oznakom za profesionalnu upotrebu mogu se u maloprodaji prodavati samo licima koja posjeduju legitimaciju za profesionalno</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji se odnosi na način izdavanja i izgled legitimacije za profesionalno korišćenje i način vođenja evidencije o izdatim legitimacijama za profesionalno korišćenje i o upotrebi sredstava za zaštitu bilja</p>	<p style="text-align: center;">IV kvartal 2015</p>

<p>uvid te informacije.</p> <p>Nadležna tijela daju na uvid takve informacije u skladu s nacionalnim pravom ili pravom Zajednice koje se primjenjuje.</p> <p>Do 14. decembra 2012. Komisija će podnijeti Evropskom parlamentu i Savjetu izvještaj o troškovima i koristi za sljedivost informacija o upotrebi sredstava za zaštitu bilja na poljoprivrednim proizvodima od korisnika do maloprodaje, uz ako je potrebno predloge odgovarajućih zakonskih propisa.</p> <p>2. Na zahtjev nadležnih tijela, proizvođači sredstava za zaštitu bilja sprovode monitoring nakon dobijanja odobrenja. Oni dostavljaju nadležnim tijelima rezultate monitoringa</p> <p>3. Vlasnici odobrenja dostavljaju nadležnim tijelima država članica podatke o količinama prodaje sredstava za zaštitu bilja u skladu sa zakonodavstvom Zajednice o statistikama za sredstva za zaštitu bilja.</p> <p>4. Prateće mjere kojima se osigurava ujednačena primjena stavova 1., 2. i 3. mogu se donijeti u skladu s regulacijskim postupkom prema članu 79. stavu 3.</p>	<p>korišćenje sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: profesionalni korisnik).</p> <p>Legitimaciju iz stava 1 ovog člana izdaje organ uprave licu koje ima završen specijalistički kurs za sredstva za zaštitu bilja iz člana 6 ovog zakona.</p> <p>Izuzetno od stava 2 ovog člana legitimacija se može izdati bez završenog specijalističkog kursa licima koja imaju dokaz o završenim specijalističkim studijama, odnosno poljoprivrednim fakultetom (smjer - zaštite bilja ili smjer biljne proizvodnje).</p> <p>Organ uprave vodi evidenciju o izdatim legitimacijama za profesionalno korišćenje (u daljem tekstu: Registar profesionalnih korisnika).</p> <p>Lica koja posjeduju legitimaciju iz stava 2 ovog člana, dužna su da vode evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja, pravilno čuvaju sredstva za zaštitu bilja i postupaju sa otpadom od sredstava za zaštitu bilja u skladu sa zakonom kojim je uređen otpad.</p> <p>Podaci iz Registra profesionalnih korisnika su javni.</p> <p>Način izdavanja i izgled legitimacije za profesionalno korišćenje, način vođenja evidencije iz st. 4 i 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.”</p>			
<p>Član 68.</p> <p>Monitoring i kontrole</p> <p>Države članice sprovode službene kontrole kako bi se ispoštovala odredabe ove Regulative. One izrađuju i</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana članovima 46 i 47 Zakona o</p>	

<p>dostavljaju Komisiji izvještaj o obimu i rezultatima tih kontrola u roku od šest mjeseci po isteku godine na koju se ti izvještaji odnose.</p> <p>Stručnjaci Komisije sprovode opšte i ciljne revizije u država članicama u svrhu provjere službenih kontrola koje sprovode države članice.</p> <p>Regulativom donesenom u skladu s regulacijskim postupkom uz nadzor prema članu 79. stavu 4. utvrđiće se propisi o kontrolama, posebno u odnosu na proizvodnju, pakovanje, označivanje etiketama, skladištenje, pevoz, stavljanje u promet, formulaciju, paralelnu trgovinu kao i upotrebu sredstava za zaštitu bilja. Regulativaće takođe sadržavati odredbe o prikupljanju informacija i izvještavanju o mogućim trovanjima.</p>			<p>sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)</p>	
<p>POGLAVLJE IX. HITNI SLUČAJEVI Član 69. – član 71</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>POGLAVLJE X. ADMINISTRATIVNE I FINANSIJSKE ODREDBE Član 72. Kazne Države članice utvrđuju pravila o kaznama koje se primjenjuju za kršenja odredaba ove Regulative te preduzimaju mjere potrebne za osiguranje njihovog sprovođenja. Predviđene kazne moraju biti efikasne, primjerene i obeshrabrujuće. Države članice bez odlaganja obavješćuju Komisiju o tim pravilima i o svim kasnijim izmjenama. Član 73. Građansko pravna i kaznena odgovornost Izdavanjem odobrenja i ostalim mjerama u skladu s</p>	<p>Član 20</p> <p>U članu 53 uvodna rečenica stava 1 mijenja se i glasi: "Novčanom kaznom od 500 eura do 25.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:"</p> <p>U stavu 1 tačka 2 mijenja se i glasi: "2) se bavi prometom sredstava za zaštitu bilja, a nije upisan u Registar za promet sredstava za zaštitu bilja na veliko i Registar za promet sredstava za zaštitu bilja na malo (član 6 stav 1);".</p> <p>Tačka 3 mjenja se i glasi:</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>ovom Regulativom ne dovodi se u pitanje građanskopravna i kaznena odgovornost proizvođača u državama članicama i, prema potrebi, osobe odgovorne za stavljanje u promet sredstva za zaštitu bilja na tržište i njegovu upotrebu.</p>	<p>“3) ne vodi evidenciju o upotrebi i pravilno ne čuva sredstva za zaštitu bilja (član 8 stav 5);”.</p> <p>Stav 2 mijenja se i glasi:</p> <p>“”Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 100 eura do 3.000 eura.”</p> <p>Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>”Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 8.000 eura.”</p> <p style="text-align: center;">Član 21</p> <p>U članu 54 uvodna rečenica stava 1 mijenja se i glasi:</p> <p>”Novčanom kaznom od 500 eura do 22.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:”</p> <p>St. 2 i 3 mijenjaju se i glase:</p> <p>”Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 50 eura do 2.500 eura.</p> <p>Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 200 eura do 7.000 eura.”</p>			
<p>Takse i naknade</p>	<p style="text-align: center;">Član 19</p> <p>U članu 45 stav 4 riječ “se” zamjenjuje se</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>1. Države članice mogu nadoknaditi troškove za poslove koje obavljaju u okviru ove Regulative naplatom takse i naknada.</p> <p>2. Države članice osiguravaju da se takse i naknade prema stavu 1.:</p> <p>(a) utvrđuju na transparentan način; i</p> <p>(b) odgovaraju ukupnim troškovima za obavljene poslove osim ako je u interesu javnosti sniziti takse ili naknade.</p> <p>3. Takse i naknade mogu se odrediti u obliku tarife fiksnih naknada na temelju prosječnih troškova za poslove iz stava 1.</p>	<p>riječju “Ministarstvo”.</p> <p>Član 45</p> <p>Naknade za pokriće troškova plaćaju:</p> <p>1) u postupku registracije sredstva za zaštitu bilja i troškova biološke analize u postupku registracije i priznavanja registracije sredstva za zaštitu bilja podnosioci zahtjeva;</p> <p>2) za utvrđivanje prisustva rezidua sredstava za zaštitu bilja u bilju, biljnim proizvodima, hrani ili hrani za životinje, kada rezidue sredstava za zaštitu bilja prelaze propisane MDK vlasnici bilja, biljnih proizvoda, hrane i hrane za životinje;</p> <p>3) za analize zemljišta i drugih objekata pri upotrebi sredstava za zaštitu bilja ili aktivnih materija vlasnici, odnosno korisnici zemljišta;</p> <p>4) za laboratorijsko ispitivanje sredstava za zaštitu bilja nosioci rješenja o registraciji ako to sredstvo za zaštitu bilja nije u skladu sa rješenjem o registraciji ili deklaracijom;</p> <p>5) za laboratorijska ispitivanja uzoraka sredstava za zaštitu bilja pri uvozu, uvoznici od kojih su uzorci uzeti.</p> <p>Naknade iz stava 1 tač. 2 do 5 ovog člana prihod su lica koja obavljaju poslove ili pružaju usluge za koje se plaća naknada.</p> <p>Naknade iz stava 1 tačka 1 ovog člana prihod su budžeta Crne Gore.</p> <p>Visina naknada iz stava 1 tačka 1 ovog člana utvrđuje Ministarstvo na osnovu stvarno ostvarenih troškova.</p>			
---	---	--	--	--

<p>Član 75. Nadležno tijelo</p> <p>1.Svaka država članica imenuje nadležno tijelo ili tijela za sprovođenje obveza država članica utvrđenih u ovoj Regulativi.</p> <p>2. 2. Svaka država članica imenuje koordinaciono nacionalno tijelo za koordinaciju i osiguranje svih potrebnih kontakata s podnosiocima zahtjeva, drugim državama članicama, Komisijom i Agencijom.</p> <p>3. Države članice osiguravaju da nadležna tijela raspoložu dovoljnim brojem odgovarajuće kvalifikovanog i iskusnog osoblja kako bi se obaveze utvrđene u ovoj Regulativi sprovele efikasno i uspješno.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana članom 42 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", broj 51/08)</p>	
<p>4. Svaka država članica dostavlja pojedinosti o svojem nadležnom tijelu ili tijelima Komisiji, Agenciji i koordinacionom nacionalnim tijelima drugih država članica te ih obavještava o svim promjenama.</p> <p>5. Komisija objavljuje i ažurira na svojoj internet stranici popis tijela iz stavova 1. i 2.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 76. Troškovi Komisije</p> <p>Član 77. Smjernice</p> <p>Član 78. Izmjene i provedbene mjere</p> <p>Član 79. Postupak u Odboru</p> <p>Član 80. Prelazne mjere</p> <p>Član 81. Izuzeća za protektante i sinergiste, koformulante i</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

pomoćna sredstva Član 82. Klauzula o reviziji Član 83. Stavljanje van snage Član 84. Stupanje na snagu i primjena				
PRILOG I – mijenja Regulative 32013R0518 Definicija zona za odobravanje sredstava za zaštitu bilja iz članka 3. stava 17.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
PRILOG II. Postupak i mjerila za odobravanje aktivnih supstanci, safenera i sinergista prema poglavlju II.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
PRILOG III. Popis koformulanata koji nisu prihvatljivi za uključivanje u sredstva za zaštitu bilja kako je naznačeno u članu 27.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
PRILOG IV. Usporedna procjena prema članu 50.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
PRILOG V. Direktive stavljene izvan snage i njihove kasnije izmjene iz članka 83	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Direktiva (EK) Br 2009/128				
Član 1 –član 4	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Nacionalnog plana za održivu upotrebu	IV kvartal 2015

			sredstava za zaštitu bilja	
<p>Član 4. Nacionalni akcijski planovi</p> <p>1. Države članice donose nacionalne akcijske planove u kojima utvrđuju kvantitativne ciljeve, opće ciljeve, mjere i vremenske planove za smanjenje rizika i učinaka pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš, te podstiču razvoj i uvođenje integrisane zaštite bilja i alternativnih postupaka ili tehnika kako bi se smanjila zavisnost od upotrebe pesticida. Ti ciljevi mogu obuhvatiti razna područja interesa, npr. zaštitu radnika, zaštitu životne sredine, ostatke, primjenu posebnih tehnika ili upotrebu na specifičnim kulturama.</p> <p>Nacionalni akcijski planovi također obuhvaćaju pokazatelje za praćenje upotrebe sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aktivne supstanci koje izazivaju posebnu zabrinutost, posebno ako postoje alternative. Države članice moraju obratiti posebnu pozornost na sredstva za zaštitu bilja koja sadrže aktivne supstanci odobrene u skladu s Direktivom Savjeta 91/414/EEZ od 15. jula 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište, koja kada budu podvrgnuta obnovi odobrenja prema Regulativi (EZ) br. 1107/2009 neće zadovoljavati kriterijume za dobivanje odobrenja iz tačaka 3.6. do 3.8. Priloga II. toj Regulativi.</p> <p>Na temelju takvih pokazatelja i, prema potrebi, uzimajući u obzir ciljeve za smanjenje rizika ili</p>	<p style="text-align: center;">Član 9</p> <p>Poslije člana 8 dodaje se novi član, koji glasi:</p> <p style="text-align: center;">“Član 8a</p> <p>Nacionalnim planom za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: Nacionalni plan) utvrđuju se ciljevi, mjere, indikatori i rokovi za postizanje održive upotrebe sredstava za zaštitu bilja radi smanjenja rizika i uticaja upotrebe sredstava za zaštitu bilja na zdravlje ljudi i životnu sredinu.</p> <p>Nacionalni plan donosi Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) na period od pet godina.</p> <p>Nacionalni plan se priprema u saradnji sa drugim državnim organima, naučnim i stručnim institucijama, udruženjima i nevladinim organizacijama.</p> <p>Godišnji izvještaj o sprovođenju Nacionalnog plana, organ uprave dostavlja Ministarstvu do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.</p> <p>Godišnji izvještaj iz stava 4 ovog člana Ministarstvo dostavlja Vladi.”</p>	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Nacionalnog plana za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja	IV kvartal 2015

<p>upotrebe postignute već prije primjene ove Direktive, moraju se utvrditi vremenski planovi i ciljevi za ograničenje upotrebe, naročito ako ograničenje upotrebe predstavlja odgovarajuće sredstvo za postizanje smanjenja rizika s obzirom na prioritete utvrđene u članu 15. stavu 2. tački (c). Ti ciljevi mogu biti prelazni ili konačni. Države članice primjenjuju sva potrebna sredstva za postizanje tih ciljeva.</p> <p>Pri izradi ili reviziji svojih nacionalnih akcionim planova države članice vode računa o zdravstvenim, socijalnim, ekonomskim i učincima na životnu sredinu kao i o posebnim nacionalnim, regionalnim i lokalnim uslovima te svim relevantnim interesnim skupinama</p> <p>U svojim nacionalnim akcijskim planovima države članice opisuju način na koji će provesti mjere sukladno članovima 5. do 15. za postizanje ciljeva iz prvoga podstava ovog stava.</p> <p>U nacionalnim akcijskim planovima vodi se računa o upotrebi pesticida u okviru drugih pravnih propisa Zajednice, poput planiranih mjera u okviru Direktive 2000/60/EZ.</p>				
Stavovi 2,3,4 i 5	Nema odgovarajuće odredbe		Neprenosivo	
Članovi 16 - 25	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Nacionalnog plana za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja	IV kvartal 2015

PRILOZI I, II, III I IV	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Nacionalnog plana za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja	IV kvartal 2015
-------------------------	---------------------------	-------------	---	-----------------



Crna Gora
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Broj: 03/1/2-1218/2

Podgorica, 8. VII 2013.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

Dopisom broj 323/12-0601-712/06 od 24. juna 2013. tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja** s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je saglasno s navedenim u ocjeni usklađenosti propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.



MINISTAR

dr Igor Lukšić



CRNA GORA
MINISTARSTVO PRAVDE

CRNA GORA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I RURALNOG RAZVOJA
PODGORICA

Pl. broj	Dat.	Pr. broj	Vrijednost
323/12-0601-712/12			

Broj: 03-5733/13
Podgorica, 1. jul 2013. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

PODGORICA

PREDMET: *Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja*

Ministarstvo pravde razmotrilo je tekst *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja*, koji je dostavljen aktom broj: 323/12-0601-712/09 od 28. juna 2013. godine i s tim u vezi obavještavamo vas da, u okviru nadležnosti ovog ministarstva, nemamo primjedbi, budući da su u neposrednoj saradnji sugestije ovog ministarstva ugrađene u tekst predloženog zakona.



MINISTAR,
Đoko Marković



Crna Gora
Sekretarijat za zakonodavstvo

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I RURALNOG RAZVOJA
PODGORICA

Projekat	Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
		323/12-0601		712/13

Broj: 05-566
Podgorica, 1. jula 2013. godine

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

PODGORICA

Na inovirani tekst Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja nemamo primjedaba, s obzirom da su predlozi i sugestije ovog Sekretarijata date u neposrednoj saradnji, ugrađene u tekst zakona.



SEKRETAR
Dušan M. Janković



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA**

Broj: 01-7585/2

Podgorica, 02. jul 2013. godine

**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA
- n/r ministra, gospodina Petra Ivanovića-**

Poštovani gospodine Ivanović,

U vezi sa Vašim aktom br: 323/12-0606-712/04 od 21.06.2013. godine, a povodom *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izvještaj o sprovedenoj analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u tekst gore navedenog akta i Izvještaj o analizi uticaja propisa, utvrđeno je da implementacija predmetnog zakona neće zahtijevati izdvajanje sredstava iz Budžeta Crne Gore.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija daje saglasnost na *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja*.

S poštovanjem,

MINISTAR
dr Radoje Žugić



OBRAZLOŽENJE ZAŠTO JAVNA RASPRAVA NIJE ODRŽANA U SKALDU SA ČLANOM 35 POSLOVNIKA

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je 24. septembra 2012.godine na osnovu čl. 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona uputilo Javni poziv zainteresovanoj javnosti (građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, Glavnom gradu, Prijestonici i opštinama, subjektima u poslovanju sredstvima za zaštitu bilja, strukovnim udruženjima, političkim strankama, sindikatima, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima) da se uključe u postupak pripreme Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sredstvima za zaštitu bilja i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku.

Takođe, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je, u skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl.list CG", br.7/2012), uputilo javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sredstvima za zaštitu bilja.

Od perioda objavljivanja poziva u rokovima propisanih ovim uredbama, a ni kasnije, nije bilo prijava za člana radne grupe, kao ni inicijativa, predloga, sugestija i komentara od strane zainteresovane javnosti.

Tokom izrade predloga zakona, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Fitosanitarna uprava, vršene su ciljne konsultacije sa predstavnicima distributera odnosno uvoznika sredstava za zaštitu bilja, kao i sa proizvođačima biljnih kultura i drugim korisnicima sredstva za zaštitu bilja i naučnim radnicima iz ove oblasti.

Eksternu ekspertsku podršku pružili su eksperti Velike Britanije kroz realizaciju projekta IPA 2010 „Jačanje administrativnih kapaciteta Fitosanitarne uprave - ekspertiska misija engleskog eksperta pri CRD (Chemical Regulations Directorate) za registraciju sredstava za zaštitu bilja - Tracy Roberts i studijska posjeta CRD-u delegacije Fitosanitarne uprave. Tokom ovih misija analiziran je postojeći Zakon o sredstvima za zaštitu bilja, njegovi nedostaci kao i sistem odobravanja sredstava za zaštitu bilja, stepen usklađenosti postojećih zahtjeva za odobravanje sredstava za zaštitu bilja sa sistemom EU kao i sistem stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja.

Takođe, važan dorinos je dala i Uprava za inspeksijske poslove odnosno fitosanitarni inspektori. Učesnici konsultacija su bili saglasni sa predloženim rješenjima, uz napomenu da je potrebno primjeniti što jednostavniji sistem priznavanja registracije, naravno ne na uštrb sigurnosti i bezbjednosti upotrebe ovih sredstava.

Kako se predloženim izmjenama i dopunama ovog zakona nijesu se u principu mijenjala institucionalna rješenja iz osnovnog teksta zakona odnosno ovim zakonom se bitno drugačije ne uređuju pitanja u odnosu na osnovni tekst zakona, javna rasprava nije sprovedena.

Cilj ovih izmjena i dopuna je tehničko i terminološko usklađivanje, preciziranje pojedinih odredbi u pogledu pojmova, sprovođenja postupaka u dijelu koji se odnosi na sredstva za zaštitu bilja kao i usaglašavanje sa zakonima koji su usvojeni poslje stupanja na snagu Zakona o sredstvima za zaštitu bilja i stvara("Službeni list CG", broj 51/08),kao i potrebe stvaranja pravnog osnova koji je nedostajao za prenošenje pojedinih dijelova EU legislative iz oblasti sredstava za zaštitu bilja.



Crna Gora

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Naziv propisa	PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	XIX POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA	3. 1. Poljoprivreda
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	12 Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika	12.10.20 Zdravlje bilja [03.50.20]
Ključni termini - eurovok deskriptori		

ODREDBE ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA KOJE SE MIJENJAJU

Član 1

Ovim zakonom uređuje se način klasifikacije, registracija, promet i upotreba sredstava za zaštitu bilja i aktivnih materija, maksimalno dozvoljeni nivo rezidua sredstava za zaštitu bilja, način vođenja registara i evidencija, razmjena podataka i druga pitanja od značaja za sredstva za zaštitu bilja.

Ovim zakonom uređuje se i način registracije sredstava za zaštitu bilja koja sadrže, sastoje se ili su dobijeni od genetički modifikovanih organizama, pod uslovom da je ispuštanje tih organizama u životnu sredinu dozvoljeno samo na osnovu procjene rizika za životnu sredinu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju genetički modifikovani organizmi.

Sredstva za zaštitu bilja i aktivne materije za koje se utvrdi da su opasne po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu klasifikuju se, označavaju i pakuju u skladu sa zakonom kojim su uređene hemikalije.

Klasifikacija i označavanje otpada, postupanje sa otpadom sredstava za zaštitu bilja i ambalaže vrši se u skladu sa zakonom kojim je uređen otpad.

Član 2

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1) sredstva za zaštitu bilja su aktivne materije i preparati koji sadrže jednu ili više aktivnih materija u obliku u kojem se isporučuju krajnjem korisniku, a koje su namijenjene za:

- zaštitu bilja ili biljnih proizvoda od štetnih organizama ili za sprječavanje djelovanja tih organizama, osim ukoliko te materije ili preparati nijesu namjenjeni u druge svrhe, u skladu sa ovim zakonom;

- uticaj na životne procese bilja, osim ishrane (regulisanje rasta i sl.);

- čuvanje biljnih proizvoda, ukoliko drukčije nije uređeno posebnim propisima;

- uništavanje nepoželjnog bilja;

- uništavanje djelova bilja ili sprječavanje nepoželjnog rasta bilja;

2) rezidue sredstava za zaštitu bilja su jedna ili više materija koje su prisutne na bilju ili biljnim proizvodima ili u bilju ili biljnim proizvodima, hrani, hrani za životinje ili u životnoj sredini, a koje su posljedica upotrebe sredstava za zaštitu bilja, uključujući njihove metabolite i proizvode koji nastaju kao rezultat njihovog razlaganja ili reakcijom;

3) materije su hemijski elementi i njihova jedinjenja, koja se prirodno javljaju ili su dobijena u procesu proizvodnje, uključujući i sve nečistoće koje su neizbježni rezultat procesa proizvodnje;

4) aktivne materije su materije ili mikro-organizmi, uključujući viruse, koje imaju opšte ili posebno dejstvo:

- protiv štetnih organizama ili

- na bilje, biljne djelove ili biljne proizvode;

5) preparati su smješe ili rastvori sastavljeni od dvije ili više materija od kojih je najmanje jedna aktivna materija, a upotrebljavaju se kao sredstva za zaštitu bilja;

6) bilje je živo bilje i živi dijelovi bilja, uključujući svježe plodove i sjeme;

7) biljni proizvodi su proizvodi biljnog porijekla, neprerađeni ili jednostavno prerađeni (mljevenjem, sušenjem ili presovanjem), osim bilja iz tačke 6 ovog člana;

8) štetni organizmi su organizmi biljnog ili životinjskog svijeta, kao i virusi, bakterije, mikoplazme i drugi patogeni organizmi koji su štetni za bilje i biljne proizvode;

9) životinje su životinjske vrste koje čovjek uobičajeno hrani, uzgaja ili ih konzumira;

10) promet je stavljenje na tržište sredstava za zaštitu bilja, uključujući nabavku sredstava za zaštitu bilja (plaćenu ili besplatnu), osim skladištenja radi otpremanja sa carinskog područja Crne Gore ili skladištenje zbog njihovog zbrinjavanja;

11) životna sredina je voda, vazduh, zemljište, fauna i flora i njihove uzajamne veze i odnosi sa živim organizmima;

12) integralna zaštita bilja je racionalna upotreba kombinacije bioloških, biotehnoških, hemijskih i drugih mjera za uzgoj bilja, pri čemu se upotreba sredstava za zaštitu bilja ograničava na određeni minimum neophodan za održavanje populacije štetnih organizama na nivou ispod onog koji bi izazvao ekonomski neprihvatljivu štetu ili gubitak;

13) IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) je Međunarodna unija za čistu i primjenjenu hemiju;

14) T+ je oznaka koja se koristi za označavanje sredstava za zaštitu bilja prema stepenu opasnosti;

15) EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) je evropska i mediteranska organizacija za zaštitu bilja;

16) ADI (acceptably daily intake) je prihvatljivi dnevni unos.

Član 3

Sredstva za zaštitu bilja ne smiju se stavljeti u promet i koristiti na teritoriji Crne Gore ako nijesu registrovana u skladu sa ovim zakonom, osim u naučno-istraživačke svrhe.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, sredstva za zaštitu bilja koja nijesu registrovana mogu se proizvoditi, skladištiti i otpremiti samo ako su namijenjena za upotrebu u drugoj državi i pod uslovom da su registrovana u drugoj državi.

Član 4

Sredstva za zaštitu bilja mogu se stavljeti u promet samo ako su registrovana, klasifikovana odnosno razvrstana, pakovana, označena i ako ih prati deklaracija i uputstvo za upotrebu, u skladu sa propisima kojima se uređuju opasne materije, hemikalije i u skladu sa ovim zakonom.

Registrovana sredstva za zaštitu bilja klasifikuju se, odnosno razvrstavaju prema namjeni.

Pregled razvrstanih sredstava za zaštitu bilja iz stava 2 ovog člana utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Sredstva za zaštitu bilja ne smiju se nalaziti u prometu ako im je istekao rok upotrebe.

Član 5

Pakovanje sredstava za zaštitu bilja mora da sadrži sljedeće:

1) trgovački naziv ili oznaku sredstva za zaštitu bilja;

2) naziv i sjedište, odnosno ime, prezime i adresu lica na koje glasi rješenje o registraciji (u daljem tekstu: nosilac registracije) i registracioni broj sredstva za zaštitu bilja, ime i adresa odgovornog lica za završno pakovanje i označavanje ako je različito;

3) količinu i naziv aktivne materije, u skladu sa propisima koji uređuju hemikalije, a ukoliko naziv nije uređen ovim propisima onda se navodi njegov ISO generalni naziv, a ako i tog naziva nema, aktivna materija se označava hemijskom oznakom u skladu sa pravilima IUPAC-a;

4) neto količina sredstva za zaštitu bilja izražena u mjernim jedinicama;

5) broj serije ili drugi podatak za identifikaciju;

6) podaci o prvoj pomoći (simptomi i znaci trovanja i slično);

7) upozorenja o riziku za ljude, životinje i životnu sredinu, u skladu sa propisanim oznakama;

8) preventivne mjere za zaštitu ljudi, životinja i životne sredine u skladu sa propisanim oznakama;

9) vrsta sredstva za zaštitu bilja prema načinu djelovanja (npr. insekticid, regulator rasta, sredstvo za uništavanje korova itd.);

10) vrstu preparata (npr. kvašljivi prašak, emulzirajući koncentrat itd.);

11) upotreba za koju je sredstvo za zaštitu bilja registrovano i specifični poljoprivredni, zdravstveni i ekološki uslovi pod kojima se sredstvo za zaštitu bilja smije ili ne smije koristiti;

12) uputstvo za upotrebu i doziranje izraženo u mjernim jedinicama, za svaku upotrebu u skladu sa rješenjem o registraciji;

13) ukoliko je potreban određen vremenski razmak između svake upotrebe i:

- sijanja ili sadnje poljoprivrednih kultura koje treba zaštititi,

- sijanja ili sadnje kasnijih poljoprivrednih kultura,

- pristupa ljudi ili životinja,

- žetve ili berbe,

- upotrebe ili konzumacije;

14) informacije o mogućoj fitotoksičnosti, o osjetljivosti određenih sorti i o bilo kojoj direktnoj ili indirektnoj negativnoj nus pojavi na bilju ili biljnim proizvodima zajedno sa vremenskim razmacima koji će se pratiti između primjene i sijanja ili sadnje:

- dotične poljoprivredne kulture ili

- sljedeće poljoprivredne kulture;

15) ako je priloženo odvojeno uputstvo iz stava 2 ovog člana tekst: "Pročitaj priloženo uputstvo prije upotrebe";

16) uputstva za čuvanje sredstva za zaštitu bilja i pakovanja;

17) datum isteka roka upotrebe koji važi u normalnim uslovima čuvanja za koje je vijek trajanja sredstva za zaštitu bilja ograničen na manje od dvije godine.

Podaci iz stava 1 tač. 12, 13 i 14 ovog člana mogu se navesti na odvojenom uputstvu koje prati pakovanje, ako je raspoloživi prostor na pakovanju nedovoljan za navođenje ovih podataka.

Odvojeno uputstvo iz stava 2 ovog člana smatra se označavanjem u smislu ovog zakona.

Na pakovanju sredstva za zaštitu bilja ne smiju se nalaziti oznake "netoksično", "bezopasno" ili slične oznake, osim oznaka i informacija da se sredstva za zaštitu bilja mogu koristiti kada su pčele ili druge vrste, koje ne spadaju u ciljnu grupu, aktivne ili kada poljoprivredne kulture i korov cvjetaju, ako se rješenje o registraciji odnosi na upotrebu tokom perioda kada su pčele aktivne ili drugi organizami i za njih predstavlja minimalnu opasnost.

Podaci na pakovanju sredstva za zaštitu bilja na teritoriji Crne Gore ispisuju se jasno i čitljivo na crnogorskom jeziku i na način kojim se onemogućava njihovo brisanje ili odstranjivanje.

Izuzetno od stava 1 tač. 7 i 8 ovog člana, na pakovanju se unose i dodatne oznake i informacije, radi zaštite ljudi, životinja i životne sredine.

Način pakovanja, bliži sadržaj podataka i oznaka na pakovanju, uputstva za upotrebu, sadržaj deklaracije kao i standardne izraze kojima se upozorava na posebne opasnosti i mjere bezbjednosti za sredstva za zaštitu bilja propisuje Ministarstvo.

Član 6

Prometom sredstava za zaštitu bilja može se baviti privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnik registrovan za obavljanje te djelatnosti u Centralnom registru Privrednog Suda (u daljem tekstu: CRPS) sa sjedištem u Crnoj Gori i koji je upisan u Registar za promet sredstava za zaštitu bilja na veliko i Registar za promet sredstava za zaštitu bilja na malo (u daljem tekstu: Registar).

Prometom sredstava za zaštitu bilja na veliko i malo može se baviti privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnik, ako:

- ima zaposleno lice u stalnom radnom odnosu odgovorno za nabavku, promet, smještaj, čuvanje i izdavanje sredstava za zaštitu bilja sa završenim specijalističkim studijama, odnosno poljoprivrednim fakultetom (smjer - zaštite bilja), odnosno specijalističkim studijama ili poljoprivrednim fakultetom (smjer biljne proizvodnje) i koje ima završen specijalistički kurs za sredstva za zaštitu bilja;

- raspolaže odgovarajućom opremom i prostorom za skladištenje, odnosno prodaju sredstava za zaštitu bilja.

Ispunjenost uslova iz st. 1 i 2 ovog člana utvrđuje rješenjem organ uprave nadležan za sredstva za zaštitu bilja (u daljem tekstu: organ uprave).

Po žalbi na rješenje iz stava 3 ovog člana, kao i na druge pojedinačne akte koje donosi organ uprave odlučuje Ministarstvo.

Upis u Registar vrši se na osnovu zahtjeva.

Registar vodi organ uprave.

Podaci iz Registra su javni.

Program specijalističkog kursa iz stava 2 ovog člana utvrđuje Ministarstvo, u saradnji sa naučno nastavnom ustanovom iz oblasti zaštite bilja.

Naučno nastavna ustanova iz stava 8 ovog člana organizuje specijalistički kurs za sredstva za zaštitu bilja i izdaje sertifikat o položenom specijalističkom kursu.

Bliže uslove u pogledu opreme, prostora iz stava 2 ovog člana i sredstava za zaštitu bilja koja se mogu stavljati u promet, obrazac, sadržaj i način vođenja Registra, sadržaj zahtjeva za upis u Registar iz stava 5 ovog člana i dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev propisuje Ministarstvo.

Član 7

Privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnik koji se bavi prometom sredstava za zaštitu bilja dužan je da vodi evidenciju o količini:

- 1) nabavljenih sredstava za zaštitu bilja;

- 2) prodatih sredstava za zaštitu bilja koja sadrži:

- podatke o korisniku odnosno registrovanom proizvođaču bilja iz člana 8 stav 1 ovog zakona (ime i adresu odnosno naziv i sjedište proizvođača, podatke o upisu u registar proizvođača bilja, naziv sredstva za zaštitu bilja i aktivne materije, datum prodaje);

- podatke o proizvođaču bilja za sopstvene potrebe (ime, adresa, JMB, naziv sredstva za zaštitu bilja, datum prodaje);

3) uskladištenih sredstava za zaštitu bilja;

4) sredstava za zaštitu bilja koja su povučena iz prometa.

Podaci iz evidencije iz stava 1 ovog člana dostavljaju se organu uprave najkasnije do 31. marta tekuće godine za proteklu godinu, a na zahtjev organa uprave i u kraćim periodima.

Privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnik iz člana 11 stav 2 ovog zakona dužno je da, pored evidencije iz stava 1 ovog člana, vodi i evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja i podatke dostavlja organu uprave najkasnije do 31. marta tekuće godine za proteklu godinu, a na zahtjev organa uprave i u kraćim periodima.

Privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnik koje se bavi prometom registrovanih sredstava za zaštitu bilja, koja su na osnovu oznaka opasnosti, prema propisima kojima su uređene hemikalije klasifikovana u sredstva za zaštitu bilja sa oznakom T+, pored evidencije iz stava 2 ovog člana, vode i evidenciju koja sadrži:

- podatke o sredstvu za zaštitu bilja (trgovački naziv, namjena, rok upotrebe);

- datum prodaje, odnosno isporuke sredstva za zaštitu bilja;

- količinu prodatog odnosno isporučenog sredstva za zaštitu bilja;

- podatke o kupcu odnosno korisniku (za pravna lica: naziv, sjedište i matični broj, a za fizička lica: ime i prezime, adresa i JMBG);

- potpis isporučioaca i primaoca.

Privredno društvo odnosno drugo pravno lice i preduzetnik koje se bavi prometom sredstva za zaštitu bilja, podatke iz stava 4 ovog člana čuva najmanje pet godina od dana upisa u evidenciju.

Bliži sadržaj evidencije i podataka, način vođenja evidencija i dostavljanja podataka propisuje Ministarstvo.

Član 8

Proizvođači bilja mogu bilje i biljne proizvode stavljati u promet samo ako su upisani u Registar proizvođača bilja koji vodi organ lokalne uprave nadležan za poslove poljoprivrede.

Upis u Registar proizvođača bilja vrši se na osnovu zahtjeva.

Organ lokalne uprave iz stava 1 ovog člana dužan je da na zahtjev Ministarstva dostavlja podatke iz Registra proizvođača bilja.

Proizvođači bilja iz stava 1 ovog člana, koji koriste sredstva za zaštitu bilja, dužni su da vode evidenciju o upotrebi sredstava, pravilno čuvaju sredstva za zaštitu bilja i postupaju sa otpadom sredstva za zaštitu bilja u skladu sa zakonom kojim je uređen otpad.

Sadržaj, oblik i način vođenja Registra proizvođača bilja iz stava 1 ovog člana, sadržaj zahtjeva za upis u Registar sa potrebnom dokumentacijom, sadržinu i način vođenja evidencije o upotrebi sredstava za zaštitu bilja propisuje Ministarstvo.

Član 9

Sredstva za zaštitu bilja moraju se upotrebljavati u skladu sa rješenjem o registraciji sredstva za zaštitu bilja, odnosno uputstvom za upotrebu i deklaracijom i pripremati propisane koncentracije uz poštovanje načela dobre poljoprivredne prakse za sredstva za zaštitu bilja, integralne zaštite bilja i zaštite životne sredine.

Načela dobre poljoprivredne prakse i integralnu zaštitu bilja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Upotreba sredstava za zaštitu bilja iz aviona nije dozvoljena.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, upotreba sredstava za zaštitu bilja iz aviona dozvoljena je (u šumama i na velikim površinama u monokulturama) uz saglasnost organa uprave.

Bliže uslove za upotrebu sredstava za zaštitu bilja iz aviona propisuje Ministarstvo.

Sredstva za zaštitu bilja ne smiju se upotrebljavati na način koji bi prouzrokovao zagađenje stambenih, privrednih i drugih objekata u kojima borave ljudi i životinje, kao i zagađenje voda i okolnih zemljišta.

Reklamiranje, oglašavanje, davanje preporuka i savjeta dozvoljeno je samo za registrovana sredstva za zaštitu bilja, za namjene određene u rješenju o registraciji u skladu sa deklaracijom i uputstvom za upotrebu.

Član 10

Rezidue sredstava za zaštitu bilja ne smiju biti većeg nivoa od propisanog.

Kada se utvrdi da su rezidue sredstava za zaštitu bilja veće od maksimalno propisanog nivoa rezidua sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: MRL - Maximum Residue Levels), takvo bilje, biljne proizvode, hranu ili hranu za životinje treba uništiti ili spriječiti njihovu upotrebu za ishranu ljudi ili životinja.

MRL na bilju ili biljnim proizvodima ili u bilju ili biljnim proizvodima, hrani ili hrani za životinje, kao i bilje i biljne proizvode i hranu ili hranu za životinje za koju se utvrđuje MRL, mjere i postupke koji se preduzimaju kada se laboratorijskim metodama utvrdi prekoračenje MRL, monitoring i ostale mjere i postupke nadležnih organa propisuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, u saradnji sa Ministarstvom.

Metode uzorkovanja za utvrđivanje rezidua sredstava za zaštitu bilja propisuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, u saradnji sa Ministarstvom.

Član 13

Zahtjev za registraciju sredstva za zaštitu bilja podnosi proizvođač ili pravno ili fizičko lice koje nastupa u ime i za račun proizvođača, ima sjedište u Crnoj Gori i odgovorno je za prvo stavljanje sredstva za zaštitu bilja u promet.

Sadržaj zahtjeva iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Član 17

U postupku pripreme dokumentacije iz člana 16 stav 1 ovog zakona priznaje se i međunarodna dokumentacija o eksperimentima na životinjama, ako su eksperimenti sprovedeni u skladu s načelima dobre laboratorijske prakse.

Radi sprječavanja ponavljanja eksperimenata na kičmenjacima podnosilac zahtjeva, prije izvođenja eksperimenata, podnosi zahtjev organu uprave za dostavljanje imena i adrese ili naziva i sjedišta nosioca rješenja, radi utvrđivanja činjenice da li je već registrovano identično sredstvo za zaštitu bilja.

Podnosilac zahtjeva dužan je da, uz zahtjev iz stava 2 ovog člana, priloži dokaz da domaći ili strani proizvođač namjerava registrovati sredstvo za zaštitu bilja i da raspolaže propisanom dokumentacijom.

Kada organ uprave utvrdi da podnosilac zahtjeva traži registraciju sredstva za zaštitu bilja koje je istovjetno već registrovanom sredstvu za zaštitu bilja od strane nekog drugog lica, organ uprave dostavlja podnosiocu zahtjeva naziv i adresu nosioca rješenja i o tome obavještava nosioca rješenja.

Podnosilac zahtjeva i nosilac rješenja treba da postignu dogovor o zajedničkoj upotrebi podataka zbog sprječavanja ponavljanja eksperimenata na kičmenjacima.

Sprovođenje eksperimenata na životinjama vrši se na osnovu odobrenja organa uprave nadležnog za poslove veterinarstva.

Član 22

Organ uprave izdaje rješenje o registraciji sredstva za zaštitu bilja, ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

- da je aktivna materija ili aktivne materije koje sadrži sredstvo za zaštitu bilja upisana na Listu iz člana 30 ovog zakona, na osnovu dokumentacije iz člana 15 stav 2 i člana 16 stav 3 ovog zakona;

- da je sredstvo za zaštitu bilja u skladu sa propisom kojim se uređuju jedinstvena načela za ocjenjivanje sredstva za zaštitu bilja iz člana 14 stav 5 ovog zakona;

- da sredstvo za zaštitu bilja ispunjava uslove iz stava 2 tač. 1 do 5 ovog člana.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, sredstvo za zaštitu bilja može se registrovati na osnovu dokumentacije iz člana 15 stav 2 i člana 16 stav 3 ovog zakona, ako je u toku postupak za upis na Listu aktivnih materija koje sadrži to sredstvo i ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

- 1) da je, u skladu sa naučnim i tehničkim razvojem i na osnovu ocjene sredstva za zaštitu bilja, utvrđeno da, uz pravilnu upotrebu, sredstvo za zaštitu bilja:

- djeluje efikasno;

- nema neprihvatljivog uticaja na bilje ili biljne proizvode;

- ne uzrokuje nepotrebne patnje štetnih glodara koji se suzbijaju;

- nema štetan uticaj na zdravlje ljudi ili životinja, direktno ili indirektno (npr. putem vode za piće, hrane ili stočne hrane), na površinske i podzemne vode;

- nema neprihvatljiv uticaj na životnu sredinu, uzimajući u obzir ponašanje sredstva za zaštitu bilja u životnoj sredini, naročito na zagađenje površinskih i podzemnih voda, uključujući vodu za piće i uticaj na organizme na koje se ne odnosi upotreba;

- ne nakuplja se u zemljištu i u lancu ishrane;

- 2) da je, na osnovu metoda ili međunarodnih standarda, moguće utvrditi sadržaj aktivnih materija, toksikoloških i ekotoksikoloških nečistoća i sastojaka u tehničkoj aktivnoj materiji i preparatu;

- 3) da je odgovarajućim metodama moguće utvrditi rezidue sredstava za zaštitu bilja koje mogu uticati na zdravlje ljudi i životnu sredinu, a posljedica su pravilnog načina upotrebe;

- 4) da se utvrđena fizičko-hemijska svojstva smatraju prihvatljivim u uslovima odgovarajuće upotrebe i skladištenja sredstva za zaštitu bilja;

- 5) da su u dokumentaciji predložene MRL u hrani i predložene karence za zatraženu upotrebu.

Uz dokumentaciju iz člana 15 stav 2 i člana 16 stav 3 ovog zakona prilažu se na zahtjev organa uprave i rezultati o biološkim ispitivanjima na teritoriji Crne Gore na osnovu metoda koje propisuje Ministarstvo.

Metode iz stava 3 ovog člana izvode se u odgovarajućim uslovima poljoprivredne proizvodnje, zaštite bilja i životne sredine koje odgovaraju okolnostima u kojima će se sredstva za zaštitu bilja upotrebljavati na teritoriji Crne Gore (EPPO metode).

Sredstvo za zaštitu bilja namijenjeno za primjenu u poljoprivredi može se, na osnovu zahtjeva, registrovati i za primjenu na nepoljoprivrednim površinama, ako su ispunjeni propisani uslovi iz stava 2 tač. 1 do 5 ovog člana.

Podnosilac zahtjeva iz stava 5 ovog člana prilaže dokumentaciju iz člana 15 stav 2 i člana 16 stav 3 ovog zakona.

Član 23

Podnosilac zahtjeva može zahtjevati da se za sredstvo za zaštitu bilja koje sadrži aktivnu materiju ili aktivne materije upisane na Listu iz člana 30 ovog zakona, na osnovu obavljene registracije u drugoj državi, prizna registracija, ako je to sredstvo bilo registrovano u skladu sa jedinstvenim načelima za ocjenjivanje sredstva za zaštitu bilja iz člana 14 stav 5 ovog zakona i ako su za predloženu primjenu sredstva na teritoriji Crne Gore uslovi u poljoprivrednoj proizvodnji, zaštiti bilja i životnoj sredini, uključujući klimatske uslove važne za primjenu sredstava, uporedivi sa prilikama u drugim državama koje pripadaju istoj klimatskoj zoni.

U slučajevima iz stava 1 ovog člana na teritoriji Crne Gore nije potrebno ponovno provjeravanje uslova iz člana 22 ovog zakona.

Uz zahtjev za priznavanje registracije prilažu se podaci: o identitetu aktivne materije, sredstva za zaštitu bilja, dokaz i izvještaj o registraciji sredstva za zaštitu bilja u drugoj državi, koji su prevedeni na crnogorski jezik i ovjerenu kopiju originala i rezimea iz člana 16 stav 2 ovog zakona.

Organ uprave može odbiti zahtjev iz stava 1 ovog člana zbog neuporedivosti prilika poljoprivredne proizvodnje, zaštite bilja, životne sredine ili klimatskih uslova na osnovu mišljenja

Komisije. Organ uprave može zahtjevati da se ispitivanja obave u Crnoj Gori i odrediti i dodatne uslove za primjenu sredstva za zaštitu bilja, zbog:

- posebne ekološke osjetljivosti na određenim područjima (kraška područja);
- razlika u prehrambenim navikama stanovništva;
- pojave rezistentnosti.

Organ uprave može, uz saglasnost podnosioca zahtjeva iz stava 1 ovog člana u postupku priznavanja registracije, uz uvažavanje uslova iz člana 22 stav 2 tačka 1 ovog zakona i na osnovu mišljenja ocjenjivača i Komisije iz člana 14 st. 2 i 3 ovog zakona, izmijeniti predloženu upotrebu sredstva za zaštitu bilja, da bi se izuzele iz upoređivanja sve neuporedive prilike u poljoprivrednoj proizvodnji, zaštiti bilja ili životnoj sredini, uključujući i klimatske uslove.

U postupku rješavanja zahtjeva za priznavanje registracije sredstva za zaštitu bilja primjenjuju se uslovi po propisima Crne Gore o zaštiti na radu lica koja dolaze u kontakt sa sredstvom za zaštitu bilja.

Organ uprave može u postupku priznavanja registracije ograničiti upotrebu sredstva za zaštitu bilja zbog razlika u prehrambenim navikama stanovništva u Crnoj Gori u cilju sprječavanja izloženosti potrošača reziduama sredstava za zaštitu bilja višim od prihvatljivog dnevnog unosa ADI (acceptably daily intake).

Bliže uslove i način za priznavanje registracije i procjenu uporedivosti prilika i klimatskih uslova iz st. 4 i 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Član 24

Organ uprave sredstvo za zaštitu bilja registruje na rok koji ne može biti duži od deset godina.

Rok iz stava 1 ovog člana može se više puta produžavati, a svaki put najviše do deset godina. Zahtjev za produženje registracije podnosi se organu uprave najmanje 12 mjeseci prije isteka roka iz registracije.

Ako su nastale promjene uslova na osnovu kojih je sredstvo za zaštitu bilja bilo registrovano, organ uprave zatražiće kompletnu dokumentaciju za ocjenu sredstva ili dio dokumentacije potrebne za donošenje rješenja o produženju roka registracije.

Registrovano sredstvo za zaštitu bilja ponovo se ocjenjuje ako ne ispunjava neki od uslova iz člana 22 st. 1 i 2 ovog zakona.

U slučaju iz stava 4 ovog člana organ uprave zatražiće od nosioca rješenja, privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica i preduzetnika kojem je bilo odobreno proširenje upotrebe sredstva za zaštitu bilja iz člana 33 ovog zakona dokumentaciju i dodatne podatke potrebne za ponovnu ocjenu sredstva za zaštitu bilja.

Bliže uslove za produženje registracije i za ponovnu ocjenu sredstva za zaštitu bilja propisuje Ministarstvo.

Član 26

Rješenje o registraciji sredstva za zaštitu bilja iz čl. 22 do 28 ovog zakona izdaje organ uprave najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana prijema potpune dokumentacije podnosioca zahtjeva.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, po zahtjevu za izmjenu ili dopunu rješenja o registraciji sredstva za zaštitu bilja zbog manjih promjena, koje nemaju uticaj na zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu (promjena trgovačkog naziva, naziva postojećeg proizvođača ili zastupnika, promjena sastava koji se po međunarodnim standardima smatra manjom izmjenom bez promjene sadržaja aktivne materije i promjena zbog snižavanja MRL), organ uprave izdaje rješenje o izmjeni, bez ocjenjivanja sredstva za zaštitu bilja.

Rješenje o registraciji sredstva za zaštitu bilja glasi na sredstvo za zaštitu bilja i na podnosioca zahtjeva iz člana 13 stav 1 ovog zakona. Rješenje o registraciji naročito sadrži trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, naziv i sadržaj aktivnih materija i drugih opasnih materija u sredstvu za zaštitu bilja, podatke o upotrebi, namjeni i označavanju sredstva za zaštitu bilja, dozvoljena mjesta prodaje, karenca i MRL.

Bliži sadržaj rješenja o registraciji sredstva za zaštitu bilja iz stava 3 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Član 30

Listu dozvoljenih i Listu zabranjenih aktivnih materija utvrđuje organ uprave.

Liste iz stava 1 ovog člana objavljuju se u "Službenom listu Crne Gore", jednom godišnje.

Sadržaj lista iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Član 45

Naknade za pokriće troškova plaćaju:

1) u postupku registracije sredstva za zaštitu bilja i troškova biološke analize u postupku registracije i priznavanja registracije sredstva za zaštitu bilja podnosioci zahtjeva;

2) za utvrđivanje prisustva rezidua sredstava za zaštitu bilja u bilju, biljnim proizvodima, hrani ili hrani za životinje, kada rezidue sredstava za zaštitu bilja prelaze propisane MDK vlasnici bilja, biljnih proizvoda, hrane i hrane za životinje;

3) za analize zemljišta i drugih objekata pri upotrebi sredstava za zaštitu bilja ili aktivnih materija vlasnici, odnosno korisnici zemljišta;

4) za laboratorijsko ispitivanje sredstava za zaštitu bilja nosioci rješenja o registraciji ako to sredstvo za zaštitu bilja nije u skladu sa rješenjem o registraciji ili deklaracijom;

5) za laboratorijska ispitivanja uzoraka sredstava za zaštitu bilja pri uvozu, uvoznici od kojih su uzorci uzeti.

Naknade iz stava 1 tač. 2 do 5 ovog člana prihod su lica koja obavljaju poslove ili pružaju usluge za koje se plaća naknada.

Naknade iz stava 1 tačka 1 ovog člana prihod su budžeta Crne Gore.

Visina naknada iz stava 1 tačka 1 ovog člana utvrđuje se na osnovu stvarno ostvarenih troškova.

Član 53

Novčanom kaznom od 700 eura do 25.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) na teritoriji Crne Gore stavi i u promet i upotrebu sredstvo za zaštitu bilja koje nije registrovano, odnosno nije za to sredstvo izdato rješenje o registraciji (član 3 stav 1);

2) stavlja na tržište bilje, a nije upisan u Registar proizvođača bilja (član 8 stav 1);

3) ne vodi evidenciju o upotrebi sredstava, pravilno ne čuva sredstva za zaštitu bilja i ne postupa sa otpadom sredstava za zaštitu bilja u skladu sa zakonom (član 8 stav 4);

4) ne upotrebljava sredstva za zaštitu bilja na način propisan članom 9 stav 1 ovog zakona;

5) upotrebljava sredstva za zaštitu bilja iz aviona (član 9 stav 3);

6) upotrebljava sredstva za zaštitu bilja suprotno članu 9 stav 4 ovog zakona;

7) daje savjete, preporuke, obavlja oglašavanje i druge vrste reklamiranja suprotno članu 9 stav 7 ovog zakona;

8) podnosilac zahtjeva, prije izvođenja eksperimenta, ne podnese zahtjev organu uprave za utvrđivanja činjenice da li je već registrovano identično sredstvo za zaštitu bilja i druge podatke o registraciji tog sredstva (član 17 stav 2);

9) nosilac rješenja, lice iz člana 33 ovog zakona ili korisnik sredstva za zaštitu bilja ne obavijesti organ uprave o svim novim podacima, mogućem opasnom uticaju bilo kog sredstva za zaštitu bilja ili rezidua sredstva za zaštitu bilja na zdravlje ljudi i životinja (član 21);

10) izvrši izmijene rješenja o registraciji sredstva za zaštitu bilja, a nijesu ispunjeni uslovi iz člana 22 stav 2 tačka 1 ovog zakona (član 27 stav 3);

11) obavlja istraživanje neregistrovanog sredstva za zaštitu bilja bez dozvole ili suprotno uslovima iz dozvole (član 31 st. 1 i 3);

12) izdaje vanrednu dozvolu za promet i upotrebu neregistrovanog sredstva za zaštitu bilja suprotno članu 32 ovog zakona;

13) upotrebljava već registrovano sredstvo za zaštitu bilja za druge (proširene) namjene bez dozvole za proširenje upotrebe ili suprotno dozvoli za proširenje upotrebe tog sredstva (član 33 stav 1);

14) obavlja stručne poslove i zadatke iz oblasti zaštite sredstava za zaštitu bilja i poslove laboratorijskih analiza za praćenje rezidua u skladu sa ovim zakonom i pripisima kojima se uređuje bezbjednost hrane, a ne ispunjava uslove u pogledu kadra, opreme i uređaja (član 34);

15) upotrebljava uređaje koji ne garantuju sigurnu upotrebu sredstva za zaštitu bilja i zaštitu životne sredine (član 38);

Član 54

Novčanom kaznom od stostrukog do dvjestopedesetostrukog iznosa najniže cijene rada u Crnoj Gori kazniće se za prekršaj organ, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, ako:

1) stavlja u promet sredstva za zaštitu bilja kojima je istekao rok upotrebe (član 4 stav 4);

2) ne vodi evidencije o sredstvima za zaštitu bilja, ne dostavlja izvještaj iz evidencije organu uprave i ne čuva podatke u propisanim rokovima (član 7 st. 1, 2, 3, 4 i 5);

3) ne uništi ili ne spriječi upotrebu bilja, biljnih proizvoda ili hrane kada se utvrdi da su rezidue sredstva za zaštitu bilja na ili u tim proizvodima i hrani većeg nivoa od propisanog (član 10 stav 2);

4) obavlja suzbijanje i iskorjenjivanje štetnih organizama, a nije upisano u Registar davaoca usluga (član 37 stav 2);

5) ne čuva tehničku dokumentaciju o uređajima (član 40);

6) uvozi sredstva za zaštitu bilja, a nije upisano u Registar ili pri uvozu pošiljku ne prijavi fitosanitarnom inspektoru (član 41 st. 1 i 7).

Novčanom kaznom od dvadesetostrukog iznosa najniže cijene rada u Crnoj Gori kazniće se za prekršaj iz stava 1 ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od desetostrukog do dvadesetostrukog iznosa najniže cijene rada u Crnoj Gori kazniće se za prekršaj iz stava 1 ovog člana i fizičko lice.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sredstvima za zaštitu bilja
<p>1. Definisanje problema</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? 	
<ul style="list-style-type: none"> - Predloženim aktom izvršice se dodatno preciziranje pojedinih odredbi važećeg zakona koje su uočene kao nedostaci za punu implemetaciju zakona. Takođe, ukazala se potreba jasnog definisanja određenog broja pojmova, odnosno izvršeno je usklađivanje definicija sa novousvojenom legislativom EU u oblasti sredstava za zaštitu bilja. Novousvojena EU legislativa je unijela i određene „novine“ vezane za postupke registracije sredstava za zaštitu bilja kao i druge postupaka za koje se ovim izmjenama i dopunama stvara pravni osnov za prenošenje pojedinih dijelova EU legislative. Usaglašavanje je vršeno sa Regulativom (EK) Br 1107/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. oktobra 2009.godine vezano za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja i koja mijenja Direktivu 79/117 i 91/414, kao i sa Direktivom 2009/128/EK Evropskog parlamenta i savjeta od 21. oktobra 2009.godine kojom se uspostavlja okvir za zajedničke aktivnosti kako bi se dostigla održiva upotreba pesticida, a usvojene su nakon usvajanja Zakona o sredstvima za zaštitu bilja. - Bez postojanja ovog akta bila bi otežan odnosno skoro nemoguć promet sredstvima za zaštitu bilja. Takođe, uvodi se pojam „održiva upotreba pesticida“ koji će kao skup mjera, doprinijeti smanjenju rizika i uticaja upotrebe sredstava za zaštitu bilja. Donošenjem Nacionalnog plana za održivu upotrebu pesticida sa utvrđenim ciljevima, mjerama, indikatorima i rokovima, Crna Gora će se pozicionirati u red država koje svojim odgovornim odnosom planirano i ciljano doprinosi zaštiti zdravlja ljudi i zaštiti životne sredine. - Bez postojanja ovog akta tržište Crne Gore ostalo bi neusaglašeno sa zahtjevima EU, u pogledu proizvodnje, prometa – uvoza i distribucije na veliko i malo sredstava za zaštitu bilja, što sa sobom povlači i stagniranje u poljoprivrednoj proizvodnji. - Bez postojanja ovog akta domaći proizvođači bilja su oštećeni jer ne bi mogli prilikom uzgoja bilja koristiti najnovija dostignuća u oblasti sredstava za zaštitu bilja što se direktno odražava na prinose, kvalitet, a samim tim i na potražnju naših proizvoda na međunarodnom i domaćem tržištu. - Nepostojanje ovog propisa dovelo bi do smanjivanja potencijala za izvoz, odnosno za razmjenu robe biljnog porijekla, a sa druge strane Crna Gora bi pokazala nezainteresovanost da uzme u obzir uticaj održive upotrebe sredstava za zaštitu bilja na zdravstvene, socijalne i ekonomske prilike kao i na životnu sredinu uopšte. 	
<p>2. Ciljevi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? - Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je 	

primjenljivo.

- Održiva upotreba pesticida je cilj koji će stalnim sprovođenjem skupa mjera doprinijeti smanjenju rizika i uticaja upotrebe sredstava za zaštitu bilja, a donošenjem i implementacijom Nacionalnog plana za održivu upotrebu pesticida sa utvrđenim ciljevima, mjerama, indikatorima i rokovima, Crna Gora će se pozicionirati u red država koje svojim odgovornim odnosom planirano i ciljano doprinosi zaštiti zdravlja ljudi i zaštiti životne sredine.
- Crnogorska poljoprivreda i Evropska unija – Strategija razvoja proizvodnje hrane i ruralnih područja; Nacionalni plan za implementaciju Stokholmske konvencije

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

- Ne postoje druge opcije.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektno.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

- Postojanje ovog akta olakšaće promet i obezbjediće sigurniju upotrebu sredstava za zaštitu bilja; imaće uticaj na zaštitu zdravlja ljudi i životnu sredinu kroz obezbjeđenje održive upotrebe ovih sredstava. Postojanje ovog akta omogućiće domaćim proizvođačima bilja da koriste najnovija dostignuća u oblasti sredstava za zaštitu bilja što se direktno odražava na prinose, kvalitet, a samim tim i na potražnju naših proizvoda na međunarodnom i domaćem tržištu .
- Ne postoji negativan uticaj.
- Nema troškova za građane i privredu.
- Propisom se ne utiče na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju.
- Neće dovesti do stvaranja administrativnih opterećenja i biznis barijera.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?

<p>- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijeđivanje finansijskih sredstva u budžetu Crne Gore na godišnjem nivou. - Vidjeti prethodni odgovor. - Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze. - Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijeđivanje finansijskih sredstva u budžetu Crne Gore. - Nije predviđeno donošenje novih podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze. - Implementacijom propisa nije predviđeno ostvarivanje prihoda za budžet Crne Gore - Vidjeti prethodni odgovor.
<p>6. Konsultacije zainteresovanih strana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako. - Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije). - Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.
<ul style="list-style-type: none"> - Eksternu ekspertsku podršku pružili su eksperti Velike Britanije kroz realizaciju projekta IPA 2010 „Jačanje administrativnih kapaciteta Fitosanitarne uprave - ekspertska misija engleskog eksperta pri CRD (Chemical Regulations Directorate) za registraciju sredstava za zaštitu bilja - Tracy Roberts i studijska posjeta CRD-u delegacije Fitosanitarne uprave. Tokom ovih misija analiziran je postojeći Zakon o sredstvima za zaštitu bilja, njegovi nedostaci kao i sistem odobravanja sredstava za zaštitu bilja, stepen usklađenosti postojećih zahtjeva za odobravanje sredstava za zaštitu bilja sa sistemom EU kao i sistem stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja. - Tokom izrade predloga zakona vršene su ciljane konsultacije sa uvoznicima i distributerima sredstava za zaštitu bilja sa teritorije Crne Gore. - Učesnici konsultacija su bili saglasni sa predloženim rješenjima, uz napomenu da je potrebno primjeniti što jednostavniji sistem priznavanja registracije, naravno ne na uštrb sigurnosti i bezbjednosti upotrebe ovih sredstava.
<p>7: Monitoring i evaluacija</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa? - Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi? - Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva? - Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?
<ul style="list-style-type: none"> - Nema prepreka za implementaciju propisa. - Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, odnosno Fitosanitarne uprava će sprovesti implementaciju propisa i ispunjavanje ciljeva u skladu sa budućim Nacionalnim planom za održivu upotrebu pesticida. - Glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva: <ul style="list-style-type: none"> o usvajanje Nacionalnog plana za održivu upotrebu pesticida, o broj priznatih registracija sredstava za zaštitu bilja, o rezultati Programa monitoringa pesticida.

- Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, odnosno Fitosanitarna uprava će biti zaduženi za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa.

Datum i mjesto

Podgorica, 21. jun 2013. godine



Starješina

Petar Ivanović